

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-6629/20

Pljevlja, 20.05.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Rudnika uglja AD Pljevlja, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke robe, Sredstva i oprema lične zaštite na radu, broj 080/25.1-02/1-20836/4 od 02.12.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke robe, Sredstva i oprema lične zaštite na radu, broj 080/25.1-02/1-20836/4 od 02.12.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA, sjedište Podgorica, sjedište Nikšić je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ, sjedište Nikšić odbija se kao neispravna;
- 3) Ponuda ponuđača CENTROSLAVIJA, sjedište Podgorica odbija se kao neispravna;
- 4) Ponuđač Albo Mne d.o.o., sjedište Kotor isključen je iz postupka javne nabavke

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

<i>Naziv naručioca</i>	Rudnik uglja AD Pljevlja
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Nemanja Laković, Izvršni direktor
<i>Kontakt osoba</i>	Nikola Obrenić
<i>Adresa</i>	Velimira Jakića broj 6
<i>Grad</i>	Pljevlja
<i>Poštanski broj</i>	84210
<i>Identifikacioni broj</i>	02009501

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	080/25.1-02/1-20836/4
-------------------------------------	-----------------------

Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Sredstva i oprema lične zaštite na radu
Šifra postupka	104599
CPV šifra	18143000 - Zaštitna oprema
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	160.000,00€

3. Podaci o podnesenim ponudama¹

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ	Samostalna ponuda	157613	30.03.2026. 13:57	123.180,55 EUR
CENTROSLAVIJA	Samostalna ponuda	157946	31.03.2026. 10:59	138.170,00 EUR
VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA	Samostalna ponuda	156955	31.03.2026. 11:53	104.565,00 EUR
Albo Mne d.o.o.	Samostalna ponuda	158056	31.03.2026. 11:57	158.484,55 EUR

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema.

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga:

1. Albo Mne d.o.o., sjedište Kotor:

Komisija za sprovođenje postupka u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 2 konstatuje da ponuđač Albo Mne d.o.o. nije dostavio garanciju ponude. Ponuđač je u skladu sa članom 120 stav 16 tačka 2 ZJN, dužan da dostavi garanciju ponude. U skladu sa članom 120 stav 17 tačka 6 ZJN ne smije se vršiti dopuna ponude u tom dijelu. Imajući u vidu navedeno, naručilac isključuje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 7 ZJN. Kako dalji pregled i ocjena ponude ponuđača Albo Mne d.o.o. ne bi imali dugačiji ishod, komisija nije vršila dalju ocjenu njegove ponude.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke definisao uslov "Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: U navedenom zahtjevu

¹ Ukoliko je primjenjivo

dostaviti dokumentaciju koja je zahtijevana kroz bitne karakteristike predmeta nabavke, a odnosi se na dio koji glasi "Dostaviti uz ponudu". Prilikom dostavljanja dokumentacije naziv fajla (datoteke) mora sadržati naziv iz Opisa predmeta nabavke robe koja se traži (npr. "Elektroizolacioni šlem"), a sve u cilju lakšeg prepoznavanja na koju se stavku odnose dokazi."

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuđač nije postupio u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije, ponuda nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom. Uvidom u ponudu ponuđača utvrđeno je činjenično stanje da ponuđač nije dostavio nijedan od dokumenata koje je naručilac zahtijevao da se dostave uz ponudu. Naime, u bitnim karakteristikama predmetne nabavke za stavke specifikacije je predviđeno da se dostavlja određena dokumentacija i to uz ponudu, kroz uslov Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja. Kako ponuđač uz ponudu nije dostavio nijedan od zahtjevanih dokaza, ponuda se smatra neispravnom u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te nema osnova za primjenu člana 134 stav 3.

2. CENTROSLAVIJA:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke definisao uslov "Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: U navedenom zahtjevu dostaviti dokumentaciju koja je zahtijevana kroz bitne karakteristike predmeta nabavke, a odnosi se na dio koji glasi "Dostaviti uz ponudu". Prilikom dostavljanja dokumentacije naziv fajla (datoteke) mora sadržati naziv iz Opisa predmeta nabavke robe koja se traži (npr. "Elektroizolacioni šlem"), a sve u cilju lakšeg prepoznavanja na koju se stavku odnose dokazi."

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuđač nije postupio u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije, ponuda nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom. Uvidom u ponudu ponuđača utvrđeno je činjenično stanje da ponuđač nije dostavio nijedan od dokumenata koje je naručilac zahtijevao da se dostave uz ponudu. Naime, u bitnim karakteristikama predmetne nabavke za stavke specifikacije je predviđeno da se dostavlja određena dokumentacija i to uz ponudu, kroz uslov Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja. Kako ponuđač uz ponudu nije dostavio nijedan od zahtjevanih dokaza, ponuda se smatra neispravnom u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te nema osnova za primjenu člana 134 stav 3.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA

Ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama.

UZ PONUDU DOSTAVLJENO²:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Ne
CENTROSLAVIJA	Izjava privrednog subjekta	Da

² Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

	Garancija ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Ne
VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.	Da
Albo Mne d.o.o.	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Ne
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Ne

GARANCIJA PONUDE

Naručilac je tenderskom dokumentacijom propisao sledeći uslov: Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenje ponude i osam dana nakon isteka roka važenja ponude.

U tački 9. Tenderske dokumentacije propisano je kako se garancija ponude dostavlja: Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Velimira Jakića br.6 Pljevlja, 84210 Pljevlja.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića br.6 Pljevlja, 84210 Pljevlja, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude.

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 31.03.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum	Podaci o garanciji	Garancija ponude u skladu sa tenderskom
--------------------	---	--------------------	--

	izdavanja garancije			dokumentacijom (da/ne)
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ	Crnogorska komercijalna banka AD 10-0-15181 od 26.03.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljen preporučenom pošiljkom na arhivi Naručioca dana 27.03.2026. u 11:00 h na osnovu čega je izrađena i potvrda o prijemu garancije broj 02/1-4637/1 od 27.03.2026. godine koja je priložena uz Zapisnik o otvranju ponuda kroz CEJN i kroz komunikaciju u CEJN-u dostavljena ponuđačima. Na kovrti su navedeni sledeći podaci: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije 080/25.1-02/1- 20836/4 za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda" Kroz ESJN je dostavljena kopija garancije. Garancija je dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i članom 122 stav 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.	da
		Iznos garancije ponude	3.200,00 €	da
		Datum važenja garancije	06.08.2026. godine	da

CENTROSLAVIJA	NLB Banka AD Podgorica GC2026/609 od 30.03.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljen u originalu u elektronskom obliku kroz ESJN. Garancija je dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i članom 122 stav 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.	da
		Iznos garancije ponude	3.200,00 €	da
		Datum važenja garancije	06.08.2026. godine	da
VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA	LOVČEN BANKA AD Podgorica 565452000002 120605 od 26.03.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljen neposrednom predajom na arhivi Naručioca dana 30.03.2026. u 08:50 h na osnovu čega je izrađena i potvrda o prijemu garancije broj 02/1-4685/1 od 30.03.2026. godine koja je priložena uz Zapisnik o otvranju ponuda kroz CEJN i kroz komunikaciju u CEJN-u dostavljena ponuđačima. Na koverti su navedeni sledeći podaci: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije 080/25.1-02/1- 20836/4 za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda" Kroz ESJN je dostavljena kopija garancije. Garancija je dostavljena u skladu	da

			sa tenderskom dokumentacijom i članom 122 stav 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.	
		Iznos garancije ponude	3.200,00 €	da
		Datum važenja garancije	08.08.2026. godine	da

Komisija je ocjenila da su ponuđači DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ, CENTROSLAVIJA i VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA, dostavili garancije ponuda u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama u odgovarajućim iznosima i rokovima, te su iste ocjenjena kao ispravne i ne sadrže osnov za obavezno isključenje prema članu 108 stav 1 tačka 7 ovog zakona.

Komisija za sprovođenje postupka u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 2 konstatuje da ponuđač Albo Mne d.o.o. nije dostavio garanciju ponude. Ponuđač je u skladu sa članom 120 stav 16 tačka 2 ZJN, dužan da dostavi garanciju ponude. U skladu sa članom 120 stav 17 tačka 6 ZJN ne smije se vršiti dopuna ponude u tom dijelu. Imajući u vidu navedeno, naručilac isključuje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 7 ZJN. Kako dalji pregled i ocjena ponude ponuđača Albo Mne d.o.o. ne bi imali dugačiji ishod, komisija nije vršila dalju ocjenu njegove ponude.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ	Da	Da
CENTROSLAVIJA	Da	Da
VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA	Da	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ	Ne	-
CENTROSLAVIJA	Ne	-
VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA	Ne	-

Komisija je pristupila pregledu i ocjeni izjava i ispunjenosti uslova tenderske dokumentacije prema izjavi privrednog subjekta. Nakon ocjene ispravnosti Izjava privrednih subjekata kao krucijalnih dokaza za ispunjavanje propisanih uslova, komisija je pristupila provjeri Izjave privrednog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

1. **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ** - Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj se izjasnio kao ponuđač (samostalna ponuda), koja sadrži sve informacije i podatke u skladu sa tenderskom dokumentacijom, pravilno sačinjenu, u skladu sa važećim obrascem datim u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave, i kao takva ne posjeduje razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

U dijelu I Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi ponuđač je unio sledeće, što je komisija ocjenila kao ispravno:

Naziv naručioca:	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Šifra postupka:	104599
Vrsta predmeta nabavke:	Robe
Opis predmeta nabavke:	Sredstva i oprema lične zaštite na radu
Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije:	U cjelini

U dijelu II Podaci o privrednom subjektu, 1. Osnovni podaci o privrednom subjektu unio je sledeće, što je komisija ocjenila kao ispravno:

Naziv:	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ
Poreski identifikacioni broj:	02118726
Ovlašćeno lice privrednog subjekta:	Mirko Miković
Poštanska adresa:	Serdara Šcepana b.b., Nikšić, 81400, Crna Gora
Kontakt osoba:	Radovan Radović
Telefon:	+382 40 242 135
E-mail adresa:	sparknk@t-com.me
Internet adresa (web-adresa):	www.spark-cg.com

U dijelu II Podaci o privrednom subjektu, 3. Način podnošenja ponude, privredni subjekat se izjasnio na pitanje A. Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno sa „Da“, na pitanje C. Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima sa „Ne“, na pitanje D. Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta sa „Ne“.

Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao obavezan uslov U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g)

terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U dijelu III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama na pitanje Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, privredni subjekat navodi odgovor „Ne“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datom u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao obavezan uslov U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U dijelu III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke B: Uslov u vezi dospeljih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na pitanje Da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, privredni subjekat navodi odgovor „Da“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Dalje, Naručilac je tenderskom dokumentacijom u tački 5 OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE predvidjeo da će se Privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona.

U dijelu IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA u Izjavi privrednog subjekta na sva pitanja odgovoreno je sa „NE“. Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Zatim, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao i uslov Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke, Da li je privredni subjekat u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji. Ponuđač je ponudio odgovor „Ne“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Dalje, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao uslov za obavljanje djelatnosti U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je

upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.

U dijelu VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnost za obavljanje djelatnosti, na pitanje Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odgovara sa „Da“ i navodi: „Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Izdavalac: Poreska uprava Crna Gora, Odsjek za centralni registar privrednih subjekata (CRPS)“. Takođe, navodi i link za provjeru u elektronskom obliku.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Zatim, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao uslov za Stručnu i tehničku sposobnost: Privredni subjekat je dužan da raspolaže opisom i karakteristikama predmeta što se dokazuje uzorcima koji su predmet nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je dužan da prilikom provjere izjave privrednog subjekta dostavi uzorke za sve zahtjevano proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom (od kojih plombiran uzorak za Zimsku jaknu antistatik).

Ponuđač u dijelu VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST na pitanje 6) Da li privredni subjekat posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke), odgovara sa „DA“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Izjava je potpisana elektronskim potpisom – Mirko Miković, izvršni direktor.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije.

2. **CENTROSLAVIJA** - Ponuđač CENTROSLAVIJA je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj se izjasnio kao ponuđač (samostalna ponuda), koja sadrži sve informacije i podatke u skladu sa tenderskom dokumentacijom, pravilno sačinjenu, u skladu sa važećim obrascem datim u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave, i kao takva ne posjeduje razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

U dijelu I Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi ponuđač je unio sledeće, što je komisija ocjenila kao ispravno:

Naziv naručioca:	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Šifra postupka:	104599
Vrsta predmeta nabavke:	Robe
Opis predmeta nabavke:	Sredstva i oprema lične zaštite na radu
Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije:	U cjelini

U dijelu II Podaci o privrednom subjektu, 1. Osnovni podaci o privrednom subjektu unio je sledeće, što je komisija ocjenila kao ispravno:

Naziv:	CENTROSLAVIJA
Poreski identifikacioni broj:	02064634
Ovlašćeno lice privrednog subjekta:	Vlajko Tomašević - izvršni direktor
Poštanska adresa:	Jovana Tomaševica 21, Podgorica, 81000, Crna Gora
Kontakt osoba:	Radovan Tomašević
Telefon:	020 225351
E-mail adresa:	info@centroslavija.com
Internet adresa (web-adresa):	www.centroslavija.com

U dijelu II Podaci o privrednom subjektu, 3. Način podnošenja ponude, privredni subjekat se izjasnio na pitanje A. Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno sa „Da“, na pitanje C. Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima sa „Ne“, na pitanje D. Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta sa „Ne“.

Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao obavezan uslov U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U dijelu III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama na pitanje Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, privredni subjekat navodi odgovor „Ne“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datom u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao obavezan uslov U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjediste.

U dijelu III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke B: Uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na pitanje Da li je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, privredni subjekat navodi odgovor „Da“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Dalje, Naručilac je tenderskom dokumentacijom u tački 5 OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE predvidio da će se Privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona.

U dijelu IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA u Izjavi privrednog subjekta na sva pitanja odgovoreno je sa „NE“. Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Zatim, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao i uslov Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke, Da li je privredni subjekat u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji. Ponuđač je ponudio odgovor „Ne“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Dalje, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao uslov za obavljanje djelatnosti U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.

U dijelu VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnost za obavljanje djelatnosti, na pitanje Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odgovara sa „Da“ i navodi: „Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave. Naziv izdavaoca: Poreska uprava Crne Gore Broj: 5-0086631/016“. Takođe, navodi i link za provjeru u elektronskom obliku.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Zatim, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao uslov za Stručnu i tehničku sposobnost: Privredni subjekat je dužan da raspolaže opisom i karakteristikama predmeta što se dokazuje uzorcima koji su predmet nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je dužan da prilikom provjere izjave privrednog subjekta dostavi uzorke za sve zahtjevane proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom (od kojih plombiran uzorak za Zimsku jaknu antistatik).

Ponuđač u dijelu VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST na pitanje 6) Da li privredni subjekat posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke), odgovara sa „DA“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Izjava je potpisana elektronskim potpisom – Vlajko Tomašević, izvršni direktor.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije.

3. **VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA** - Ponuđač VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj se izjasnio kao ponuđač (samostalna ponuda), koja sadrži sve informacije i podatke u skladu sa tenderskom dokumentacijom, pravilno sačinjenu, u skladu sa važećim obrascem datim u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave, i kao takva ne posjeduje razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

U dijelu I Podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi ponuđač je unio sledeće, što je komisija ocjenila kao ispravno:

Naziv naručioca:	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Šifra postupka:	104599
Vrsta predmeta nabavke:	Robe
Opis predmeta nabavke:	Sredstva i oprema lične zaštite na radu
Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije:	u cjelini

U dijelu II Podaci o privrednom subjektu, 1. Osnovni podaci o privrednom subjektu unio je sledeće, što je komisija ocjenila kao ispravno:

Naziv:	VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA
Poreski identifikacioni broj:	02116251
Ovlašćeno lice privrednog subjekta:	TIJANA MUGOŠA
Poštanska adresa:	BRACANA BRACANOVICA 72, Podgorica, 81000, Crna Gora
Kontakt osoba:	DRAŽEN JOVIĆEVIĆ
Telefon:	020 633318 ; 067 600655
E-mail adresa:	OFFICE@VATROOPREMA.ME
Internet adresa (web-adresa):	WWW.VATROOPREMA.ME

U dijelu II Podaci o privrednom subjektu, 3. Način podnošenja ponude, privredni subjekat se izjasnio na pitanje A. Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno sa „Da“, na pitanje C. Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima sa „Ne“, na pitanje D. Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta sa „Ne“.

Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao obavezan uslov U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju;

dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U dijelu III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke, A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama na pitanje Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, privredni subjekat navodi odgovor „Ne“.

Komisija je ocijenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datom u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao obavezan uslov U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U dijelu III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke B: Uslov u vezi dospjelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na pitanje Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, privredni subjekat navodi odgovor „Da“.

Komisija je ocijenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Dalje, Naručilac je tenderskom dokumentacijom u tački 5 OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE predvidio da će se Privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona.

U dijelu IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA u Izjavi privrednog subjekta na sva pitanja odgovoreno je sa „NE“. Komisija je ocijenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Zatim, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao i uslov Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke, Da li je privredni subjekat u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji. Ponuđač je ponudio odgovor „Ne“.

Komisija je ocijenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Dalje, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao uslov za obavljanje djelatnosti U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.

U dijelu VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, A: Sposobnost za obavljanje djelatnosti, na pitanje Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odgovara sa „Da“ i navodi: „Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Naziv izdavaoca predmetnog dokaza : Poreska uprava Crna Gora, Odsjek za centralni registar privrednih i drugih subjekata (CRPS)“. Takođe, navodi i link za provjeru u elektronskom obliku.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Zatim, Naručilac je u predmetnom postupku javne nabavke zahtijevao uslov za Stručnu i tehničku sposobnost: Privredni subjekat je dužan da raspolaže opisom i karakteristikama predmeta što se dokazuje uzorcima koji su predmet nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je dužan da prilikom provjere izjave privrednog subjekta dostavi uzorke za sve zahtjevano proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom (od kojih plombiran uzorak za Zimsku jaknu antistatik).

Ponuđač u dijelu VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta, C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST na pitanje 6) Da li privredni subjekat posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom (uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke), odgovara sa „DA“.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat u navedenom dijelu postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije, te da prema izjavi ispunjava propisani uslov.

Izjava je potpisana elektronskim potpisom – Tijana Mugoša, izvršni direktor.

Komisija je ocjenila da je privredni subjekat postupio ispravno prilikom popunjavanja izjave privrednog subjekta i u skladu sa Uputstvom za sačinjavanje ponude, datim u tački 12. Tenderske dokumentacije.

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.

Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način plaćanja je: virmanski.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način plaćanja je: virmanski. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: U navedenom zahtjevu dostaviti dokumentaciju koja je zahtjevana kroz bitne karakteristike predmeta nabavke, a odnosi se na dio koji glasi "Dostaviti uz ponudu". Prilikom dostavljanja dokumentacije naziv fajla (datoteke) mora sadržati naziv iz Opisa predmeta nabavke robe koja se traži (npr. "Elektroizolacioni šlem"), a sve u cilju lakšeg prepoznavanja na koju se stavku odnose dokazi.	Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuđač nije postupio u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije, ponuda nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom. Uvidom u ponudu ponuđača utvrđeno je činjenično stanje da ponuđač nije dostavio nijedan od dokumenata koje je naručilac zahtijevao da se dostave uz ponudu. Naime, u bitnim karakteristikama predmetne nabavke za stavke specifikacije je predviđeno da se dostavlja određena dokumentacija i to uz ponudu, kroz uslov Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja. Kako ponuđač uz ponudu nije dostavio nijedan od zahtjevanih dokaza, ponuda se smatra neispravnom u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te nema osnova za primjenu člana 134 stav 3.
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.

Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka, minimum 20 kalendarskih dana, maksimum 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Navesti tačan broj dana koji se poklapa sa brojem dana u kriterijumu za vrednovanje.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka, kalendarskih dana 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Dostaviti validan dokaz (izvještaj, potvrdu ili drugi dokument) kojim ponuđač dokazuje da standard koji je ponudio na ekvivalentan način zadovoljava zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom, za sve stavke ukoliko se nudi ekvivalentan standard.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Ponuđač ne nudi ekvivalentne standarde. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "SPARK" D.O.O. NIKŠIĆ** neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. Ponuđač CENTROSLAVIJA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način plaćanja je: virmanski.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način plaćanja je: virmanski.

	Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: U navedenom zahtjevu dostaviti dokumentaciju koja je zahtjevana kroz bitne karakteristike predmeta nabavke, a odnosi se na dio koji glasi "Dostaviti uz ponudu". Prilikom dostavljanja dokumentacije naziv fajla (datoteke) mora sadržati naziv iz Opisa predmeta nabavke robe koja se traži (npr. "Elektroizolacioni šlem"), a sve u cilju lakšeg prepoznavanja na koju se stavku odnose dokazi.	Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ponuđač nije postupio u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije, ponuda nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom. Uvidom u ponudu ponuđača utvrđeno je činjenično stanje da ponuđač nije dostavio nijedan od dokumenata koje je naručilac zahtijevao da se dostave uz ponudu. Naime, u bitnim karakteristikama predmetne nabavke za stavke specifikacije je predviđeno da se dostavlja određena dokumentacija i to uz ponudu, kroz uslov Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja. Kako ponuđač uz ponudu nije dostavio nijedan od zahtjevanih dokaza, ponuda se smatra neispravnom u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te nema osnova za primjenu člana 134 stav 3.
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum

izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni.	potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka, minimum 20 kalendarskih dana, maksimum 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Navesti tačan broj dana koji se poklapa sa brojem dana u kriterijumu za vrednovanje.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka, 45 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Dostaviti validan dokaz (izvještaj, potvrdu ili drugi dokument) kojim ponuđač dokazuje da standard koji je ponudio na ekvivalentan način zadovoljava zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom, za sve stavke ukoliko se nudi ekvivalentan standard.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Stručno mišljenje izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privredno društvo za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima. Dokument od 12.03.2025. godine, pečatiran i potpisan od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača **CENTROSLAVIJA** neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

3. Ponuđač VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Uvidom u ponudu je utvrđeno činjenično stanje da su stavke specifikacije potpuno i ispravno ponuđene od strane ponuđača, u smislu izjave namjere ponuđača da će isporučiti robu za ponuđenu cijenu i pod uslovima u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, šta prije istekne. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Mjesto izvršenja ugovora je: magacin Rudnika uglja AD Pljevlja. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način plaćanja je: virmanski.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način plaćanja je: virmanski. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke robe. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o porijeklu robe, deklaraciju proizvoda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: U navedenom zahtjevu dostaviti dokumentaciju koja je	Prihvaćen uslov od strane ponuđača.

zahtjevana kroz bitne karakteristike predmeta nabavke, a odnosi se na dio koji glasi "Dostaviti uz ponudu". Prilikom dostavljanja dokumentacije naziv fajla (datoteke) mora sadržati naziv iz Opisa predmeta nabavke robe koja se traži (npr. "Elektroizolacioni šlem"), a sve u cilju lakšeg prepoznavanja na koju se stavku odnose dokazi.	Ponuđač dostavio zahtjevanu dokumentaciju. Dostavljena dokumentacija navedena nakon ove tabele. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji. Uslov ispunjen u potpunosti, što je obrazloženo nakon ove tabele.
Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Pakovanje: originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom proizvoda. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe iz Ugovora o javnoj nabavci, isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane ponude koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. Komisija za prijem robe će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije proizvoda. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem robe u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača kojim se dokazuje da je isporučena roba u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u izabraanoj ponudi, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu roba, a koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Datum isporuke roba je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.

odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača koji je dužan da isti otkloni.	
Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka, minimum 20 kalendarskih dana, maksimum 60 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Navedi tačan broj dana koji se poklapa sa brojem dana u kriterijumu za vrednovanje.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Način i dinamika isporuke: Sukcesivna isporuka 20 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina. Naveden tačan broj dana koji se poklapa sa brojem dana u kriterijumu za vrednovanje. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Dostaviti validan dokaz (izvještaj, potvrdu ili drugi dokument) kojim ponuđač dokazuje da standard koji je ponudio na ekvivalentan način zadovoljava zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom, za sve stavke ukoliko se nudi ekvivalentan standard.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Ponuđač ne nudi evivalentne standarde. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Prihvaćen uslov od strane ponuđača. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. Ponuđeni odgovor na zahtjev je u skladu sa propisanim u Tenderskoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifiakciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmetne nabavke jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

Izvještaji o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja za zahtjevanu robu su ocjenjeni od strane komisije za sprovođenje postupka da u potpunosti ispunjavaju propisane uslove u tenderskoj dokumentaciji, te da se sa njima dokazuje zahtjevano:

Za stavku 4 Zimska jakna antistatik zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o kontrolisanju za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 ili ekvivalent, uputstvo za održavanje, plombiran uzorak gotovog proizvoda sa izvještajem o ispitivanju tkanine i uloška od koje je napravljen plombirani uzorak izdat od akreditovane laboratorije. Dostavljeno uz ponudu: **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI** - Sa tehničkim listom. Naziv artikla: Zimska jakna antistatik Proizvođač: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: Zaština radionica ŽELJEZNIČAR, Subotica, Srbija Radna odeća koja se koristi za zaštitu od prljavštine i rizika od manjih mehaničkih povreda kategorije 1 Zimska jakna teget boje, sa reflektivnom trakom (napred i pozadi), ravnog kroja sa kapuljačom i štepanim pamučnim uloškom koji može da se skida. Kagna visoka u kojoj se ugrađuje kapuljača. Otvor za kapuljaču u kragu se zatvara rajsferšlusom. Jakna se kopča zupčastim rajsfešlusom celom dužinom (zahvata i kragu). Preko rajsfešlusa je našivena šoblajsna/prijeklopnik celom dužinom (zahvata i kragu) koji se kopča sa 3 drikera. Sa obe strane grudi ušiven je po jedan polukosi džep koji se zatvara sa rajsfešlusom i prijeklopom. Na prijeklopu je driker za kopčanje. U donjem delu jakne s obe srane našiven je po jedan džep koji se zatvara prijeklopom drikerom za zakopčavanje. Na tim džepovima je i bočni prerez za ruke kao dodatni džep. Uložak je od pamučne štepane postave. U visini grudi u celom obimu jakne ušivena je reflektujuća traka srebrne boje. Fluo trake moraju biti širine 5 cm, srebrne boje, u skladu sa EN ISO 20471. Odeća za zaposlene izložene prljavštini, hladnoći i manjim mehaničkim rizicima Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 13688, EN ISO 1149-5. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno

usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Tehnički list: Odelo izrađeno od materijala težine 350 gr/m², sastava pamuk 100% sa antistatik nanosom. Vodo i uljno odbojan materijal, teget boje. Uložak štepni je pamuk 100% lice, pamuk 100% naličje, punjenje koflin poliester 100%. Jakna se izrađuje u veličinama raspona 34-76. **Uputstvo za upotrebu i održavanje:** Odeću koristiti kao zaštitu od prljavštine, hladnoće i manjih mehaničkih rizika. Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih štetnosti, vode, vlage i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Pranje na 40stC, peglanje 110 st.C.

Izveštaj o ispitivanju dostavio: Material: Akreditovana ustanova Vunarski institut "VUNIL", Vilijmana Pušmana 19, Leskovac, Srbija. Broj izveštaja: 844-4/25 od 07.10.2025. godine.

Fluo traka: Izveštaj o kontrolisanju "JUGOINSPEKT BEOGRAD" A.D. Beograd, broj izveštaja 00605/18 od 31.01.2018. godin. Izveštaj o kontrolisanju br. 00605/18 za fluo traku u skladu sa EN ISO 20471 od 31.01.2018.godine, JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD Sektor za tekstil i kožu. Primenjeni tehnički standard: EN ISO 20471:2013-Veoma uočljiva odeća - Metode ispitivanja i zahtevi. Primenjeni zahtevi: Tačka 6.1-Zahtevi za performance refleksije novog materijala Tačka 6.2-Zahtevi za performance refleksije nakon: habanja, savijanja, previjanja na niskim temperaturama, izlaganja temperaturnim promenama. izlaganja uticaju kiše, izlaganja postupku pranja (50 ciklusa pranja na 60°C i sušenja u mašini na maksimalnoj temperaturi 60°C) hemijsko čišćenje (10 ciklusa perhloretilenom). Podaci o ispravama o usaglašenosti Broj i datum sertifikata: Certificafe of test No. 79214063 od 24.04.2014. Podaci o certifikacionom telu: CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA Piazza S. Anna 2, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA Country: Italy NB 0624. Broj izveštaja o ispitivanju: Test report 1400796 Centrocot; SPC0186608/1/1/1028 SATRA. Zaključak: Ispitani uzorak reflektujućeg materijala ispunjava zahteve definisane u tačkama 6.1 i 6.2 standarda EN ISO 20471:2013.

Dostavljen plombiran uzorak.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 844-4/25, VUNARSKI INSTITUT "VUNIL" D.O.O. LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE LESKOVAC - V. PUŠMANA 19- SRBIJA TEL. 016/242-801 * FAX 016/242-847:



VUNARSKI INSTITUT
VUNIJE

VUNARSKI INSTITUT "VUNIL" D.O.O.

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE
LESKOVAC - V. PUŠMANA 19 - SRBIJA
TEL. 016/242-801 • FAX 016/242-847



LABORATORIJ ZA
ISPITIVANJE
SRBAC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 844-4/25

Podnositelac zahteva:	"ZAŠTITNA RADIONICA ŽELJEZNIČAR" D.O.O., ul. Kosovska 2-4, 24.000 Subotica
Korišćene metode:	STANDARDNE METODE
Predmet ispitivanja/opis uzorka:	ZIMSKA JAKNA ANTISTATIK 1. Tkanina za Zimsku jaknu Antistatik, boja: Teget 2. Fluo traka srebrne boje 3. Uložak - štepuna postava, boja: Teget
Datum prijema uzorka:	12.09.2025. godine / 607/1
Datum obavljanja ispitivanja:	12.09.2025. + 07.10.2025. godine
Datum izdavanja izveštaja:	07.10.2025. godine
Referentna dokumenta:	Tečnička specifikacija
Namena:	Za potrebe "Rudnik uglja Pijevlja" A.D.
Napomena:	Dostavljeni uzorak

Rezultati ispitivanja

1. Tkanina za Zimsku jaknu Antistatik, boja: Teget

Red. broj	Elementi ispitivanja	Merna jedinica	Metoda ispitivanja	Deklarisane vrednosti**	Dobijene vrednosti
1.	Površinska masa	g/m ²	SRPS F.S2.016:1986	330 - 350	350,0
2.	Sirovinski sastav - Pamuk	%	SRPS CEN ISO/TR 11827:2017 (t.7.1.1. i t.7.2.1 i prilog D) SRPS EN ISO 1833-1:2020	100	100
3.	Otpornost prema dejstvu ulja (metoda B)	Ocena kvaliteta Nivo kvaliteta	SRPS F.A1.019:1981	≥ 80 zadovoljava	90 zadovoljava
4.	Otpornost na dejstvo vode	ocena	SRPS EN ISO 4920:2012	≥ 80 (ISO 3)	100 (ISO 5)
5.	Ponašanje pri gorenju - Merenje svojstva širenja plamena kod vertikalno orijentisanih epruveta	Ispitivanje je vršeno na aparatu: AHIBA PIROTEX TIP FTO III Vreme izlaganja plamenu 10 sec	ocena	SRPS EN ISO 6941:2009	Otporna na gorenje
Napomena: Antistatik obrada (nanos ugljenični).					

2. Fluo traka srebrne boje

Red. broj	Elementi ispitivanja	Merna jedinica	Metoda ispitivanja	Deklarisane vrednosti**	Dobijene vrednosti
1.	Širina	cm	SRPS EN 1773:2011	5 cm	5,0

3. Uložak – štepuna postava, boja: Teget

Red. broj	Elementi ispitivanja			Merna jedinica	Metoda Ispitivanja	Deklarisane vrednosti * *	Dobijene vrednosti
1.	Sirovinski sastav	LICE	- Pamuk	%	SRPS CEN ISO/TR 11827:2017 (t.7.1.1. i t.7.2.1 i prilog D) SRPS EN ISO 1833-1:2020	100	100
		KOFLIN	- Poliestar				100
		NALIČJE	- Pamuk			100	100

Zaključak: Na osnovu izvršenog organoleptičkog pregleda i izvršenog laboratorijskog ispitivanja, dostavljenog uzoraka – ZIMSKA JAKNA ANTISTATIK – TEGET BOJE, sa reflektujućom trakom i štepanom pamučnom postavom, odgovara propisanim tehničkim karakteristikama iz Tehničke specifikacije.

Naručilac je prije ovog postupka prethodno pokrenuo Postupak #97825 dana 20.08.2025. godine. Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je naložila naručiocu da iz razloga tehničkih propusta poništi postupak javne nabavke (Broj: UP. 0906-318/2025 od 10.11.2025. godine). Naručilac je postupio po rješenju komisije i donio odluku o poništenju postupka Broj: 02/1-18538/38 Pljevlja, 11.11.2025. godine. Očigledno je da je ponuđač koristio tada pribavljeni izvještaj o ispitivanju, kako bi ispunio zahtjevani uslov od strane naručioca. Komisija za sprovođenje postupka je ocjenila da je dostavljeni dokaz prihvatljiv i u potpunosti ispunjava propisani uslov.

Za stavku 9 Prsluk fluorescentni zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Deklaracija o usaglašenosti, sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal. Uputstvo za upotrebu i održavanje.

Dostavljeno uz ponudu: **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI** Proizvođač: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: Tip: ZR, „Željezničar“ doo Ul.Kosovska 2-4 24000 SUBOTICA Veoma uočljiva odeća – Zaštitni prsluci Modeli: YG801A, YG803A fluorescent yellow YG801B, YG803B fluorescent orange-red Upozoravajući prsluci su klasičnog kroja, univerzalne veličine i kopča se na čičak traku. Prsluci su izrađeni od 100% poliestra visoke vidljivosti površinske mase 125 gr/m² sa reflektujućim trakama WINKI-1002 sivo-srebrne boje površinske mase 200 gr/m². Dostupni su u dve boje - fluorescentno žuta (YG801A, YG803A) i fluorescentno narandžasto-crvena (YG801B, YG803B). Veličine S-XXXL. Odeća za zaposlene izložene visoke vidljivosti. Zaštitna odeća kategorije II Veoma uočljiva odeća - Prsluci izrađeni od 100% poliestra visoke vidljivosti površinske mase 125 gr/m² sa reflektujućim trakama WINKI-1002 sivo-srebrne boje površinske mase 200 gr/m². Primijenjeni standardi: Regulation 2016/425; EN ISO 13688:2013; EN ISO 20471:2013+A1 **Uputstvo za upotrebu i održavanje:** Odeću koristiti kao prevenciju kada je potrebna dobra vidljivost zaposlenog, (unutrašnji i spoljašnji transport, rad u uslovima smanjene vidljivosti). Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih štetnosti, vode, vlage i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Pranje na 40stC. **Izjava o usaglašenosti:** Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20471:2015/A1:2017 za veoma uočljivu odeću. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany, NB 0197 EU Sertifikat o usaglašenosti: EU Type-Examination Certificate n. BP 50598479 0001 Datum izdavanja EU sertifikata: 17.08.2023 Broj izveštaja o ispitivanju: Report No.CN22JYRP 005 Sertifikat o pregledu tipa dao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZO02847/23 od 21.08.2023 Važi do : 25.09.2027 Deklaracija o usaglašenosti izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača. Subotica, 28.08.2023. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP broj: CLZO02847/23 od 21.08.2023. JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V, Proizvođač i nosilac inostrane isprave: ZAŠTITNA

RADIONICA ŽELEZNIČAR Kosovska 2-4 24000 Subotica. Podaci o proizvodu: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR DOO Kosovska 2-4 24000 Subotica Serbia. Veoma uočljiva odeća - Zaštitni prsluci Model: YG801A, YG803A, fluorescent yellow. Opis proizvoda: Materijal: Pletenina - poliestar 100%, YD014 fluorescentna žuta boja/YD015 fluorescentna narandžasta boja, masa 125 g/m² ± 6% Reflektujuća traka WINKI-1002, mase 200 g/m² ± 6%, srebrno sive boje, sirovinskog sastava poliestar 100% Veličine: S- XXXL. Primenjena uredba: Primenjeni standard: Regulation (EU) 2016/425 EN ISO 20471:2013+A1:2016. Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: EU Type-Examination Certificate No. BP 50598479 0001 Datum izdavanja sertifikata: 17.08.2023. Report No.: CN22JYRP 005. Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Citnim zahtevima za zaravljive i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS". br.23/2020i zahtevima harmonizovanog standarda za veoma uočljivu odeću definisanim u standardu SRPS EN ISO 20471:2015/A1:2017. Važi do 25.09.2027. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 11 Kabanica kišna zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Deklaracija o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu i održavanje.

Dostavljeno uz ponudu: **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI** - Sa tehničkim listom. Naziv artikla: Kabanica kišna Proizvođač: Zaština radionica ŽELJEZNIČAR, Subotica, Srbija Naziv LZO: 11. A Opis LZO: Namena LZO: Radna odeća koja se koristi za zaštitu od prljavštine i rizika od manjih mehaničkih povreda kategorije 1 Kišna kabanica namenjena za zaštitu od kiše, vlage za vreme rada na otvorenom prostoru. Džepovi: dva u predelu kukova sa preklopima radi sprečavanja ulaska vode. Kopčanje: drakerima i rajsferšlusom. Vodnepropusna, lagana, komotna, da se može koristiti preko već obučene odeće, vareni šavovi, otvori za provetravanje, dužina do kolena, kapuljača na zatezanje bez mogućnosti skidanja. Boja teget, žuta ili tamnozeleno. Odeća za zaposlene izložene prljavštini, hladnoći i manjim mehaničkim rizicima Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 13688 **Tehnički list:** Materijal: poliestar 100% sa pvc premazom, 180gr/m². **Uputstvo za upotrebu i održavanje:** Odeću koristiti kao zaštitu od prljavštine, hladnoće i manjih mehaničkih rizika. Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih štetnosti, vode, vlage i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za I kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN ISO 13688 za zaštitnu odeću.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 13 Cipele plitke zaštitne zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**A broj: CLZO02226/22, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V, Nosilac inostrane isprave: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Oprema za ličnu zaštitu - Bezbednosna obuća Model: Veličine: Opis proizvoda: LC0302, LC0301 Primenjeni propisi: 36-48 Konstrukcija: Brizgana obuća Kapna za zaštitu prstiju: Čelična kapna Uložak otporan prema penetraciji: Čelični uložak Kalup obuće: 459# Kalup dona: 03# Don: 03# pu/pu Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije I Nivo performanse: S3 SRC Primenjena uredba: Primenjeni standardi: Regulation 2016/425 EN ISO 20345:2011 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. ITASLNB21008826 Datum izdavanja sertifikata: 28.10.2021. Examination of the Technical File Documentation, No:LC0302/LC0301 Technicol file Rev.2 15/09/2021 INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy NB 2575 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbednosnu obuću. Važi do 27.10.2026. godine.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: Tip: ZR„Željezničar“ doo Ul.Kosovska 2-4 24000 SUBOTICA Oprema za ličnu zaštitu - Bezbednosna obuća Model LC0302, LC0301 Brizgana plitka i duboka obuća Obuća je izrađena od goveđe hidrofobirane kože, crne boje, debljine 2,0mm +-0,1mm, đon brizgan dvoslojni PU/PU, otporan na ulja, naftu, kiseline, rastvarače, sa šok apsorberom u peti i kramponima obrađenim protiv klizanja, čelični uložak otporan prema penetraciji, čelična kapa za zaštitu prstiju. Vodoodbojne minimum 60 minuta. Nivo zaštite S3 SRC. Obuća preporučena u industriji u širem smislu, građevinarstvo, poljoprivreda, javne ustanove. Bezbednosna obuća - Model LC0302, LC0301 Brizgana plitka i duboka obuća kategorija zaštite II, veličine od 36-48. Primenjeni standardi:Regulation 2016/425; EN ISO 20345:2011 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Odaberite pravi model na osnovu rizika i uslova radnog mesta, odaberite pravu veličinu jer obuća sadrži krute delove. Po mogućstvu prethodno probati obuću radi dobre udobnosti kod upotrebe, pertle dobro zategnuti da ne vise dugački krajevi, da je noga dobro utegnuta. Kada ne koristite cipele ostavite ih na suvom, čistom i provetrenom mestu. Svaki put pre korišćenja proverite u kakvom su stanju. Ukoliko ima oštećenja na gornjištu ili đonu zamenite ih. Redovno čistite cipele četkom, krpom i sl. Ne koristite žičane četke i ne strugati ostrim predmetima, periodnično - češće premažite gornjište odgovarajućim sredstvima na bazi masti, voska, silikona. Ne koristite za čišćenje agresivne proizvode kao benzin, kiseline i razređivače koji mogu kompromitovati kvalitet i uticati na sigurnost i trajnost sredstava za individualnu zaštitu na radu. Ne sušiti cipele u neposrednoj blizini ili direktno na izvoru toplote. Obuća se čuva u svojoj originalnoj ambalaži, na suvom i ne preterano toplom msetu kako bi se izbegla moguća oštećenja. Ako se poštuju preporučena pravila za upotrebu, odlaganje i održavanje obuće će dugo vremena zadržati svoje karakteristike, pa se smatra da je nepotrebno navesti rok trajanja proizvoda. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbednosnu obuću. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Migalal 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy, NB2575 EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No: ITASLNB21008826 od 28.10.2021 Examination of the Technical File Documentation, No:LC0302/LC0301, Technical file-Rev.2 15/09/2021 Sertifikat o pregledu tipa dao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZO02226/22 od 11.08.2022. Važi do: 27.10.2026. Deklaracija o usaglašenosti izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača. Subotica, 17.07.2023. godine.

TEHNIČKI LIST (sa uputstvom za upotrebu, održavanje i skladištenje) 1. NAZIV PROIZVODA -Bezbednosna plitka cipela -artikal LC0302, LC0301 2. PROIZVOĐAČ - Zaštitna radionica Željezničar, Subotica 3. TIP PROIZVODA - Bezbednosna obuća - Model LC0302, LC0301 Brizgana plitka i duboka obuća kategorija zaštite II, veličine od 36-48. Bezbednosna cipela za zaštitu stopala, namenjena zaštitu nogu korisnika od dejstva vlage,vode, ind. masti i ulja, mehaničkih povreda, prašine i sl. 4. NAMENA - Obuća namenjena za zaštitu stopala od atmosferskih padavina, hladnoće, mehaničkih povreda, kiselina, ulja i rastvarača, kao i rad u eksplozivnim sredinama. 5. KLASIFIKACIJA prema SRPS EN ISO 20345:2013 S3 SRC 6. SPECIFIKACIJA UPOTREBLJENIH MATERIJALA: • lice obuće izrađeno od goveđe kože, crne boje, hidrofobirane, debljine 2,0mm +-0,1mm, nepropustljivost vode 60 min, postava - tekstilna temeljna tabanica – čelična - otporna na probijanje od min 1100N. Toplotno izoluje stopalo. đon je dvoslojni poliuretanski, uljnootporan, kiselo otporan i bazno otporan, antistatik sa šok apsorberom u peti, habanje i proklizavanje, spaja se sa gornjištem brizganjem, uložna tabanica - odvojiva, tekstilna sa anatomskim uloškom od poliuretana. Kapa - čelična sa gumenim kederom na obodu. Proizvod u potpunosti usaglašen sa standardom 20345:2013 S3 SRC Obuću redovno mazati i čistiti sredstvima namenjenim za održavanje obuće. Obuću skladištiti na suvom mestu.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 14 Cipele duboke zaštitne zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**a broj: CLZO02226/22, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V, Nosilac inostrane isprave: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Oprema za ličnu zaštitu - Bezbednosna obuća Model: Veličine: Opis proizvoda: LC0302. LC0301 Primljeni propisi: 36-48 Konstrukcija: Brizgana obuća Kapna za zaštitu prstiju: Čelična kapna Uložak otporan prema penetraciji: Čelični uložak Kalup obuće: 459# Kalup dona: 03# Don: 03# pu/pu Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije I Nivo performanse: S3 SRC Primljena uredba: Primljeni standardi: Regulation 2016/425 EN ISO 20345:2011 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. ITASLNB21008826 Datum izdavanja sertifikata: 28.10.2021. Examination of the Technical File Documentation, No:LC0302/LC0301 Technicol file Rev.2 15/09/2021 INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy NB 2575 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbednosnu obuću. Važi do 27.10.2026. godine.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: Tip: ZR„Željezničar“ doo Ul.Kosovska 2-4 24000 SUBOTICA Oprema za ličnu zaštitu - Bezbednosna obuća Model LC0302, LC0301 Brizgana plitka i duboka obuća Obuća je izrađena od goveđe hidrofobirane kože, crne boje, debljine 2,0mm +-0,1mm, đon brizgan dvoslojni PU/PU, otporan na ulja, naftu, kiseline, rastvarače, sa šok apsorberom u peti i

kramponima obrađenim protiv klizanja, čelični uložak otporan prema penetraciji, čelična kapa za zaštitu prstiju. Vodoodbojne minimum 60 minuta. Nivo zaštite S3 SRC. Obuća preporučena u industriji u širem smislu, građevinarstvo, poljoprivreda, javne ustanove. Bezbednosna obuća - Model LC0302, LC0301 Brizgana plitka i duboka obuća kategorija zaštite II, veličine od 36-48. Primenjeni standardi: Regulation 2016/425; EN ISO 20345:2011 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Odaberite pravi model na osnovu rizika i uslova radnog mesta, odaberite pravu veličinu jer obuća sadrži krute delove. Po mogućstvu prethodno probati obuću radi dobre udobnosti kod upotrebe, pertle dobro zategnuti da ne vise dugački krajevi, da je noga dobro utegnuta. Kada ne koristite cipele ostavite ih na suvom, čistom i provetrenom mestu. Svaki put pre korišćenja proverite u kakvom su stanju. Ukoliko ima oštećenja na gornjištu ili donu zamenite ih. Redovno čistite cipele četkom, krpom i sl. Ne koristite žičane četke i ne strugati oštrim predmetima, periodično - češće premažite gornjište odgovarajućim sredstvima na bazi masti, voska, silikona. Ne koristite za čišćenje agresivne proizvode kao benzin, kiseline i razređivače koji mogu kompromitovati kvalitet i uticati na sigurnost i trajnost sredstava za individualnu zaštitu na radu. Ne sušiti cipele u neposrednoj blizini ili direktno na izvoru toplote. Obuća se čuva u svojoj originalnoj ambalaži, na suvom i ne preterano toplom msetu kako bi se izbegla moguća oštećenja. Ako se poštuju preporučena pravila za upotrebu, odlaganje i održavanje obuće će dugo vremena zadržati svoje karakteristike, pa se smatra da je nepotrebno navesti rok trajanja proizvoda. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbednosnu obuću. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Migalal 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy, NB2575 EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No: ITASLNB21008826 od 28.10.2021 Examination of the Technical File Documentation, No:LC0302/LC0301, Technical file-Rev.2 15/09/2021 Sertifikat o pregledu tipa dao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZO02226/22 od 11.08.2022. Važi do: 27.10.2026. Deklaracija o usaglašenosti izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača. Subotica, 17.07.2023. godine.

TEHNIČKI LIST (sa uputstvom za upotrebu, održavanje i skladištenje) 1. NAZIV PROIZVODA -Bezbednosna plitka cipela -artikal LC0302, LC0301 2. PROIZVOĐAČ - Zaštitna radionica Željezničar, Subotica 3. TIP PROIZVODA - Bezbednosna obuća - Model LC0302, LC0301 Brizgana plitka i duboka obuća kategorija zaštite II, veličine od 36-48. Bezbednosna cipela za zaštitu stopala, namenjena zaštiti nogu korisnika od dejstva vlage,vode, ind. masti i ulja, mehaničkih povreda, prašine i sl. 4. NAMENA - Obuća namenjena za zaštitu stopala od atmosferskih padavina,hladnoće, mehaničkih povreda,kiselina, ulja i rastvarača, kao i rad u eksplozivnim sredinama. 5. KLASIFIKACIJA prema SRPS EN ISO 20345:2013 S3 SRC 6. SPECIFIKACIJA UPOTREBLJENIH MATERIJALA: • lice obuće izrađeno od goveđe kože, crne boje, hidrofobirane, debljine 2,0mm +-0,1mm, nepropustljivost vode 60 min, postava - tekstilna temeljna tabanica – čelična - otporna na probijanje od min 1100N. Toplotno izoluje stopalo. don je dvoslojni poliuretanski, uljnootporan, kiseloootporan i bazno otporan, antistatik sa šok apsorberom u peti, habanje i proklizavanje, spaja se sa gornjištem brizganjem, uložna tabanica - odvojiva, tekstilna sa anatomskim uloškom od poliuretana. Kapa - čelična sa gumenim kederom na obodu. Proizvod u potpunosti usaglašen sa standardom 20345:2013 S3 SRC Obuću redovno mazati i čistiti sredstvima namenjenim za održavanje obuće. Obuću skladištiti na suvom mestu.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO,

MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 15 Plitke zaštitne cipele/patike zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP** BR. 0794624, izdat od IS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija; Podnosilac zahteva: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o, Kosovska 2-4, Subotica, Srbija; Proizvođač: Vrsta LZO: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR d.o.o, Kosovska 2-4, Subotica, Srbija; Lična zaštitna oprema - Bezbednosna obuća - SRPS EN ISO 20345:2022 Oznaka proizvoda/tipa/modela: Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO: Obuća Tip A-Plitka cipela ZAŠTITNA PLITKA CIPELA art. 0672-S3 Gornjište napravljeno od goveđe kože, deo jezika i okovratnik cipele napravljeni od goveđe kože. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna i tabanica protiv probijanja. Don napravljen od gume. Tip B-Duboka cipela ZAŠTITNA DUBOKA CIPELA art. 0664-S3 Gornjište napravljeno od goveđe kože, deo jezika i okovratnik cipele napravljeni od goveđe kože. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna i tabanica protiv probijanja. Don napravljen od gume. Tip C-Čizma do pola lista ZAŠTITNA ČIZMA DO POLA LISTA art. 0673-S3 Gornjište napravljeno od goveđe kože, deo jezika i okovratnik cipele napravljeni od goveđe kože. Postava od tekstila. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna i tabanica protiv probijanja. Don napravljen od gume. Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO Usaglašen sa standardom: SRPS EN ISO 20345:2022. Nivo zaštite: Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu: S7L SR HI CI HRO FO Klasifikacija: I - Obuća izrađena od kože ili drugih materijala, isključujući obuću koja je izrađena samo od gume ili samo od polimera 234352030287 od 07.03.2024., (u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B). CIS INSTITUT d.o.o. - Gradnikove brigade 11, Ljubljana, Slovenija; 2890 Rok važenja sertifikata: 06.03.2029.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: ZR„Željezničar" doo Ul.Kosovska 2-4 24000 SUBOTICA Naziv LZO: Lična zaštitna Opis LZO: Namena LZO: Tip: bezbednosna obuća oprema Model Zaštitna plitka cipela 0672-S3 i Zaštitna duboka cipela 0664-S3 Gornjište obuće je napravljeno od goveđe boks kože, debljine 2,1 do 2,3mm, crne boje, otporna na vodu prilikom savijanja 240 minuta. Deo jezika i okovratnik cipele napravljen je od goveđe kože napa 1,1-1,3mm debljine, crne boje. Postava od goveđe kože. Uložna tabanica je izrađena od poliuretana sa kožnom oblogom. Nemetalna kapna otporna na udar 200+-4J, na sabijanje 15KN. Nemetalni uložak protiv probijanja otporan više od 1100N. Don je napravljen od gume. Obuća je vodoodbojna, vodonepropusna, otporna na klizanje, otporna na toplotu, otporna na hladnoću, antistatik, apsorber energije u peti. Nivo zaštite S7L SR HI CI HRO FO. Obuća preporučena u industriji u širem smislu, građevinarstvo, poljoprivreda, javne ustanove. kategorija zaštite II. Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 20345:2022 **Uputstvo za upotrebu i održavanje:** Odaberite pravi model na osnovu rizika i uslova radnog mesta, odaberite pravu veličinu jer obuća sadrži krute delove. Po mogućstvu prethodno probati obuću radi dobre udobnosti kod upotrebe, pertle dobro zategnuti da ne vise dugački krajevi, da je noga dobro utegnuta. Kada ne koristite cipele ostavite ih na suvom, čistom i provetrenom mestu. Svaki put pre korišćenja proverite u kakvom su stanju. Ukoliko ima oštećenja na gornjištu ili donu zamenite ih. Redovno čistite cipele četkom, krpom i sl. Ne koristite žičane četke i ne strugati oštrim predmetima, periodično - češće premažite gornjište odgovarajućim sredstvima na bazi masti, voska, silikona. Ne koristite za čišćenje agresivne proizvode kao benzin, kiseline i razređivače koji mogu kompromitovati kvalitet i uticati na sigurnost i trajnost sredstava za individualnu zaštitu na radu. Ne sušiti cipele u neposrednoj blizini ili direktno na izvoru toplote. Obuća se čuva u svojoj originalnoj ambalaži, na suvom i ne preterano toplom msetu kako bi se izbegla moguća oštećenja. Ako se poštuju preporučena pravila za upotrebu, odlaganje i održavanje obuće će dugo vremena

zadržati svoje karakteristike, pa se smatra da je nepotrebno navesti rok trajanja proizvoda. **Izjava o usaglašenosti:** Zaštitna odeća definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2022 za bezbednosnu obuću. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: CIS INSTITUT D.O.O. Gradnikove brigade 11, Ljubljana, Slovenija, NB 2890 EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No: 234352030287 od 07.03.2024 Sertifikat o pregledu tipa dao: CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija Broj i datum izdavanja sertifikata: br. 0794624 od 13.03.2024. Važi do: 06.03.2029. godine Deklaracija o usaglašenosti izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača. Subotica, 14.03.2024. godine.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 16 Čizme rudarske zahtijevano je da se dostavi uz ponudu Deklaracija usaglašenosti, Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Uputstvo za upotrebu u tehnički list.

Dostavljeno uz ponudu: **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI** Uputstvo za upotrebu RADNA OBUĆA - GUMENA ČIZMA Art. 1001- 1010 ZR ŽELJEZNIČAR DOO SUBOTICA, Kosovska 2-4, Subotica, Srbija Lična zaštitna oprema-Radna obuća po EN ISO 20347:2022 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Gornji deo tj.lice čizme je izradjeno od gume (debljina 1,5 mm) sa postavom od netkanog tekstilnog materijala (gumiranog filca). U gornjem delu čizme i sa zadnje strane postavljena je gumena lajsna (opciono na gornjoj lajsni našivena tekstilna kragna sa pantljikom za sužavanje). Donji deo čizme sastoji se od presovanog djona, filcane tabanice,gumenog uloška izmedju djona i tabanice. Djon je izradjen od presovane gume, otporan na klizanje, habanje i višestruko savijanje. U prednjem delu prstiju i zadnjem delu gležnja postavljena su gumena ojačanja lajsna i lub. PRIMENJENI STANDARDI: ROK TRAJANJA: Informacije za korisnike: Čizma je izradjena u skladu sa direktivom 2016/425, EN ISO 20347:2022 OB CI E SR, kategorije II Do uništenja Pre upotrebe pažljivo proučiti sledeće informacije: Ova obuća je za profesionalnu upotrebu i mora se smatrati delom opreme za ličnu zaštitu. Kao takva mora ispunjavati tehničke uslove u skladu sa Direktivom 2016/425 i mora nositi obeležje CE. Naša obuća spada u opremu za ličnu zaštitu kategorije II sa sertifikatom CE. Materijali i izrada: Svi upotrebljeni materijali su odabrani radi ispunjavanja uslova spomenutim Evropskim normama radi sigurnosti, ergonomičnosti, udobnosti, čvrstoće i neškodljivosti.Identifikacija i odabir modela: Oprema za ličnu zaštitu je adekvatna riziku koji je prisutan na radnom mestu i ambijentalnim uslovima. Pre korišćenja treba se uveriti da karakteristike odabranog modela odgovaraju zahtevanim uslovima upotrebe. Klasa zaštite i nivoi rizika: Obuća je izrađena da odgovaru zahtevima standarda EN ISO 20347:2022 (Specifikacija za radnu zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu gde je radna i zaštitna obuća definisana kao obuća s karakteristikama koje štite od povreda na radnim mestima za koje je obuća kreirana). UPUTSTVO ZA UPOTREBU Korišćenje i održavanje -svaki put pre korišćenja proveriti obuću zbog vidljivih oštećenja. Ukolio ima oštećenja na gornjištu ili donu,zameniti obuću .Nije dopušteno korišćenje iznošene ili oštećene obuće.Prikladno je ručno proveravati unutrašnjost obuće s vremena na vreme,u slučaju da postoji oštećenje postave, odaberite pravu veličinu,po mogućstvu prethodno probati obuću radi dobre udobnosti, kada ne koristite obuću ostaviti je na suvom i čistom mestu, vlažnu obuću nakon upotrebe postepeno sušiti na vazduhu, obuću čistiti krpom blagim rastvorom deterdzenata sa spoljne strane i isprati čistom vodom. NE KORISTITE za

čišćenje agresivne proizvode kao benzin, kiseline i razređivače koji mogu kompromitovati kvalitet i uticati na sigurnost i trajnost sredstva za individualnu zaštitu na radu. Ne sušiti obuću u neposrednoj blizini ili direktno na izvoru toplote, na temperaturi višoj od 50 stepeni. Obuća se ne podvrgava hemijskim postupcima nege Ograničenja upotrebe: Ova obuća nije namenjena za zaštitu od električnih opasnosti ili opasnosti od zračenja Odlaganje i skladištenje: Obuća za zaštitu na radu se čuva u svojoj originalnoj ambalaži, na suvom i ne preterano toplom mestu kako bi se izbegla moguća oštećenja. Nova obuća, izvađena iz originalnih i neoštećenih kutija, može se smatrati prikladnom za korišćenje. Ako se poštuju preporučena pravila za upotrebu, odlaganje i održavanje, obuća će dugo vremena zadržati svoje karakteristike, pa se stoga smatra da je nepotrebno navesti rok trajanja proizvoda. Inostrana isprava: EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE No: OZO305-R002/24 od 02/24 Inostrano telo: MITRA-KONTROL D.O.O., Gradiška 3, Zagreb, Hrvatska, NB 2474 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. Glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN ISO 20347:2022 za radnu obuću. Sertifikat izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., ulica Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO04050/24 od 02.12.2024. godine Važi do: 15.10.2029. godine Subotica, 05.12.2024. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP broj: CLZO04050/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Zaštitna radionica Željezničar d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Zaštitna radionica Željezničar d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Lična zaštitna oprema - Radna obuća Modeli: 1021-1030 1001-1010 Primljeni propisi: Opis proizvoda: Gonjište obuće je izrađeno od gume crne boje, sa postavom od netkanog tekstilnog materijala sive boje ili bez postave. Obuća ima neuklonjivu tekstilnu uložnu tabanicu ili nema uložnu tabanicu. Don je profilisan, izrađen od gume crne boje. Klasifikacija obuće: Klasa II Tip obuće: C ili D Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Nivo performance: OB CI E SR Primljena regulativa: PPE Regulation (EU) 2016/425 Primljen harmonizovan standard: EN ISO 20347:2022 Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE No. OZO203-CPT001/24 od 26.11.2024. Izveštaj o ocenjivanju br. OZO305-R002/24 Tehnička dokumentacija: 02/24, izd.4 MIRA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3 HR-10040 Zagreb-Dubrava Hrvatska NB: 2474 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20347:2022 za radnu obuću. Mesto i datum izdavanja sertifikata Važi do 15.10.2029.

TEHNIČKI LIST, INFORMACIJE ZA KORISNIKA RADNE OBUĆE PROIZVOĐAČ: ZR Željezničar DOO Kosovska 2-4 24000 Subotica, Srbija Artikli: 1021 – 1030, 1001 – 1010 Proizvod je uskladjen primenjivim bitnim zdravstvenim i bezbedonosnim zahtevima Regulative (EU) 2016/425 Standard: Usklađeno s EN ISO 20347:2022 Lična zaštitna oprema – Radna obuća Opis i objašnjenja: Polučizma: Dizajn tip C i Čizma Dizajn tip D; Klasa II - Potpuno gumena (tj. potpuno vulkanizirana) ili potpuno polimerna (tj. potpuno brizgana) obuća, Kategorija OB: Zadovoljeni svi osnovni zahtevi standarda. Simbol Značenje dodatnih zahtjeva: CI Donjište izolovano od hladnoće E Apsorpcija energije u području pete SR Otpornost na klizanje na keramičkom podu s glicerinom **Upotreba:** Upotreba ove obuće odnosi se isključivo na zaštitu stopala od mehaničkih rizika koji se odrede za određenu situaciju i zaštitu od klizanja. Pre upotrebe pregledati obuću zbog vidljivih oštećenja. Nije dopušteno korištenje iznošene ili oštećene obuće (početak jasnog i dubokog pucanja materijala gornjišta, jaka abrazija materijala gornjišta, ako don pokazuje puknuća ili vidljive abrazije profila, odvajanje gornjišta i potplata). Prikladno je ručno proveravati unutrašnjost obuće s vremena na vreme, pokušavajući pronaći oštećenja postave koja mogu uzrokovati ozljede. Efikasna zaštita od vode, vlage, blata i drugih spoljnih uticaja. **Ograničenja upotrebe:** Ova obuća nije namenjena za zaštitu od hemijskih, bioloških i električnih opasnosti ili opasnosti od zračenja ili drugog što nije pokriveno standardom i simbolima zaštite. **Skladištenje / održavanje:** Skladištiti na suvom mestu.

Obuća mora biti suva kada se skladišti i pri korišćenju: Vlažnu obuću nakon upotrebe postepeno sušiti na vazduhu. Ne koristiti mašinsko sušenje ili sušenje na temperaturi višoj od 50 °C (mogućnost oštećenja materijala obuće). Obuća se ne podvrgava hemijskim postupcima nege. Proizvod čistiti blagim rastvorima deterdženata sa spoljne strane i isprati čistom vodom; svako onečišćenje umanjuje zaštitna svojstva i trajnost obuće. Trajanje obuće zavisi od načina upotrebe (npr. UV radijacija, toplota, hladnoća, voda, so, vremenski faktori same gume itd.), ali u svakom slučaju, njena upotreba ne sme prelaziti 3 godine, uključujući vreme skladištenja pre korišćenja. Proizvođač ne može predvidjeti datum zastarijevanja tokom upotrebe. Obuća sa neuklonjivom uložnom tabanicom (filc) ili bez uložne tabanice Pregled tipa (Modul B): NB 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska EU Izjava o uskladenosti priložena uz obuću.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 17 Čizme gumene (ženske) zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Deklaracija usaglašenosti, Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, Uputstvo za upotrebu u tehnički list.

Dostavljeno uz ponudu: **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI** Uputstvo za upotrebu RADNA OBUĆA - GUMENA ČIZMA Art. 1001- 1010 ZR ŽELJEZNIČAR DOO SUBOTICA, Kosovska 2-4, Subotica, Srbija Lična zaštitna oprema-Radna obuća po EN ISO 20347:2022 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Gornji deo tj.lice čizme je izradjeno od gume (debljina 1,5 mm) sa postavom od netkanog tekstilnog materijala (gumiranog filca). U gornjem delu čizme i sa zadnje strane postavljena je gumena lajsna (opciono na gornjoj lajsni našivena tekstilna kragna sa pantljikom za sužavanje). Donji deo čizme sastoji se od presovanog djona, filcane tabanice, gumenog uložka između djona i tabanice. Djon je izradjen od presovane gume, otporan na klizanje, habanje i višestruko savijanje. U prednjem delu prstiju i zadnjem delu gležnja postavljena su gumena ojačanja lajsna i lub. PRIMENJENI STANDARDI: ROK TRAJANJA: Informacije za korisnike: Čizma je izradjena u skladu sa direktivom 2016/425, EN ISO 20347:2022 OB CI E SR, kategorije II Do uništenja Pre upotrebe pažljivo proučiti sledeće informacije: Ova obuća je za profesionalnu upotrebu i mora se smatrati delom opreme za ličnu zaštitu. Kao takva mora ispunjavati tehničke uslove u skladu sa Direktivom 2016/425 i mora nositi obeležje CE. Naša obuća spada u opremu za ličnu zaštitu kategorije II sa sertifikatom CE. Materijali i izrada: Svi upotrebljeni materijali su odabrani radi ispunjavanja uslova spomenutim Evropskim normama radi sigurnosti, ergonomičnosti, udobnosti, čvrstoće i neškodljivosti. Identifikacija i odabir modela: Oprema za ličnu zaštitu je adekvatna riziku koji je prisutan na radnom mestu i ambijentalnim uslovima. Pre korišćenja treba se uveriti da karakteristike odabranog modela odgovaraju zahtevanim uslovima upotrebe. Klasa zaštite i nivoi rizika: Obuća je izrađena da odgovara zahtevima standarda EN ISO 20347:2022 (Specifikacija za radnu zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu gde je radna i zaštitna obuća definisana kao obuća s karakteristikama koje štite od povreda na radnim mestima za koje je obuća kreirana). UPUTSTVO ZA UPOTREBU Korišćenje i održavanje -svaki put pre korišćenja proveriti obuću zbog vidljivih oštećenja. Ukoliko ima oštećenja na gornjištu ili donu, zameniti obuću. Nije dopušteno korišćenje iznošene ili oštećene obuće. Prikladno je ručno proveravati unutrašnjost obuće s vremena na vreme, u slučaju da postoji oštećenje postave, odaberite pravu veličinu, po mogućstvu prethodno probati obuću radi dobre udobnosti, kada ne koristite obuću ostaviti je na suvom i čistom mestu, vlažnu obuću nakon upotrebe postepeno sušiti na vazduhu, obuću čistiti krpom blagim rastvorom deterdženata sa spoljne strane i isprati čistom vodom. NE KORISTITE za

čišćenje agresivne proizvode kao benzin, kiseline i razređivače koji mogu kompromitovati kvalitet i uticati na sigurnost i trajnost sredstva za individualnu zaštitu na radu. Ne sušiti obuću u neposrednoj blizini ili direktno na izvoru toplote, na temperaturi višoj od 50 stepeni. Obuća se ne podvrgava hemijskim postupcima nege Ograničenja upotrebe: Ova obuća nije namenjena za zaštitu od električnih opasnosti ili opasnosti od zračenja Odlaganje i skladištenje: Obuća za zaštitu na radu se čuva u svojoj originalnoj ambalaži, na suvom i ne preterano toplom mestu kako bi se izbegla moguća oštećenja. Nova obuća, izvađena iz originalnih i neoštećenih kutija, može se smatrati prikladnom za korišćenje. Ako se poštuju preporučena pravila za upotrebu, odlaganje i održavanje, obuća će dugo vremena zadržati svoje karakteristike, pa se stoga smatra da je nepotrebno navesti rok trajanja proizvoda. Inostrana isprava: EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE No: OZO305-R002/24 od 02/24 Inostrano telo: MITRA-KONTROL D.O.O., Gradiška 3, Zagreb, Hrvatska, NB 2474 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "S1. Glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN ISO 20347:2022 za radnu obuću. Sertifikat izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., ulica Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO04050/24 od 02.12.2024. godine Važi do: 15.10.2029. godine Subotica, 05.12.2024. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP broj: CLZO04050/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Zaštitna radionica Željezničar d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Zaštitna radionica Željezničar d.o.o. Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Lična zaštitna oprema - Radna obuća Modeli: 1021-1030 1001-1010 Primenjeni propisi: Opis proizvoda: Gonjište obuće je izrađeno od gume crne boje, sa postavom od netkanog tekstilnog materijala sive boje ili bez postave. Obuća ima neuklonjivu tekstilnu uložnu tabanicu ili nema uložnu tabanicu. Don je profilisan, izrađen od gume crne boje. Klasifikacija obuće: Klasa II Tip obuće: C ili D Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Nivo performance: OB CI E SR Primenjena regulativa: PPE Regulation (EU) 2016/425 Primenjen harmonizovan standard: EN ISO 20347:2022 Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE No. OZO203-CPT001/24 od 26.11.2024. Izveštaj o ocenjivanju br. OZO305-R002/24 Tehnička dokumentacija: 02/24, izd.4 MITRA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3 HR-10040 Zagreb-Dubrava Hrvatska NB: 2474 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20347:2022 za radnu obuću. Mesto i datum izdavanja sertifikata Važi do 15.10.2029.

TEHNIČKI LIST, INFORMACIJE ZA KORISNIKA RADNE OBUĆE PROIZVOĐAČ: ZR Željezničar DOO Kosovska 2-4 24000 Subotica, Srbija Artikli: 1021 – 1030, 1001 – 1010 Proizvod je uskladjen primenjivim bitnim zdravstvenim i bezbedonosnim zahtevima Regulative (EU) 2016/425 Standard: Usklađeno s EN ISO 20347:2022 Lična zaštitna oprema – Radna obuća Opis i objašnjenja: Polučizma: Dizajn tip C i Čizma Dizajn tip D; Klasa II - Potpuno gumena (tj. potpuno vulkanizirana) ili potpuno polimerna (tj. potpuno brizgana) obuća, Kategorija OB: Zadovoljeni svi osnovni zahtevi standarda. Simbol Značenje dodatnih zahtjeva: CI Donjište izolovano od hladnoće E Apsorpcija energije u području pete SR Otpornost na klizanje na keramičkom podu s glicerinom **Upotreba:** Upotreba ove obuće odnosi se isključivo na zaštitu stopala od mehaničkih rizika koji se odrede za određenu situaciju i zaštitu od klizanja. Pre upotrebe pregledati obuću zbog vidljivih oštećenja. Nije dopušteno korišćenje iznošene ili oštećene obuće (početak jasnog i dubokog pucanja materijala gornjišta, jaka abrazija materijala gornjišta, ako don pokazuje puknuća ili vidljive abrazije profila, odvajanje gornjišta i potplata). Prikladno je ručno proveravati unutrašnjost obuće s vremena na vreme, pokušavajući pronaći oštećenja postave koja mogu uzrokovati ozljede. Efikasna zaštita od vode, vlage, blata i drugih spoljnih uticaja. **Ograničenja upotrebe:** Ova obuća nije namenjena za zaštitu od hemijskih, bioloških i električnih opasnosti ili opasnosti od zračenja ili drugog što nije pokriveno standardom i simbolima zaštite. **Skladištenje / održavanje:** Skladištiti na suvom mestu.

Obuća mora biti suva kada se skladišti i pri korišćenju: Vlažnu obuću nakon upotrebe postepeno sušiti na vazduhu. Ne koristiti mašinsko sušenje ili sušenje na temperaturi višoj od 50 °C (mogućnost oštećenja materijala obuće). Obuća se ne podvrgava hemijskim postupcima nege. Proizvod čistiti blagim rastvorima deterdženata sa spoljne strane i isprati čistom vodom; svako onečišćenje umanjuje zaštitna svojstva i trajnost obuće. Trajanje obuće zavisi od načina upotrebe (npr. UV radijacija, toplota, hladnoća, voda, so, vremenski faktori same gume itd.), ali u svakom slučaju, njena upotreba ne sme prelaziti 3 godine, uključujući vreme skladištenja pre korišćenja. Proizvođač ne može predvidjeti datum zastarijevanja tokom upotrebe. Obuća sa neuklonjivom uložnom tabanicom (filc) ili bez uložne tabanice Pregled tipa (Modul B): NB 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska EU Izjava o uskladenosti priložena uz obuću.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 18 Čizme visoko-naponske zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa koji se nedvosmisleno odnosi na traženi artikal, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**a broj: CLZO02769/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/IV. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: ETCHE SECURITE ZA ORDOKIA, 64130 VIODOS ABENSE DE BAS France Podnosilac zahteva: MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Podaci o proizvodu: Bezbednosna i obuća za električnu zaštitu- Izolaciona obuća Model: DIELECTRIC E 1 Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Mesto i datum izdavanja sertifikata Beograd, 21.06.2023. Opis proizvoda: Klasifikacija: Klasa II Zaštitna kapna: nemetalna kapna Veličine: od 39 do 49/50 Nivo performansi: SBE HRO SRC (EN ISO 20345) Klasa 1 AC/DC (EN 50321-1) Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjena uredba: Primenjeni standardi: Regulation 2016/425 EN ISO 20345:2011 EN 50321-1:2018 EU-Type Examination Certificate N. 0075/005/161/12/21/2141 Datum izdavanja sertifikata: 17.12.2021. Technical file index 01 dated from December 2021 CTC Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France NB 0075 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zaravije i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS". br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbednosnu obuću i standarda SRPS EN 50321-1:2020 za obuću za električnu zaštituizolacionu obuću. Važi do 17.12.2026. godine.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Uvoznik: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: ETCHE SECURITE Za Ordokia, 64130 Viodos Abense De Bas, France MATICA DOO Ul.Zemljoradnička 9, 11221 BEOGRAD Bezbednosna i obuća za električnu zaštitu-izolaciona obuća model DIELECTRIC E 1 Čizme do kolena od gume izrađene postupkom brizganja sa postavom od poliestera i kapnom od čvrstog plastičnog materijala Zaštita od štetnog dejstva električne struje i zaštita stopala od manjih mehaničkih povreda Tip: Lično zaštitno sredstvo kategorije III, nivo zaštite SBE HRO SRC, klasa 1 Primenjeni standardi: EN ISO 20345:2011,EN 50321-1:2018, Regulation 2016/425 Tehnički podaci: Obuća je izrađena od prirodnih materijala za zaštitu stopala od elektro i mehaničkih rizika, sa kramponima obrađenim protiv klizanja.Vodonepropu sna obuća. Veličina 39-49/50. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Ovo je obuća za ličnu zaštitu i kao takva mora biti korišćena samo u svrhe za koje je namenjena. Pre upotrebe proveriti dali ima mehaničkih

oštećenje i ukoliko ih ima ne koristiti ih. Oštećenja mogu izazvati i ulja, masti, kseline i druge agresivne materije, tako da ih posle obavezno očistiti. Unutrašnjost čizme čistiti blagim rastvorom deterdženta. Ne izlagati ih dejstvu temperature veće od 50 StC. Nakon upotrebe čuvati na suvom i tamnom mestu. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna obuća definisana u ovom dokumentu usaglašena je sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS" br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN ISO 20345:2013 za bezbedonosnu obuću i standarda SRPS EN 50321-1:2020 za obuću za električnu zaštitu izolacionu obuću. Podaci o inostranoj ispravi: EU-Type Examination Certificate N. 0075/005/161/12/21/2141 od 17.12.2021. Technical file index 01 dated from December 2021 Podaci o notifikacionom telu: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4. rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France, NB 0075 Sertifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datuma sertifikata: CLZO02769/23 od 21.06.2023. Važi do: 17.12.2026.

TEHNIČKI LIST (UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE) Elektroizolacione čizme DIELECTRIC E1 LIČNA ZAŠTITNA OPREMA KATEGORIJE III Uvoznik: Matica doo, Zemljoradnička 9, 11221 Beograd Proizvođač: ETCHE SECURITE, Za Ordokia, 64130 Viodos Abense De Bas, France Standardi: SRPS EN ISO 20345:2013 i SRPS EN 50321-1:2020 OPIS I NAMENA ZAŠTITNOG SREDSTVA Izrađene u skladu sa standardom (EN ISO 20345), Klasa 1 AC/DC (EN 50321-1) Nivo zaštite SBE HRO SRC Namenjene za zaštitu na radu gde postoji opasnost od električnog udara Proizvedene od vulkanizirane gume, vodonepropusne, udobne Djon je otporan na ulja, masti i rastvarače, sa šok apsorberom u peti Kapna od čvrstog plastičnog materijala Otporne na klizanje, prosecanje i habanje Veličina 39-49/50 UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE Izolacione čizme ne mogu se samostalno koristiti. Moraju se koristiti sa drugom kompatibilnom opremom koja nudi zaštitu od električnih opasnosti. Dori uslovi skladištenja izolacionih čizmama pomoći će u očuvanju njihovih električnih i mehaničkih performansi. Izolacione čizme treba čuvati u odgovarajućoj ambalaži pre prve upotrebe i nakon svake uzastopne upotrebe. Ne treba ih bsajati, savijati ili skladištiti u blizini izvora toplote. Ne treba ih izlagati suncu, veštačkoj svetlosti ili izvorima ozona duže vreme. Preporučena temperatura skladištenja čizama je 20 ±15 StC. Pre svake upotrebe, čizme moraju biti pažljivo pregledane. Ako se otkriju mehanička ili hemijska oštećenja ili male pukotine, čizme se ne smeju koristiti. Ako ste u nedoumici, čizme moraju biti podvrgnute električnom ispitivanju. Gornji deo mora biti suv. Korisnik će proveriti da klasa cipela odgovara nominalnot naponi n koji će verovatno naići tokom upotrebe. Izolacione čizme ne treba koristiti u situacijam u kojima postoji opasnost od sečenja, perforacije ili mehaničke ili hemijske agresije koja bi mogla delimično smanjiti njihova izolaciona svojstva. Veliku pažnju treba posvetiti upotrebi čizama u vlažnim uslovima. Ako se čizme koriste u vlažnim uslovima, tako da gornji deo gornjišta (približno 10cm) postane mokar, izolaciona svojstva će bti delimično ili potpuno uklonjena. Ako se cipele zaprljaju (ulje, katran, boje itd.), posebno na njihovom gornjištu, treba pažljivo očistiti sapunom i vodom i osušiti na temperaturi manjoj od 35° C. ih Periodični pregled cipela preporučuje se najmanje svakih 12 meseci. Periodični pregled uključuje potpuni vizuelni pregled i, ako je potrebno, električno ispitivanje prema st. 6.3.3. standarda EN 50321. Oprez! Svako dielektrično ispitivanje delimično utiče na svojstva električne izolacije čizama.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž. tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

Za stavku 19 Kapa zimska zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Deklaracija usaglašenosti.

Dostavljeno uz ponudu: **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI** - Sa tehničkim listom. Naziv artikla: Kapa zimska. Proizvođač: Zaština radionica ŽELJEZNIČAR, Subotica, Srbija. Naziv LZO: Radna odeća koja se koristi za zaštitu od prljavštine i rizika od manjih mehaničkih povreda kategorije 1- Opis LZO: Zimska kapa izrađena od tkanine sastava poliestar pamuk postavljena polar pleteninom. Kapa ima dodatak za zaštitu ušiju i vrata koji se kopča pomoću drikera. U zadnjem vratnom dijelu uvučena gumaza regulisanje obima. Na prednjem dijelu kape je šiltsuncobran. Namena LZO: Odeća za zaposlene izložene prljavštini, hladnoći i manjim mehaničkim rizicima. Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 13688 Tehnički list: izrađena od tkanine 270g/m² sirovinskog sastava 40% poliestar ±3, 60% pamuk ±3, postavljena polar pleteninom. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Odeću koristiti kao zaštitu od prljavštine, hladnoće i manjih mehaničkih rizika. Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih štetnosti, vode, vlage i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote.

Za stavku 20 Industrijska kapa zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**A broj: CLZO02956/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/IV. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: PORTWEST LTD IDA Business Park-Castlebar Road, F28 FY88 Westport Co. Mayo, Ireland Podnosilac zahteva: Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park Westport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Podaci o proizvodu: Oprema za zaštitu glave - Industrijske kape Model: PW59, PW69, PW79, PW89 Varijante modela: PW59, dostupne boje: crna, mornarska, kraljevsko plava, siva. Dugi šilt. PW69, dostupne boje: crna, siva, mornarska, crvena. Dugi šilt. PW79, dostupne boje: mornarska, hi-vis narandžasta, hi-vis žuta. Dugi šilt. PW89, dostupne boje: crna, mornarska. Kratak šilt. Opis proizvoda: Spoljni materijal 100% pamuk. Unutrašnja školjka je napravljena od ABS plastike sa EVA penom. Opcije šilta: 3 cm ili 7 cm. Veličina: 54-59 cm Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Primenjena uredba Primenjeni standard Regulation 2016/425 EN 812:2012 EN ISO 20471+A1:2016, 5.1.1, 5.2, 6.1, 6.2 (PW79) TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE N° 8523/158/09/23/0012 Datum izdavanja sertifikata: 13.09.2023. ALIENOR CERTIFICATION 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT CHATELLERAULT France Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i harmonizovanog standarda SRPS EN 812:2012 za industrijske kape. Važi do 12.09.2028. godine.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPA PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW59 - PORTWEST BUMP KAPA je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 812 (2012) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 8523/158/09/23/0012 Izdaje: ALIENOR CERTIFICATION ZA du Sanital, 21 rue Albert

Einstein, Châtellerault, 86100, France (2754) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO02956/23 od 17.10.2023. godine Važi do: 12.09.2028. godine

Tehnički list: PW59 - Portwest Bump kapa Kolekcija: Bump kape Asortiman: Zaštita glave Materijali: Pamuk, ABS (akrilonitril-butadien stirel), Etilen-vinil acetat Unutrašnje pakovanje: 10 Spoljašnji karton: 32 Informacija o proizvodu Bum kapa klasičnog dizajna sa ventilacionim otvorima za maksimalnu prozračnost. Otvori sa metalnim prstenovima za izgled kao bejzbol kapa. Podešavanje obima pomoću čičak trake. Standardi EN 812 Odlike • Dugačak šilt (7cm) za maksimalnu zaštitu od udaraca i jakog svetla • EVA pena velike gustine pruža udobnost korisniku • Unutrašnja ABS školjka sa mekanim jastučetom • Traka sa čičak trakom za bezbedno pristajanje • Postavljena traka za glavu radu udobnosti • Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda • CE sertifikovano • Označena UKCA

Za stavku 21 Zaštitna kapa od UV zračenja nije zahtevano da se dostavi uz ponudu.

Dostavljeno uz ponudu: DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Sa tehničkim listom Naziv artikla: Zaštitna kapa od UV zračenja Proizvođač: Zaština radionica ŽELJEZNIČAR, Subotica, Srbija Naziv LZO: Radna odeća koja se koristi za zaštitu od prljavštine i rizika od manjih mehaničkih povreda kategorije 1 Opis LZO: Lagana kapa s plaštom na skidanje i šiltom, traka za podešavanje veličine, štiti od UV zračenja, karakteriše ga prozračnost i efekt hlađenja kože. Izrađen od 100% recikliranog poliestera mikrofibera. Dostupna u univerzalnoj veličini u bež boji. Namena LZO: Odeća za zaposlene izložene prljavštini, visokoj temperaturi i manjim mehaničkim rizicima Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 13688 Tehnički list: Izrađen od 100% recikliranog poliestera mikrofibera. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Odeću koristiti kao zaštitu od prljavštine, hladnoće i manjih mehaničkih rizika. Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih štetnosti, vode, vlage i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote.

Za stavku 22 Elektroizolacioni šlem zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA** broj: CLZO03893/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Nosioc inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Portwest LTD IDA Business Park Westport, Country Mayo F28 FY88, Ireland Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park Westport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Električne izolacione kacige za upotrebu u postrojenjima niskog napona Reference: Endurance Plus PS 54 Helmet PG 54 Glowtex PW 54 Visor helmet Opis proizvoda: Zaštitnim šlem sa školjkom bez ventilacionih otvora izrađenom od akrilonitril-butadienstirena (ABS), sistemom traka sa mehanizmom za podešavanje sa 6 tačaka vezivanja i podbradne trake od poliestra. Dostupne boje: bela/crvena/plava/žuta/narandžasta/crna Veličine: 56-63 cm Kategorija LZO: III kategorija Klasifikacija: EN 50365:2002: Klasa 0 EN 397:2012+ A1:2012: Veoma niska temperatura - 30°C Bočna deformacija LD Elektro izolacija 440V a.c. Primenjena uredba: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni harmonizovani standardi: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 EU Type-Examination Certificate No. 2777/25779-02/E00-00 Datum izdavanja sertifikata: 23.08.2024. Datum prvog izdanja: 12.06.2024. Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 Ireland NB 2777 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN 397:2014 za zaštitne šlemove u industriji i SRPS EN 50365:2011 za električne izolacione kacige za upotrebu u postrojenjima niskog napona. Važi do 12.06.2029. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za

kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Reg. 21284 izjavljuje da je navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW54 - ENDURANCE PLUS VISOR ŠLEM SA NAOČARIMA u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 397 (-30°C/+50°C, LD, 440V a.c.) (2012) EN 50365 Klasa :0 (2002) EN 166 (1 FT) (2001) ANSI/ISEA Z89.1 Tip I (CLASS E) (2014) Ova LZO je identična modelu koji podleže EU sertifikatu o pregledu tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 2777/25779-02/E00-00 Izdaje: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland (NB: 2777) LZO podleže proceduri ocenjivanja usaglašenosti sa tipom zasnovanom na internoj kontroli proizvodnje, plus kontrolisanim proverama proizvoda u nasumičnim intervalima (Modul C2) kao što je detaljno navedeno u Uredbi LZO (EU) 2016/425 pod nadzorom odobrenog tela. SATRA Technology Europe Ltd Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO03893/24 od 27.09.2024. godine Važi do: 12.06.2029. godine.

Za stavku 23 Maska za varenje naglavna zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A broj: CLZO04571/25, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač/ Nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primljeni propisi: Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Bei Bei Safety Co., Ltd. No. 16 Lu Kong South 5th Rd., Lu-Kang Town, Chang Hua Hsien, TAIWAN 50544 MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Republika Srbija Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka - šlemovi za varioce Identifikaciona oznaka proizvođača: BBS Modeli: B303/B303-1, B306/B306-1 Opis proizvoda: B303/B306 B303-1/B306-1 Šlemovi za varioce sa flip up funkcijom za filtere Materijali: polipropilen (školjka), polikarbonat - s=3.0 mm i s=1.6 mm (zaštitne ploče), polikarbonat - s=3.0 mm (filteri za zavarivanje) Šlemovi za varioce bez flip up funkcije za filtere Materijali: polipropilen (školjka), polikarbonat - s=3.0 mm i s=1.6 mm (zaštitne ploče), polikarbonat - s=3.0 mm (filteri za zavarivanje) Dimenzije: A=108*51 mm² (B303/ B303-1); A=110*90 mm² (B306/ B306-1) Označavanje: 16321 BBS W12 1-M CE Primljena uredba: PPE Regulation (EU) 2016/425 Primljeni harmonizovani standard: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 EU type-examination certificate No. C4353.1BBS Datum izdavanja sertifikata: 24.08.2025. Test report: 23272-ECS-24 ECS European Certification Service GmbH Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany NB 1883 Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 16321-1:2022 i SRPS EN ISO 16321- 2:2022 za štitnike za oči i lice koji se koriste tokom zavarivanja i srodnih tehnika. Važi do 23.08.2030. godine.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN ISO međunarodno usklađen sa standardom EN ISO i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO,

MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: BEI BEI SAFETY CO. LTD. No. 16 Lu Kong South 5th Rd. Lu-Kong Town, Chang Hua Hsien Taiwan. Zemljoradnička 9, 11221 Beograd Uvoznik: MATICA DOO BEOGRAD Naziv LZO: Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka - Opis LZO: Tip: šlemovi za varioce Oznaka proizvođača BBS, modeli: B303 / B303-1, B306/ B306-1 B303 / B306: šlemovi za varioce sa flip up funkcijom za filtere. Materijal polipropilen (školjka), polikarbonat s=3,0mm i s=1,6mm (zaštitne ploče), polikarbonat s=3,00mm (filter za zavarivanje). B303-1/ B306-1: šlemovi za varioce bez flip up funkcijom za filtere. Materijal polipropilen (školjka), polikarbonat s=3,0mm i s=1,6mm (zaštitne ploče), polikarbonat s=3,00mm (filter za zavarivanje). Dimenzije: A=108*51mm (B303 /B303-1); A=110*90MM (B306 / B306-1). Lično zaštitno sredstvo kategorije 2 Primenjeni propisi: PPE Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni standard: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Masku koristiti za zaštitu očiju i lica od letećih čestica većih brzina, i prskanja agresivnih tečnosti. Ne koristiti kao zaštitu od prskanja topljenih metala. Skladištiti dalje od direktnih izvora toplote. Masku čistiti blagim rastvorom sapunice, bez upotrebe abrazivnih materijala. Rok upotrebe: do mehaničkog oštećenja Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 16321- 1:2022 i SRPS EN ISO 16321-2:2022 za štitnike za oči i lice koji se koriste tokom zavarivanja i srodnih tehnika. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: ECS European Certification Service GmbH Hutfeldrase 50, 73430 Aalen, Germany, NB 1883 Certifikat o pregledu tipa: C4353.1BBS od 24.08.2025 Cerifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d., Čika Ljubina 8/V BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO04571/25 od 28.08.2025 Važi do: 23.08.2030. godine.

TEHNIČKI LIST (UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE) Šlemovi za varioce Oznaka proizvođača: BBS, modeli: B303/B303-1, B306/B306-1 LIČNO ZAŠTITNO SREDSTVO KATEGORIJE II Matica doo, Zemljoradnička 9, 11221 Beograd Bei Bei Safety Co., Ltd., No. 16 Lu Kong South 5th Rd. Lu-Kong Town, Chang Hua Hsien SRPS EN ISO 16321-1:2022 I SRPS EN ISO 16321-2:2021 Opis i namena zaštitnog sredstva Maske za varenje su dizajnirane za zaštitu lica i očiju tokom zavarivanja i srodnih procesa. Opremljen je zamenljivim PC filterom za zavarivanje i unutrašnjom pločom. Lagana je u dobna za nošenje. Materijali koji se koriste u ovim maskama za zavarivanje ne sadrže supstance za koje se zna da izazivaju alergijske reakcije. Mešutim, može biti moguće da određene podložne osobe razviju alergije na korišćene materijale. Uputstvo za upotrebu i održavanje Stavite štitnik za lice prema sledećem uputstvu: • Podešavanje zaustavnog ugla dostupna su 4 zaustavna položaja za podešavanje ugla od očiju zavarivača do vizira Podešavanje veličine - okrenite kontrolno dugme sa čegrtaljkom da proširite ili stegnete traku sve dok pokrivalo za glavu ne stane pravilno na vašu glavu Maska za zavarivanje sadrži filter, poklopac i sigurnosne ploče. Filter (zavarivačka sočiva) i unutrašnje ploče su sertifikovane od strane ECS GmbH (NB:1883) Oznaka filtera (zavarivačka sočiva):xx BBS 1 CE(xx označava nijansu 5.9.10.11.12.13.) BBS: identifikaciona oznaka proizvođača-ime brenda. Oznaka zatamnjenja filtera: 5/9/10/11/12/13 1: Najviša optička klasa 2: B: Srednja energija udara Upozorenje Ne stavljajte vruće elektrode ili vruću žicu za zavarivanje na maske za zavarivanje. Oni mogu oštetiti ili probiti maske za zavarivanje. Svi oštećeni šlemovi za zavarivanje moraju se odmah zameniti. Šlemovi za zavarivanje pružaju samo ograničenu zaštitu i nisu nelomljive. Područje karakteristika performansi Ova maska za zavarivanje koja nosiocu pruža zaštitu od štetnog optičkog zračenja i drugih specifičnih rizika izazvanih zavarivanjem ili srodnim procesima. Maska za zavarivanje je označena na štitniku nizom brojeva i simbola koji označavaju proizvođača, oblast upotrebe, mogućnosti zaštite i performanse koje karakterišu zaštitnik za lice. Čišćenje i skladištenje Isperite okvir mlakom vodom, a zatim ga obrišite suvom krpom. Koristite komprimovani vazduh za duvanje. Očistite samo blagim sapunom i mlakom vodom. Nemojte koristiti rastvarače. Čuvajte maske za zavarivanje na suvom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti.

Za stavku 24 Štitnik za oči i lice zahtijevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**A broj: CLZO03849/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Nosilac inostrane isprave: Portwest Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: IDA Business Park Westport, CO. Mayo F28 FY88, Ireland Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park Westport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Lična zaštita očiju - Zaštitne naočare Modeli/Opis proizvoda: PW21 PW60 Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom sa okvirom i mostom od polivinilhlorida (PVC), okularima od polikarbonata (PC), elastičnim trakama za glavu i 4 ventilaciona otvora. Klasifikacija EN 166: Optička klasa 1 Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 Zaštitne naočare za varioce sa okvirom od polivinilhlorida (PVC), okularima od polikarbonata (PC), elastičnim trakama za glavu i 4 ventilaciona otvora. Klasifikacija EN 166: Optička klasa 1 Klasifikacija EN 175: Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija F Broj skale 5 (kada je proizvod usaglašen sa EN 169) PW91(PA18+PW92) Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP) i trakama za glavu od najlona (PA). Klasifikacija EN 166: Optička klasa Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 PW93(PA18+PW94) Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP), vizirom od poliproilena (PP) sa čeličnom mrežom i trakama za glavu od najlona (PA) Klasifikacija EN 166: Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Klasifikacija EN 1731: Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija F PW90(PA18+PW92) Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP), okularima i vizirom od polikarbonata (PC) i trakama za glavu od najlona (PA). Klasifikacija EN 166: Optička klasa Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 PW58+PW92/PW94 Štitnici za lice sa okvirom od polipropilena (PP), sočivima i vizirom polikarbonata(PC) ili polipropilena (PP) i čelične mreže i držač za glavu od fleksibilne gumene opruge Klasifikacija EN 166: Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Optička klasa 1 Zaštita od vrlo brzih čestica, srednja udarna energija B Zaštita od kapljica tečnosti, nivo 3 Klasifikacija EN 1731: Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija F Primenjena uredba: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni harmonizovani standardi: EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, EN 1731:2006 EU Type Examination Certificate No. CE 808507 Datum izdavanja sertifikata: 25.06.2024. BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands NB 2797 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Si. glasniKRS, br23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN 166:2008, EN 169:2008, EN 175:2008 i SRPS/EN 1731:2009 za ličnu zaštitu očiju. Važi do 24.06.2029. godine.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW91 - NAGLAVNI ŠTITNIK ZA LICE SA PROZIRNIM VIZIROM je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 B / 3 B) (2001) Ova

LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata CE 808507 Izdaje: BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (NB: 2797) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO03849/24 od 12.09.2024. godine Važi do: 24.06.2029. godine.

Tehnički list proizvoda: PW91 - Naglavni štitnik za lice sa prozirnim vizirom Kolekcija: Štitnici obrva Asortiman: Zaštita očiju Materijali: Polikarbonat, PP, Najlon Spoljašnji karton: 12 Informacija o proizvodu PC vizir sa PP naglavnim štitnikom za lice napravljenim od polipropilena otpornog na udar. Podešavanje pomoću točkića za lako korišćenje. Dostupan je zamenski vizir (PW92). Zaštita očiju PORTWEST asortiman proizvoda za zaštitu očiju obuhvata zaštitne naočare i vizire, dizajnirane da zaštite oči i lice radnika od povreda koje mogu nastati prilikom radnih aktivnosti. **TEHNIČKE NAOČARE:** Visoke performanse i najsavremeniji modeli. **SPORTSKE NAOČARE:** Lagane i modernog dizajna. **KLASIČNE NAOČARE:** Osnovni modeli naočara za ličnu zaštitu. Standardi EN 166 (1 B / 3 B) **Odlike** • Naglavni štitnik za lice sa prozirnim vizirom • Izdržljivi polikarbonatni vizir 1mm debljine • Prozirni vizir za zaštitu od udara srednje energije • Podešavanje veličine koturom za lako pristajanje • Uključena znojnica od mekane pene • Zamenski viziri dostupni • Podesivi ugao za bolje pristajanje • CE sertifikovano • Označena UKCA • Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda • Jedinično pakovano za vending mašine.

Za stavku 25 Štitnik za koljena zahtjevano je da se dostavi uz ponudu tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: **Tehnički list proizvoda:** KP10 - Štitnici za kolena visoke gustine Kolekcija: Štitnici za kolena Asortiman: Štitnici za kolena Materijali: Poliuretan Unutrašnje pakovanje: 18 Spoljašnji karton: 72 Informacija o proizvodu Štitnici koriste poliuretan visoke gustine dovoljno jak i mekan kako bi istovremeno štitio koleno ali i pružao funkciju jastučeta. Rebrasti dizajn pruža dobru stabilnost. Sprečava takođe upijanje vode što odgovara radu u vlažnim okruženjima. Štitnici za kolena Portwest štitnici za kolena nude niz različitih zaštita za kolena koje mogu odgovarati u svakoj situaciji, tip 1 (štitnici koji se vezuju trakama), tip 2 (štitnici koji se umeću). Svi Portwest štitnici za kolena su proizvedeni od materijala visoke gustine kako bi korisniku pružili najbolju moguću zaštitu bez obzira na opasnost. Različiti materijali poput EVA pene, neoprenske gume i silikonskog gela se koriste kako bi pružili maksimalnu udobnost korisniku. Ergonomičnost je ključna odlika dizajna štitnika za kolena i potvrđena je pozitivnim komentarima koje dobijamo od naših korisnika. Štitnici za kolena Asortiman proizvoda za zaštitu kolena **Odlike** • Koristi poliuretan visoke gustine • Zaštita i jastučasta udobnost za vaše koleno • Rebrasti dizajn za stabilnost • Sprečava upijanje vode u vlažnim sredinama • Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda • 15.5cm x 14.5cm x 2cm • Proizvodi se prodaju u paru.

Za stavku 26 Naočare varilačke zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP** broj: CLZO04576/25, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač/ Nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primenjeni propisi: Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Bei Bei Safety Co., Ltd. No. 16 Lu Kong South 5th Rd., Lu-Kang Town, Chang Hua Hsien, TAIWAN 50544 MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Republika Srbija Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka Zaštitne naočare Modeli: B408/B606/B606A/B609 Materijali: Zaštitne ploče: Polikarbonat (debljina 2 mm) Filtri za zavarivanje: Polikarbonat (debljina 3 mm) Ram: Polivinilhlorid (PVC), akrilonitril-butadienstiren (ABS) Zaštitna svojstva: Robustnost: (S) - ram kod modela B609 Zaštita od vrlo brzih čestica, mala udarna energija (F) - ramovi kod B408, B606, B606A srednja udarna energija (B) – filter i ploča Označavanje: Zaštitne ploče: BBS 1B CE Filtri za zavarivanje: 5 BBS 1B CE Ram: BBS EN 166 X CE Primenjena uredba: PPE Regulation 2016/425 Primenjeni

harmonizovani standardi: EN166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997 EU type-examination certificate No. C1006.6BBS Datum izdavanja sertifikata: 25.08.2025. Test report: 2464-ECS-19, 2326-ECS-24, 2310-ECS-24 (Part 1) ECS European Certification Service GmbH Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany NB 1883 Zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN 166:2008, SRPS EN 169:2008, SRPS EN 175:2008 za opremu za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka. Važi do 24.08.2030. godine.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: BEI BEI SAFETY CO. LTD No.16.Lu Kong Souht 5th, Taiwan Uvoznik: MATICA D.O.O. Zemljoradnička 9 Naziv LZO: 11221 Beograd Lična zaštita očiju - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka model B606 Varijante modela: B408/B606/B606S/B609 Opis LZO: Namena LZO: Zaštitne naočare sa polikarbonatskim staklima sa bočnom zaštitom. Zaštita očiju od mehaničkih povreda koje mogu izazvati leteće čestice u industriji građevinarstvu Tip: Lično zaštitno sredstvo kategorije 2 Primenjeni standardi: EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997, Regulation 2016/425 Model: Tehnički podaci: Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom B606 Lagane i fleksibilne zaštitne naočare prilagođavaju se konturama vašeg lica za udobnost. Sočivo IR #3, #5, Veličina: 50 mm. Zavarivačke naočare koje se preklapaju. Naočare su ventilirane za efikasno hlađenje i isparavanje. Izdržljivo polikarbonatno sočivo pruža vrhunsku otpornost na udarce. Savršena zaštita za gasno zavarivanje, sečenje i lemljenje. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Naočare koristiti kod radova kod kojih dolazi do letećih čestica. Ne koristiti kao zaštitu od hemijskih štetnosti o kod prskanja topljenih metala. Nisu zaštita od Voltinog luka. Čuvati dalje od direktnih izvora toplote. Zaštitna oprema definisan u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br.23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 166:2008 i EN 169:2008 i SRPS EN 175:2008 za opremu za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: ECS European Certification Service GmbH Hüttfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany, NB 1883 Sertifikat o pregledu tipa broj: C1006.6BBS od 25.08.2025. Sertifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d, Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZ004576/25 od 29.08.2025. godine Važi do: 24.08.2030. godine.

TEHNIČKI LIST - B606 Informacija o proizvodu UPOZORENJE - Zaštitnici za oči koji su bili izloženi udaru ne smeju se koristiti i moraju se baciti i zameniti. - Ako simboli nivoa udara nisu jednaki i na sočivu/filteru i na okviru, onda se kompletnom zaštitniku dodeljuje niži nivo. - Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine na ekstremnim temperaturama, onda izabrani zaštitnik za oči treba da bude označen slovom T odmah nakon slova udara, tj. FT, BT ili AT. - Ako slovo udara nije praćeno slovom T, onda se zaštitnik za oči sme koristiti samo od čestica velike brzine na sobnoj temperaturi. - Zaštita koja odgovara kodnim brojevima/slovima 7, 9, CH obezbeđuje se kompletnim zaštitnikom samo ako su odgovarajući simboli jednaki i na sočivu i na okviru. - Zaštitnici za oči od čestica velike brzine koji se nose preko standardnih oftalmoloških naočara mogu prenositi udare, stvarajući tako opasnost za korisnika. - Materijali koji mogu doći u kontakt sa kožom korisnika mogu izazvati alergijske reakcije kod osetljivih osoba. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču. - Sačuvajte ove korisničke informacije i ne menjajte proizvod. Primena Ovi modeli zaštitnih naočara su dizajnirani da zaštite oba oka od mehaničkih rizika izazvanih letećim česticama u industriji, laboratorijama, obrazovnim ustanovama, aktivnostima u okviru normalnog

opsega sobne temperature. Moraju se nositi tokom celog trajanja površina sočiva se oštetiti. Sočiva su napravljena od polikarbonatnog materijala otpornog na udarce. Ove zaštitne naočare su proizvedene za primene zavarivanja. Ove Zaštitne naočare za zavarivanje su dizajnirane da ispunjavaju evropske standarde EN166:2001, EN169:2002 i EN175:1997 u skladu sa Uredbom o LZO (EU) 2016/425. Podešavanje i nameštanje Uvek nosite zaštitu za oči tokom celog radnog vremena. Zaštitna sočiva treba da pokrivaju prednji deo oba oka, a elastične trake treba da se postavljaju iznad oba uha. Ram ovog modela je sastavljen od elastičnih (tkanih) traka. NE nosite ovu zaštitu za oči sa sočivima iznad obrva ili sočivima na glavi. Održavanje i skladištenje Ovaj štitnik za oči treba čuvati u kutiji ili originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, dalje od hemikalija i abrazivnih supstanci, u čistom, suvom i okruženju bez prašine kada se ne koristi ili tokom transporta. Čišćenje i dezinfekcija Za čišćenje, isprati u 1% rastvoru blagog deterdženta i osušiti suvom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. NE KORISTITI abrazivna sredstva za čišćenje. Po potrebi, mogu se koristiti neagresivna sredstva za dezinfekciju domaćinstva. Pod normalnim okolnostima, zaštita za oči trebalo bi da pruži adekvatnu zaštitu 3 godine od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje, brojevi godine i meseca, označeni su na modelu LZO. Dodatna oprema i rezervni delovi: za ove zaštitne naočare nisu dostupni i ne prodaju se dodatna oprema niti rezervni delovi. Pakovanje i transport: originalno pakovanje ili unutar kutije i izbegavati izlaganje sunčevoj svetlosti tokom transporta. Deklaracija o usaglašenosti EU dostupna je na www.beibei-safety.com/download.php.

Za stavku 27 Naočare zaštitne zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**a broj: CLZO04106/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: Portwest IDA Industrial Park, Westport, Co.Mayo, F28 FY88. Ireland Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primenjeni propisi: Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park Westport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Lična zaštita očiju - Zaštitne naočare sa UV filtrima Modeli: PW33, alternativni naziv modela PS33 Oznaka proizvođača: PW Opis proizvoda: Mehaničke karakteristike: Zaštita od vrlo brzih čestica na ekstremnim temperaturama: FT (mala udarna energija) Optička klasa:1 Broj skale: 2C-1,2 Materijal UV zaštitnog filtera: PC (polikarbonat) Boja UV zaštitnog filtera: Transparentni (nebojeni) filter Centralna debljina UV zaštitnog filtera: 2.1 mm Materijal okvira: Najlon Boja okvira: Crna Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Primenjena uredba Primenjeni standardi Regulation (EU) 2016/425 DIN EN 166:2002-04 Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: DIN EN 170:2003-01 EU Type-Examination Certificate No. C5279PW/R2 Datum izdavanja sertifikata: 26.09.2023. DIN CERTCO GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH Alboinstraße 56 12103 BERLIN Germany NB 0196 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 166:2008 za ličnu zaštitu očiju i SRPS EN 170:2008 za filtre za ultraljubičasto zračenje. Važi do 28.07.2028. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIPA PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo,

F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) PW33 - CLASSIC ZAŠTITNE NAOČARI je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN 166 (1 FT) (2001) EN 170 (2C-1.2) (2002) EN 172 (5-3.1) (1995) ANSI Z87.1 + (2015) ANSI Z87.1 + (S) (2015) ANSI Z87.1 (U6) (2015) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata C5279PW/R2 Izdaje: Din CERTCO Albainstrabe 56, 12103 Berlin, Germany (NB: 0196) Sertifikat o pregledu tipa izdao: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D., Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj: CLZO04106/24 od 20.12.2024. godine Važi do: 28.07.2028. godine.

Tehnički list: PW33 - CLASSIC zaštitne naočari Kolekcija: Zaštita očiju Asortiman: Zaštita očiju Materijali: Polikarbonat Unutrašnje pakovanje: 12 Spoljašnji karton: 120 Informacija o proizvodu Konstruisane su od jednog panoramskog polikarbonatnog sočiva sa izlivenim bočnim zaštitama i zaštitom za obrve. Ovaj proizvod takođe ima podesive ručice, izliveni nosni most i oblikovanu zaštitu za obrve. Zaštita očiju PORTWEST® zaštita za oči obuhvata asortiman zaštitnih naočara i vizira, proizvedenih za zaštitu očiju i lica radnika od povreda koje mogu nastati prilikom rada. TEHNIČKE NAOČARE: Visoke performanse i najsavremeniji modeli. SPORTSKE NAOČARE: Lagane i modernog dizajna. KLASIČNE NAOČARE: Osnovni modeli naočara za ličnu zaštitu. Zaštita očiju PORTWEST asortiman proizvoda za zaštitu očiju obuhvata zaštitne naočare i vizire, dizajnirane da zaštite oči i lice radnika od povreda koje mogu nastati prilikom radnih aktivnosti. TEHNIČKE NAOČARE: Visoke performanse i najsavremeniji modeli. SPORTSKE NAOČARE: Lagane i modernog dizajna. KLASIČNE NAOČARE: Osnovni modeli naočara za ličnu zaštitu. Standardi EN 166 (1 FT) EN 170 (2C-1.2) EN 172 (5-3.1) ANSI Z87.1 + ANSI Z87.1 + (S) ANSI Z87.1 (U6) Odlike • Panoramske naočari • Wrap-around stil za panoramski pogled • Izuzetna zaštita sa strane • Podesiva dužina ručica za sigurno i udobno korišćenje • Dostupno u više boja • 99% UV zaštita • Premaz protiv grebanja za dodatnu izdržljivost • CE sertifikovano • Označena UKCA • Maloprodajna torba koja olakšava promociju proizvoda • Jedinično pakovano za vending mašine.

KORISNIČKO UPUTSTVO Pogledajte etiketu proizvoda za detaljnije informacije o relevantnim standardima. Samo standardi i ikone koje se pojavljuju i na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod su primenljivi. Svi proizvodi su u skladu sa zahtevima regulative (EU) 2016/425 i sa opštim zahtevima EN166:2001 standarda (i EN170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001) Zaštitne naočare skladištiti na suvom mestu na sobnoj temperaturi i zaštićene od sunčeve svetlosti. Opremu treba transportovati uz mere opreza, u originalnom pakovanju. Izbegavati udarce i padove teških objekata na zaštitne naočare. Sočiva čistiti sapunicom ili ispirati redovno. Brisati ih mekanom krpom. Nikada ih ne čistiti kada su suve niti koristiti abrazive. Primenjivati uobičajeni metod dezinfekcije koristeći kućne ili medicinske dezinficijense nakon čega ih temeljno isprati. Oznaka na sočivu: Broj skale (opciono): X-Y (oznaka i broj skale za UV filtere-EN170): 2-Y (oznaka i broj skale za UV filtere sa dobrim raspoznavanjem boja-EN170): 2C-Y (oznaka i broj skale za filtere sunčevog odsjaja za industrijsku upotrebu EN172): 5-Y Oznaka proizvođača: PW Optička klasa: 1 Oznaka mehaničke jačine: F/B/FT/BT Otpornost na površinska oštećenja uzrokovana sitnim česticama (opciono): K Otpornost sočiva na magljenje (opciono): N Oznaka na ramu: Oznaka proizvođača: PW Standard broj: EN166 Oblasti primene: prskanja tečnosti/ prašina, čestice/ gasovi i fina prašina: 3/4/5 (opciono) Oznaka za otpornost na udarce/ekstremnetemperature: F/B/FT/BT.

Za stavku 28 Zaštitna polumaska zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA** broj: CLZO02816/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: MILLA S.r.l. Contrada Saverino 94017 Regalbuto (EN) Italy Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Sredstva za zaštitu

organa za disanje - Polumaske Model: Veličina: 3100, 3200 Univerzalna Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjeni propisi: Primenjena uredba: Regulation 2016/425 Primenjeni standard: EN 140:1998+AC:1998 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom teiu: EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE n. PPE060AT2110 Datum izdavanja sertifikata: 29.06.2022. Technical file: 18M del 17/06/2022 ITALCERT SRL Viale Sarca, 336 20126-MILANO Italy NB 0426 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN 140:2008 za sredstva za zaštitu organa za disanjepolumaske. Važi do 28.07.2027. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA broj: CLZO02817/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: MILLA S.r.l. Contrada Saverino 94017 Regalbuto (EN) Italy Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Primenjeni propisi: MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Sredstva za zaštitu organa za disanje -Filteri za gas, kombinovani filteri i filteri za čestice Model: EURFILTER 7590 A1 EURFILTER 7364/D P2 R EURFILTER 7365/D P3 R EURFILTER 2001 A1 EURFILTER 2003/D P3 R Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjena uredba: Regulation 2016/425 Primenjeni standard: EN 14387:2004 + A1:2008 EN 143:2000 + A1:2006 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE n. PPE060AT2203 Datum izdavanja sertifikata: 06.04.2023. Technical file: 22M rev 01 del 20-02-2023 Podaci o notifikovanom telu: ITALCERT SRL Viale Sarca, 336 20126-MILANO Italy NB 0426 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN 14387:2013 za sredstva za zaštitu organa za disanjefiltre za gas i kombinovane filtre i zahtevima standarda SRPS EN 143:2007 za filtere za čestice. Važi do21.04.2028.godine.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Milla s.r.l Contrada Saverino s.n.c casella postate 60 94017 Regalbuto (EN) Italy Uvoznik: MATICA D.O.O. Zemljoradnička 9 11221 Beograd, Srbija Naziv LZO: Sredstva za zaštitu organa za disanje – Polumaska, model 3100 i 3200 Opis LZO: Polumaksa poseduje silicijumski izdisajni ventil, jedan/dva filtera, veličina univerzalna Namena LZO: Polumaska u jednoj veličini koja nosi jedan/dva filterska navoja idealna za zaštitu od prašine, organskih i neorganskih gasova, kiselina i kombinacija gasova i prašine. Njena najbolja upotreba je za obradu drveta, rezbarenje kamena i mermera, farbanje i farbanje sprejom, brušenje, pesticide, dim, zavarivanje, itd. Zahvaljujući mekom TPE gumenom zaptivaču, ova maska se dobro prilagođava konturi lica dok dva čvrsta navoja podržavaju filteri. Silikonski ventil za ispuštanje/izdisaj montiran je na visoko otpornu plastičnu podlogu i zaštićen poklopcem. Primenjeni standardi: EN 140:1998+AC:1998, Regulation 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Spoljna zaptivka od mekog silikona, izuzetno osetljiva na kožu i izuzetno fleksibilan na visokim i niskim temperaturama, garantujući hermetički pečat na bilo kom obliku lica. Grupa ventila kombinuje u sebi ventil za izdisanje, zvučna dijafragma, ventil za udisanje i vrata zaptivke ventila. Maska se može koristiti sa filterima sa univerzalnim navojem. Položaj i nagib navojne veze je projektovan tako da, kada se filter postavi u masku, ovo ne ometa vizuelno polje pogleda, i njegova težina je ergonomski raspoređena. Izjava o usaglađenosti: Oprema

za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za III kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume harmonizovanog standarda SRPS EN 140:2008 Sredstva za zaštitu organa za disanje - Polumaske. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: ITALCERT SRL Viala Sarca 336 20126-Milano, Italy, NB 0426 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: EU TYPE CERTIFICATE Nr. PPE060AT2110 od 29.06.2022. Sertifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum sertifikata: CLZO02816/23 od 14.07.2023 Važi do: 28.06.2027.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: MILLA S.r.l Contrada Saverino 94017 Regalbuto (EN) Italy Uvoznik: MATICA DOO Zemljoradnička 9 11221 Beograd, Srbija Naziv LZO: Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filteri za gas, kombinovani filteri i filteri za čestice Model: EURFILTER 7590 A1, EURFILTER 7364/D P2 R, EURFILTER 7365/D P3 R, Opis LZO: Namena LZO: Tip: EURFILTER 2001 A1, EURFILTER 2003/D P3 R Gasni filteri sa specijalnim priključkom sa bajonet spojnicom koji omogućava korišćenje u paru sa odgovarajućom polumaskom za organske gasove i pare sa tačkom ključanja iznad 65°C, neorganski gasovi, kiseli gasovi, sumpor-dioksid (SO₂), amonijak (NH₃) i njegov organski derivati, prašina, isparenja i magle. Filteri za prašinu sa posebnim navojnim priključkom za zaštita od prašine, dima i magle, da se koriste u paru sa odgovarajućom polumaskom. Ne koristiti u sredinama sa koncentracijom kiseonika je ispod 17% zapremine i postoji prisustvo gasova i/ili isparenja osim navedenih. Filter nije pogodan za zadržavanje gasa i/ili pare bilo koje vrste. Zaštita organa disanja - Filteri za gas, kombinovani filteri i filteri za čestice Lično zaštitno sredstvo kategorije III Primenjeni standardi: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000+A1:2003, Regulation 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Pre upotrebe proveriti elastične trake i obrazinu. Po stavljanju na lice zatvoriti ulazne otvore na filterima i udahnuti kako bi se proverilo dihtovanje. Filtere birati u skladu sa rizicima na radnom mestu. Kada se oseti miris iz okoline ili se oseti otežano disanje izvršiti zamenu filtera. Čuvati na mestu koje nije izloženo suncu, vlazi i visokoj temperaturi. Ne koristiti u sredinama sa koncentracijom kiseonika je ispod 17% zapremine i postoji prisustvo gasova i/ili isparenja koja nisu navedena. Filter nije pogodan za zadržavanje organskih gasova i/ili isparenja sa tačkom ključanja ispod 65°C, ugljenik Monoksid (CO), oksidi azota. Izjava usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi „Sl. Glasnik RS" br. 23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN 14387:2013 za sredstva za zaštitu organa za disanje - filtere zaza gas i kombinovane filtere i zahtevima standarda SRPS EN 143:2007 za filtere za čestice. i Italcert SRL Viala Sarca 336 20126-Milano Italy, NB 0426 Sertifikat o usaglašenosti tipa: EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE n. PPE060AT2203 od 06.04.2023 Serifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd ad, Čika Ljubina 8/V, Beograd Broj i datum sertifikata: CLZO02817/23 od 14.07.2023 Važi do: 21.04.2028.

Tehnički list (Uputstvo za upotrebu i održavanje) Maska Milla 3100- jedan filter P2R LIČNO ZAŠTITNO SREDSTVO KATEGORIJE III Proizvođač: Milla s.r.l Contrada Saverino s.n.c casella postate 60 94017 Regalbuto (EN) Italy Uvoznik: MATICA D.O.O. Zemljoradnička 9 11221 Beograd, Srbija 11309 Leštane, Beograd Kružni put 42 Mat.broj: 7498993 PIB: 101741315 Šifra del.: 1412 www.matica.rs Email:office@matica.rs TR 160-81249-90 Kumodraž, Zemljoradnička Naziv LZO: Sredstva za zaštitu organa za disanje - Polumaska, model 3100 sa jednim filterom EURFILTER 7364/D P2 R Opis LZO: Polumaska poseduje silicijumski izdisajni ventil, sajednim filterom, veličina univerzalna Milla 3100, je polumaska univerzalne veličine izradena od silikonskog materijala, usaglašena sa evropskim standardom EN 140:1998, u skladu sa Uredbom EU 2016/425, opremljena navojnim priključkom, pogodna za zaštitu kako od krupne tako i od fine prašine. Koristi se u obradi drveta, obradi mermera, u operacijama skidanja boje i brušenja i u opštim hobijima. Zahvaljujući mekoj ivici, udobno pristaje na lice, dok čvrsti spoj podržava filter. Udahnuti vazduh, kroz filter i ventil za inhalaciju, dospeva u unutrašnjost polumaske prečišćene. Izdahnuti vazduh se ispušta napolje kroz ventil za izdisanje. Polumaska 3100 se može koristiti u kombinaciji sa 7364 P2 R filter ulošcima za grubu prašinu i 7365 P3 R za finu prašinu. Kartridži filtera se mogu kombinovati sa posebnim prefilterima koji sprečavaju

njihovo začepljenje kada se koriste u veoma prašnjavim sredinama, čime se produžava vek trajanja samog filtera. 3100 je polumaska u jednoj veličini, u skladu sa evropskim standardima EN140:1998 i u skladu sa EU 2016/425 Uredbom, sa navojnim spojem, pogodna za zaštitu od fine i krupne prašine. Koristi se u obradi drveta, mermeru, uklanjanju boje, brušenju i DII uopšte. Skladištenje: Cuvati na temperaturama između -20 i +50 °C i sa relativnom vlažnošću vazduha manjom od 80%. Ograničenja upotrebe: Filterski uređaji se ne mogu koristiti u sredinama sa koncentracijom kiseonika manjom od 17% zapremine. Klasifikacija: Polumaska prema EN 140:1998 i u skladu sa EU Uredbom 2016/425 Pakovanje: Maska je upakovana u jednu kartonsku kutiju dimenzija 95k120k140 mm. Za dalje informacije pogledajte napomene sa informacijama na pakovanju proizvoda.

Za stavku 29 Rukavice sa lateks nanosom zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA** broj: CLZO0015/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Naziv proizvoda: RUKAVICA LATEX ŽUTO-CRVENA Šifra proizvoda: 500437 Dostupne veličine: 10 Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Nivoi performansi dostignuti na neojačanim delovima dlana: Primenjeni Karakteristika Nivo standardi zaštite SRPS EN ISO 21420:2020 Spretnost prstiju 5 SRPS EN 388:2019 Otpornost na habanje 2 Otpornost na sečenje oštricom 4 Otpornost na cepanje 3 Otpornost na probijanje 1 Otpornost na sečenje (TDM) B Primenjeni propisi i tehnički standardi: Dokumenta na osnovu kojih je izdat Sertifikat: Izveštaj o kontrolisanju LZO: 0039/23 od 14.06.2023. Tehnička dokumentacija: TD500437/01-23, maj 2023. Izjava o usaglašenosti: Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zastitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Važi do 16.06.2028. Opis proizvoda: Vizuelni prikaz proizvoda: Označavanje proizvoda: Vizuelni prikaz oznaka: Duplo moćene zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izrađene od pletenine sirovinskog sastava pamuk/poliestar bež boje, sa nanosom od lateksa žute i crvene boje na dlanu i prstima i elastičnom pletenom manžetnom bež boje. Svaka zaštitna rukavica sadrži sledeće INFORMACIJE: Srpski znak usaglašenosti kojim je potvrđeno da je rukavica usaglašena sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 Trgovačku oznaku proizvođača Oznaku rukavice: 500437 Oznaka veličine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 21420:2020 Oznaku standarda EN 388 Piktogram za mehaničku opasnost koji je praćen nivoima performansi za otpornost na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje, otpornost na sečenje (TDM) u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019 Informacioni piktogram Piktogram koji označava datum proizvodnje (godina/mesec).

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR Kosovska 2-4 24000 Subotica Naziv LZO: Rukavica latex žuto-crvena 500437 Opis LZO: Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, duplo moćene zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izrađene od pletnine sirovinskog šastava pamuk/polyester bež boje, sa

nanosom od,lateksa žute i crvene boje na dlanu i prstima i elastičnom pletenom manžetnom bež boje. Dužina rukavice 27cm; debljina rukavice 2,6mm, veličine 10. Namena LZO: Zaštita prstiju i šake od mehaničkih rizika, sa 5 prstiju, kategorije II Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 21420:2020, nivo zaštite 5, SRPS EN 388:2019, Nivo zaštite 2 4 3 1 B **Uputstvo za upotrebu i održavanje:** Rukavice koristiti kao zaštitu od mehaničkih rizika, vezanih za habanje, sečenje oštricom, cepanje, probijanje i, ukoliko je primenljivo, udar. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna rukavica definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnikao ličnoj zaštitnoj opremi "S1.Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 388:2019 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Izveštaj o kontrolisanju LZO: 0039/23 od 14.06.2023. Tehnička dokumentacija: TD500437/01-23, maj 2023.. Certifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum sertifikata: CLZ00015/23 od 16.06.2023. Važi do: 16.06.2028.

Za stavku 30 Rukavice radne zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA** broj: CLZO0014/22, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Šifra proizvoda: 536000 Dostupne veličine: 10 Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije I Nivoi performansi dostignuti na neojačanim delovima dlana: Primenjeni standardi Karakteristika Nivo zaštite SRPS EN ISO 21420:2020 Spretnost prstiju 4 SRPS EN 388:2019 Otpornost na habanje 4 Otpornost na sečenje oštricom 1 Otpornost na cepanje 4 Otpornost na probijanje 3 Otpornost na sečenje (TDM) ☒ X- Ispitivanje nije izvršeno Primenjeni propisi i tehnički standardi: Dokumenta na osnovu kojih je izdat Sertifikat: Izjava o usaglašenosti: Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 SRPS EN ISO 21420:2020 - Zaštitne rukavice - Opšti zahtevi i metode ispitivanja SRPS EN 388:2019 - Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Izveštaj o kontrolisanju: 0036/22 od 07.04.2022. Tehnička dokumentacija: TD-536000/01-22, februar 2022. Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zaravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Važi do 29.04.2027. Opis proizvoda: Vizuelni prikaz proizvoda: Označavanje proizvoda: Vizuelni prikaz oznaka: Zaštitne rukavice sa pet prstiju izrađene od goveđe špalt kože. Svaka zaštitna rukavica sadrži sledeće INFORMACIJE: Srpski znak usaglašenosti kojim je potvrđeno da je rukavica usaglašena sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 Trgovačku oznaku proizvođača Oznaku rukavice: 536000 Oznaka veličine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 21420:2020 Oznaku standarda EN 388 Piktogram za mehaničku opasnost koji je praćen nivoima performansi za otpornost na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje, otpornost na sečenje (TDM) u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019 Informacioni piktogram Piktogram koji označava datum proizvodnje (godina/mesec).

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI LIČNE ZAŠTITE OPREME (LZO) Proizvođač predmetne lične zaštitne opreme DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR PD za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje lica sa invaliditetom Kosovska 2-4 24000 Subotica ovim putem izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da je proizvod **ZAŠTITNE RUKAVICE KOJE ŠTITE OD MEHANIČKIH RIZIKA** šifra artikla: 536000 opis: Zaštitne rukavice sa pet prstiju izrađene od govede špalt kože usaglašen sa zahtevima Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020) i harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 21420:2020 SRPS EN 388:2019 nivo zaštite 4143X kako je navedeno u SERTIFIKATU O PREGLEDU TIP A br. CLZ00014/22.

INFORMACIJE PROIZVOĐAČA (UPUTSTVO ZA UPOTREBU) ZAŠTITNE RUKAVICE - 536000 Naziv i sedište proizvođača: DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR PD za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje lica sa invaliditetom Kosovska 2-4, 24000 Subotica, Republika Srbija e-mail: office@zeljeznicar.rs Informacije o proizvodu: Naziv proizvoda Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Šifra proizvoda 536000 Usaglašenost proizvoda: Ovaj proizvod je usaglašen sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS", broj 23/2020). Ocenjivanje usaglašenosti izvršeno je od strane imenovanog tela: JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Čika Ljubina 8/V, Beograd, Broj imenovanja: N 001. PRE UPOTREBE OVOG PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆA UPUTSTVA: Ovaj proizvod dizajniran je tako da umanjuje rizik i pruži zaštitu od opštih mehaničkih rizika. Ipak, imajte u vidu da niti jedan proizvod iz grupe LZO ne može da pruži potpunu zaštitu korisnika, pa je stoga neophodno pažljivo pristupiti obavljanju bilo koje aktivnosti kod koje postoje rizici od povređivanja. **PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE:** Primljeni tehnički standardi: SRPS EN 388:2019, SRPS EN ISO 21420:2020 EN 388 Dostignuti nivoi performansi Otpornost na habanje Otpornost na sečenje oštricom 5 Otpornost na cepanje 4 Otpornost na probijanje 3 4 Otpornost na sečenje F (ispitivanje nije izvršeno) Otpornost na udar (ispitivanje nije izvršeno) zadovoljava „P"/nezadovoljava Spretnost prstiju (u skladu sa SRPS EN ISO 21420:2020): Nivo 4 (maksimalni nivo -5). Za gore navedene nivoe performansi zaštitne rukavice 536000 obezbeđuju zaštitu od mehaničkih dlana, nadlanice i palca. Namena i oblast primene: Zaštitne rukavice za opštu upotrebu u lakoj industriji za zaštitu od površinskih poređa prouzrokovanih alatima i mašinama, kao što su oguljotine, ubodi, posekotine ili uštinuća. **ZASTITNA rizika u predaloe RADIONICA ZELJEZNIČARS SUBOTICA EN 388 - zaštita od mehaničkih rizika Dostupne veličine:** 10. Upotreba: U zavisnosti od planirane aktivnosti, korisnik je dužan da pre upotrebe odabere odgovarajuće rukavice. Proizvođač nije odgovoran ukoliko korisnik napravi pogrešan izbor prilikom odabira. Rukavice upotrebljavati isključivo na čistim i suvim rukama. Pre ponovne upotrebe, uverite se da su rukavice suve iznutra. Pre ponovne upotrebe, pregledajte rukavice i uverite se da na njima ne postoje rupe ili rasekotine. Rukavice nisu pogodne za upotrebu prilikom obavljanja radnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje, opsluživanje, korišćenje, čišćenje ili popravku uređaja/mašina sa pokretnim delovima. Rukavice nisu pogodne za zaštitu od predmeta sa oštrim vrhom, kao što su potkožne igle.

Za stavku 31 Rukavice radne ojačane zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A** broj: CLZO0016/23, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4. 24000 Subotica Srbija DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA Kosovska 2-4, 24000 Subotica Srbija Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Šifra proizvoda: 539800 Dostupne veličine: 10 Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Nivoi performansi dostignuti na neojačanim delovima dlana: Primljeni standardi Karakteristika Nivo zaštite SRPS EN ISO 21420:2020 Spretnost prstiju 4 SRPS EN 388:2019 Otpornost na habanje 4 Otpornost na sečenje oštricom 2 Otpornost na cepanje 4 Otpornost na probijanje 4 Otpornost na sečenje (TDM) C Primljeni propisi i tehnički standardi: Pravilnik

o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 Dokumenta na osnovu kojih je izdat Sertifikat: Izjava o usaglašenosti: SRPS EN ISO 21420:2020 - Zaštitne rukavice - Opšti zahtevi i metode ispitivanja SRPS EN 388:2019 - Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Izveštaj o kontrolisanju: 0040/23 od 12.05.2023. Tehnička dokumentacija: TD539800/02-23, maj 2023. Zaštitne rukavice definisane u ovom dokumentu su usaglašene sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i standardom SRPS EN 388:2019 za zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Važi do 29.04.2027. Opis proizvoda: Vizuelni prikaz proizvoda: Označavanje proizvoda: Vizuelni prikaz oznaka: Zaštitne rukavice sa pet prstiju, koje su izrađene od goveđe špalt kože sive boje, sa postavom od kevlar žute boje i manžetnom od troslojnog materijala bež boje. Svaka zaštitna rukavica sadrži sledeće INFORMACIJE: Srpski znak usaglašenosti kojim je potvrđeno da je rukavica usaglašena sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 Trgovačku oznaku proizvođača Oznaku rukavice: 539800 Oznaka veličine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 21420:2020 Oznaku standarda EN 388 Piktogram za mehaničku opasnost koji je praćen nivoima performansi za otpornost na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje, otpornost na sečenje (TDM) u skladu sa standardom SRPS EN 388:2019 Informacioni piktogram Piktogram koji označava datum proizvodnje (godina/mesec).

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR Kosovska 2-4 24000 Subotica Naziv LZO: Zaštitna rukavica od goveđe kože i kevlar 539800 Opis LZO: Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, sa pet prstiju, koje su izrađene od goveđe špalt kože sive boje, sa postavom sa postavom od laganog izuzetno čvrstog sintetičkog vlakna i manžetnom od troslojnog tekstilnog materijala. Materijal manžetne je sirovinskog sastava poliestar 65% +/- 3%, pamuk 35% +/- 3%. Dužina manžetne je 10cm +/-1cm, a dužina cijele rukavice je 29cm +/- 1cm. Veličine 10. Namena LZO: Zaštita prstiju i šake od mehaničkih rizika, sa 5 prstiju, kategorije II Primenjeni standardi: SRPS EN ISO 21420:2020, nivo zaštite 4, SRPS EN 388:2019, Nivo zaštite 4 2 4 4 C Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu od mehaničkih rizika, vezanih na habanje, otpornost na sečenje oštricom, otpornost na cepanje, otpornost na probijanje. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Zaštitna rukavica definisana u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br. 23/2020 za II kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 388:2019 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika. Izveštaj o kontrolisanju LZO: 0040/23 od 12.05.2023. Tehnička dokumentacija: TD539800/02-23, maj 2023. Sertifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum sertifikata: CLZO0016/23 od 16.06.2023. Važi do: 29.04.2027.

INFORMACIJE PROIZVOĐAČA (UPUTSTVO ZA UPOTREBU) ZAŠTITNE RUKAVICE - 539800 Informacije o proizvodu: Naziv proizvoda Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika Šifra proizvoda 539800 Usaglašenost proizvoda: Ovaj proizvod je usaglašen sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS", broj 23/2020). Ocenjivanje usaglašenosti izvršeno je od strane imenovanog tela: JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Čika Ljubina 8/V, Beograd, Broj imenovanja: N 001. PRE UPOTREBE OVOG PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆA UPUTSTVA: Ovaj proizvod dizajniran je tako da umanjuje rizik i pruži zaštitu od opštih mehaničkih rizika. Ipak, imajte u vidu da niti jedan

proizvod iz grupe LZO ne može da pruži potpunu zaštitu korisnika, pa je stoga neophodno pažljivo pristupiti obavljanju bilo koje aktivnosti kod koje postoje rizici od povređivanja.

PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE: Primenjeni tehnički standardi: SRPS EN 388:2019, SRPS EN ISO 21420:2020 Ispitivana karakteristika Dostignuti nivoi performansi EN 388 Maksimalni nivoi performansi (SRPS EN 388:2019) Otpornost na habanje 4 Otpornost na sečenje oštricom 2 5 Otpornost na cepanje 4 Otpornost na probijanje 4 4 Otpornost na sečenje C F Otpornost na udar (ispitivanje nije izvršeno) zadovoljava „P”/nezadovoljava pretnost prstiju (u skladu sa SRPS EN ISO 21420:2020): Nivo 4 (maksimalni nivo -5) Za gore navedene nivoe performansi zaštitne rukavice 539800 obezbeđuju zaštitu od mehaničkih rizika u prede dlana, nadlanice i palca. Namena i oblast primene: Zaštitne rukavice za opštu upotrebu u lakoj industriji za zaštitu od površinskih do prouzrokovanih alatima i mašinama, kao što su oguljotine, ubodi, posekotine ili uštinuća. Dostupne veličine: 10 Upotreba: i U zavisnosti od planirane aktivnosti, korisnik je dužan da pre upotrebe odabere odgovarajuće rukavice. Proizvođač nije odgovoran ukoliko korisnik napravi pogrešan izbor prilikom odabira. Rukavice upotrebljavati isključivo na čistim i suvim rukama. Pre ponovne upotrebe, uverite se da su rukavice suve iznutra. Pre ponovne upotrebe, pregledajte rukavice i uverite se da na njima ne postoje rupe ili rasekotine. Rukavice nisu pogodne za upotrebu prilikom obavljanja radnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje, opsluživanje, korišćenje, čišćenje ili popravku uređaja/mašina sa pokretnim delovima. Rukavice nisu pogodne za zaštitu od predmeta sa oštrim vrhom, kao što su potkožne igle. Održavanje: Rukavice čistite odgovarajućom mekom četkom i pažljivo istresite nakon svake upotrebe. Uvanje: Čuvati rukavice u originalnoj ambalaži na sobnoj temperaturi. Rok upotrebe: Do mehaničkog oštećenja. Upozorenje: Koristiti isključivo prema uputstvu. Obavezna je vizuelna provera pre svakog korišćenja, kao i upotreba ispravne veličine. Nikada ne koristiti pohaban, okoreo ili drugačije oštećen proizvod. Odstupanje od predviđenog načina upotrebe može dovesti do oštećenja proizvoda i povrede korisnika. Deklaracija o usaglašenosti: prilaže se zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Za stavku 32 Rukavice varilačke zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**A broj: CLZO04704/25, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Nosilac inostrane isprave: Zastitna Radionica Zeljeznicar doo Kosovska 2-4 Subotica Srbija Podnosilac zahteva: ZAŠTITNA RADIONICA ŽELEZNIČAR DOO Kosovska 2-4 24000 Subotica Srbija Podaci o proizvodu: Zaštitne rukavice za zavarivače Model: ZR-CRV Opis proizvoda: Zaštitne rukavice sa dlanom i nadlanicom izrađenim od špalt kože. Dostupne boje: crvena, narandžasta, zelena, plava, natur, žuta i braon. Spretnost prstiju: nivo 3 (EN ISO 21420) Veličine: 10, 11 Primenjeni standardi EN 388:2016+A1:2018 Nivoi performansi 4244X EN 407:2020 413X4X EN 12477:2001+A1:2005 Tip A Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Primenjena uredba: Primenjeni standardi: Regulation (EU) 2016/425 EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020, EN 12477:2001+A1:2005 EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No.: ITASLNB25022678 Datum izdavanja sertifikata: 09.12.2025. Technical File Documentation, NO: ZR-CRV - Rev.1 27/11/2025 INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy NB 2575 Izjava o usaglašenosti: Lična zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 21420:2020, SRPS EN ISO 21420:2020+A1:2024, SRPS EN 388:2019, SRPS EN 407:2020 i SRPS EN 12477:2007 za zavarivače. Važi do 08.12.2030.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno

mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Zaštitna radionica Željezničar Kosovska 2-4, Subotica Naziv LZO: Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika i opasnosti od toplote Model: ZR-CRV Opis LZO: Rukavice od govedje špalt kože crvene boje sa pamučnom postavom sa Spretnost prstiju: nivo 3 (EN ISO 21420) Nivo performansi EN 388:2016+A1:2018 4244X EN 407:2020 413X4X EN 12477:2001+A1:2005 Tip A Namena: Zaštita prstiju i šake od mehaničkih rizika Primenjena regulativa: Regulation (EU) 2016/425; EN388:2016+A1:2018; EN 407:2020; EN 12477:2001+A1:2005; EN ISO 21420:2020+A1:2024 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu pri varilačkim radovima. Pružaju i dobru zaštitu kod radova gde postoji opasnost od ogrebotina. Ne koristiti kao zaštitu od hemijskih štetnosti, većih temperaturnih rizika kao i za zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Izjava o usaglašenosti: Lična zaštitna oprema definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. Glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN ISO 21 420:2020, SRPS EN ISO 21420:2020+A1:2024, SRPS EN 388:2019, SRPS EN 407:2020 i SRPS EN 12477:2007 za zavarivače. INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A Milano Italy NB 2575 Broj i datum izveštaja o ispitivanju: EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE NO ITASLNB25022678 od 09.12.2025. Sertifikat o pregledu tipa dao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: NO.CLZO04704/25 od 10.12.2025. Važi do: 08.12.2030. godine.

TEHNIČKI LIST Proizvođač: Zaštitna radionica Željezničar Kosovska 2-4, Subotica Naziv LZO: Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika i opasnosti od toplote Model: ZR-CRV Opis LZO: Zaštitne rukavice izrađene od govede špalt kože crvene boje sa pamučnom postavom. Namenjene su za rad u uslovima gde postoji povećan rizik od mehaničkih povreda i izloženosti toploti. Nivo performansi EN 388:2016+A1:2018 4244X EN 407:2020 413X4X EN 12477:2001+A1:2005 Tip A Namena: Zaštita šake i prstiju od mehaničkih rizika i umerenih termičkih uticaja, posebno pri zavarivačkim radovima i sličnim industrijskim aktivnostima. Primenjena regulativa: Regulation (EU) 2016/425; EN388:2016+A1:2018; EN 407:2020; EN 12477:2001+A1:2005; EN ISO 21420:2020+A1:2024 Tehničke karakteristike: Materijal spolja: goveda špalt koža Materijal postave: pamučna postava Boja: crvena Tip rukavice: varilačka rukavica (Tip A prema EN 12477) Dužina rukavice: 35 cm Debljina kože: 1.2-1.4 mm Manžetna: produžena zaštitna manžetna za zaštitu podlaktice Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu pri varilačkim radovima. Ne koristiti kao zaštitu od hemijskih štetnosti, većih temperaturnih rizika kao i za zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Nakon upotrebe pregledati i ne koristiti rukavicu u slučaju prisustva fizičkih oštećenja.

Za stavku 33 Rukavice Visokonaponske Klasa I zahtijevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A** broj: CLZO03832/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Ovlašćeni predstavnik proizvođača: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: G.B. Industries Sdn Bhd Lot 3850-3855, Phase II Industrial Estate, Chembong, 71300 Rembau, Negeri Sembilan Darul KhusUS, Malaysia Obelis s.a. Bld General Wahis 53,1030 Brussels, Belgium MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Republika Srbija Vrsta LZO: Rad pod naponom - Rukavice

od izolacionog materijala Artikli: grupa artikala pod robnim znacima NOVAX i STROM Opis proizvoda: robna marka NOVAX

Šifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Veščina	Spretnost
XOG-050/S1-280	00	280	7-12	5
XOG-050/S1-360	00	360	7-12	5
XOG-110/S1-280	00 AZC	280	8-12	5
XOG-110/S1-360	00 AZC	360	8-12	5
OOG-100/S1-280	0	280	7-12	5
OOG-100/S1-360	0	360	7-12	5
OOG-100/S2-410	0	410	8-12	5
OOG-100/S2-460	0	460	8-12	5
OOG-160/S1-280	0 AZC	280	8-12	3
OOG-160/S1-360	0 AZC	360	8-12	3
OOG-160/S2-410	0 AZC	410	8-12	3
OOG-160/S2-460	0 AZC	460	8-12	3
OSK-160/S1-360	0 AZC	360	8-12	3
OOS-100/S1-280	0	280	7-12	5
OOS-100/S1-360	0	360	7-12	5
OOS-100/S2-410	0	410	8-12	5
OOS-100/S2-460	0	460	8-12	5
OOG-230-CP/S1-280	0	280	8-12	3
OOG-230-CP/S1-360	0	360	8-12	3
OOG-230-CP/S2-410	0	410	8-12	3
OOG-230-CP/S2-460	0	460	8-12	3
OOS-230-CP/S1-280	0	280	8-12	3
OOS-230-CP/S1-360	0	360	8-12	3
OOS-230-CP/S2-410	0	410	8-12	3
OOS-230-CP/S2-460	0	460	8-12	3
OOG-160-RC/S1-280	0 RC	280	8-12	3
3OS-290/S1-360	3 RC	360	8-12	0
3OS-290/S2-410	3 RC	410	8-12	0
3OS-290/S2-460	3 RC	460	8-12	0
3OS-290/B3-410	3 RC	410	8-12	0
3OS-290/B3-460	3 RC	460	8-12	0
4OG-356/S2-410	4 RC	410	9-12	0
4OG-356/S2-460	4 RC	460	9-12	0
4OB-356/S2-410	4 RC	410	9-12	0
4OB-356/S2-460	4 RC	460	9-12	0

Šifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Veščina	Spretnost
1OG-150/S1-360	1	360	7-12	3
1OG-150/S2-410	1	410	8-12	3
1OG-150/S2-460	1	460	8-12	3
1OG-210/S1-360	1 RC	360	8-12	1
1OG-210/S2-410	1 RC	410	8-12	1
1OG-210/S2-460	1 RC	460	8-12	1
1OB-150/S1-360	1	360	7-12	3
1OB-150/S2-410	1	410	8-12	3
1OB-150/S2-460	1	460	8-12	3
1BK-150/S1-360	1	360	8-11	3
1BK-150/S2-410	1	410	8-11	3
1BK-150/S2-460	1	460	8-11	3
1BO-150/S1-360	1	360	7-12	3
1BO-150/S2-410	1	410	8-12	3
1BO-150/S2-460	1	460	8-12	3
2OG-230/S1-360	2	360	8-11	2
2OG-230/S2-410	2	410	8-11	2
2OG-230/S2-460	2	460	8-11	2
2OB-230/S1-360	2	360	8-11	2
2OB-230/S2-410	2	410	8-11	2
2OB-230/S2-460	2	460	8-11	2
2OB-230/B3-360	2	360	8-11	2
2OB-230/B3-410	2	410	8-11	2
2OB-230/B3-460	2	460	8-11	2
2OG-230-CP/S1-360	2	360	8-12	0
2OG-230-CP/S2-410	2	410	8-12	0
2OG-230-CP/S2-460	2	460	8-12	0
2OB-230-CP/S1-360	2	360	8-12	0
2OB-230-CP/S2-410	2	410	8-12	0
2OB-230-CP/S2-460	2	460	8-12	0
2OG-290/S1-360	2 RC	360	9-12	0
2OG-290/S2-410	2 RC	410	9-12	0
2OG-290/S2-460	2 RC	460	9-12	0
3OG-290/S1-360	3 RC	360	8-12	0
3OG-290/S2-410	3 RC	410	8-12	0
3OG-290/S2-460	3 RC	460	8-12	0

robna marka STROM

Šifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Veščina	Spretnost
XLO-050/S1-280	00	280	7-12	5
XLO-050/S1-360	00	360	7-12	5
XLO-110/S1-280	00 AZC	280	8-12	5
XLO-110/S1-360	00 AZC	360	8-12	5
OLO-100/S1-280	0	280	7-12	5
OLO-100/S1-360	0	360	7-12	5
OLO-100/S2-410	0	410	8-12	5
OLO-100/S2-460	0	460	8-12	5
OLO-160/S1-280	0 AZC	280	8-12	3
OLO-160/S1-360	0 AZC	360	8-12	3
OLO-160/S2-410	0 AZC	410	8-12	3
OLO-160/S2-460	0 AZC	460	8-12	3
1LO-150/S1-360	1	360	7-12	3
1LO-150/S2-410	1	410	8-12	3
1LO-150/S2-460	1	460	8-12	3

Šifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Veščina	Spretnost
1LO-210/S1-360	1 RC	360	8-12	1
1LO-210/S2-410	1 RC	410	8-12	1
1LO-210/S2-460	1 RC	460	8-12	1
2LO-230/S1-360	2	360	8-11	2
2LO-230/S2-410	2	410	8-11	2
2LO-230/S2-460	2	460	8-11	2
2LO-290/S1-360	2 RC	360	9-12	0
2LO-290/S2-410	2 RC	410	9-12	0
2LO-290/S2-460	2 RC	460	9-12	0
3LO-290/S1-360	3 RC	360	8-12	0
3LO-290/S2-410	3 RC	410	8-12	0
3LO-290/S2-460	3 RC	460	8-12	0
4LO-356/S2-410	4 RC	410	9-12	0
4LO-356/S2-460	4 RC	460	9-12	0

Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjeni propis: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni harmonizovani standardi: EN 420:2003 + A1:2009 EN 60903:2003 IEC 60903:2014 EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE: PPE21162147 od 13.10.2023. (datum prvog izdanja 25.07.2022.) INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands NB 2849 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima

standarda SRPS EN 60903:2011 - Rad pod naponom -- Rukavice od izolacionog materijala. Važi do 25.07.2027.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Uvoznik: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: Tip: G.B Industries Sdn.Bhd Lot 3850-3855,Chembong Phase II Industrial Estate 71300 Rembou, Negeri SembrianDarufKhusus, Malaysia MATICA D.O.O. BEOGRAD Zemljoradnička 9 11221 Beograd Rad pod naponom - Rukavice od izolacionog materijala kategorija III Artikli: OLO-100/S1-360 klasa 0, dužina 360 mm, XLO-050/S1-360 klasa 00, dužina 360 mm, 1LO-150/S1-360 klasa 1, dužina 360 mm, 2LO-230/S1-360 klasa 2, dužina 360 mm Zaštitne rukavice od izolacionog materijala koje služe za zaštitu od visokog Zaštita od rizika i opasnosti od štetnog dejstva napona Rukavica sa pet prstiju, Rukavica od izolacionog materijala visokog kvaliteta Primenjeni standardi:EN 420:2003+A1:2009, EN 60903:2003, IEC 60903:2014, (EU) 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu pri radovima gde postoji opasnost od dodira visokog napona. Pre upotrbe proveriti mehaničku ispravnost cele rukavice. Ne koristiti kao zaštitu od hemijskih štetnosti, većih temperarurnih rizika. Čistiti blagim rastvorom sapunice bez abrazivnih sredstava. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Podaci o inostranoj telu: INSPEC International B.V. Beachavenue 54, Netherlands, NB 2849 Podaci o inostranoj ispravi: EC TYPE-EXAMIKNATION CERTIFICATE PPE21162147 od 13.10.2023 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. Glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 60903:2011 - Rad pod naponom - Rikavice od izolacionog materijala. Sertifikat o pregledu tipa dao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZ003832/24 od 06.09.2024. godine Važi do: 25.07.2027. godine.

TEHNIČKI LIST MODEL STORM IZOLACIONE RUKAVICE EN 60903:2003 EN 420:2003 + A1:2009 Kataloški broj: OLO-100/S1-360 Klasa 0 Kataloški broj: 1LO-150/S1-360 Klasa 1 Page: 1/3 PRIMENA Izolacione rukavice STORM se primenjuju u elektroindustriji isključivo kao osnovno sredstvo lične zaštite u radu sa naponom do 1 kV ili kao mera dodatne zaštite za rad sa naponom preko 1kV. SVOJSTVA STORM rukavice izrađene od izolacionog materijala imaju ergonomski oblik i napravljene su od visokokvalitetnog prirodnog lateksa na potpuno automatizovanoj proizvodnoj traci. Svaka rukavica je zasebno obeležena brojem i testirana na električnu energiju uz kompjuterski kontrolisano okruženje ispitivanja. Izveštaj ovog ispitivanja je priložen zasebno uz svaki paket rukavica. Ergonomski oblik i elastičnost rukavica ih čini udobnim i lakim za ručni rad čak i kada se unutrašnjja pamučna rukavica protiv znojenja i/ili zaštitna kožna rukavica istroše. Pet klasa STORM rukavica koje su proizvedene i ispunjavaju različite zahteve pod naponom. To su sledeći naponi: 00 (2,5 kV), 0 (5 kV), 1 (10 kV), 2 (20 kV) - 3 (30 kV) STORM rukavice spadaju pod kategoriju RC rukavica u skladu sa EN 60903:2003 standardima i imaju posebna svojstva koja povećavaju njihovu otpornost na: R- kiseline, ulja i ozon. C - otpornost na ekstremno niske temperature. Kategorija R predstavlja kombinaciju sledećih osobina: - A - otpornost na kiselinu; - H - otpornost na ulje; - Z - otpornost na ozon; Proizvode se u pet različitih veličina: od 7 do 12. Ispitana su svojstva STORM rukavica protiv uticaja toplote električne energije u skladu sa zahtevima opisanim u sledećim standardima: 1/ PN-EN 61482-1-1: 2009 2/ ASTM F2675/F2575M – 13

Tip		STORM	STORM
Kataloški broj		0LO-100/S1-360	1LO-150/S1-360
Klasa/Kategorija u skladu sa EN 60903:2003 + AC2:2005		0/RC	1/RC
Oznaka maksimalnog napona	AC [V] rms	1 000	7 500
	DC [V]	1 500	11 250
AC ispitivanja	Dokaz o naponu [kV] rms	5	10
	Maksimalna jačina struje [mA] rms, (rutinski test)	12	14
	Podnošljivi napon [kV] rms	10	20
DC tests	Ispitni napon Avg [kV]	10	20
	Podnošljivi napon Avg [kV]	20	40
Dužina [mm]		360	360
Maksimalna debljina rukavica po kategoriji A, H, Z i R		1,6 mm	2,1 mm
Zatezna svojstva ne smeju biti manja od		16 MPa	16 MPa
Prekidno izduženje ne sme biti manje od		600%	600%
Veličina		8, 9, 10, 11,12	8, 9, 10, 11,12
manžetna		prava	prava

SASTAV STORM izolacione rukavice su napravljene u potpunosti od prirodnog lateksa. Boja Light Orange - svetlo narandžasta. **ZAHTEVI** 1. STORM rukavice su pozitivno sertifikovane u skladu sa postupkom ispitivanja tipa EN 60903: 2003 koji je zahtev Evropska EU Uredba 2016/425. To je potvrđeno sertifikatom, kojim je proizvođač ovlašćen da označi rukavice znakom CE. 2. Proizvođač izjavljuje da je svaka pojedinačna rukavica uvedena na tržište pozitivno električno testirana u skladu sa EN 60903: 2003 standardom. 3. STORM rukavice ispunjavaju zahteve harmonizovanog standarda EN 420: 2003 + A1: 2009 „Zaštitne rukavice. Opšti zahtevi i metode ispitivanja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I OGRANIČENJA 1. Napon upotrebe rukavica ne sme premašiti maksimalni napon upotrebe odgovarajuće klase rukavica. 2. Ne bi trebalo koristiti rukavice, osim ako nisu električno ispitane u roku od najviše 6 meseci, dok u slučaju uskladištenih novih rukavica, ako je datum poslednjeg električnog ispitivanja duži od 12 meseci. 3. Rukavice oštećene ili nepropusne ne smeju se koristiti. U slučaju bilo kakvih sumnji u stanju rukavica, neće se koristiti, već će se kontrolisati u skladu sa periodičnim pregledom i zahtevima za električno testiranje. Rukavice koje se navlaže u upotrebi ili pranjem moraju se temeljno osušiti, ali ne na način koji će dovesti do toga da temperatura rukavica pređe 65° C i biće napudrane talkom. 4. Periodično ponovno testiranje će se izvoditi u skladu sa zahtevima EN 60903: 2003 rukavice klase 00 i klase 0, proveru curenja vazduha i vizuelni pregled mogu se smatrati odgovarajućim za otkrivanje pukotina i oštećenja. Električna ispitivanja se mogu izvoditi alternativno. Međutim, rutinsko dielektrično ispitivanje biće izvedeno za rukavice klase 1, 2 i 3. Rukavice koje se intenzivno koriste preporučuju se da se testiraju u roku od 90 dana. **SKLADIŠTENJE** Rukavice treba čuvati u originalnom kontejneru ili pakovanju na temperaturi okoline između +5° C i +35 • C na tamnom i suvom mestu, ne izlažući se direktnoj sunčevoj svetlosti, veštačkoj svetlosti ili drugim izvorima ozona. Treba voditi računa da rukavice ne budu stisnute ili presavijene.

Uputstvo za upotrebu i održavanje Rukavice elektroizolacione Skladištenje: Rukavice treba da budu skladištene u svojim kontejnerima ili pakovanju. Mora se voditi računa da se

rukavice ne sabijaju, ne savijaju i ne skladište blizu parovoda, radijatora i drugih izvora veštacke toplote, da se ne izlažu direktnom dejstvu sunceve ili veštacke svetlosti ili drugim izvorima ozona. Preporučuje se skladištenje na temperaturi okoline između 10 C i 21 C. Proveravanje pre korišćenja: Pre svakog korišćenja potrebno je naduvati rukavice da bi se proverilo ispuštanje vazduha i izvršio vizuelni pregled. Za rukavice klase 2, 3 i 4 preporučuje se pregled unutrašnjosti rukavica. Ako postoji sumnja za jednu rukavicu, par ne sme da se koristi i preporučuje se da se ponovo pošalje na ispitivanje. Predostrožnosti pri korišćenju: Rukavice ne treba da budu nepotrebno izložene toploti ili svetlosti, niti da dolaze u dodir sa uljem, mašcu, terpentinskim benzinom, vajt-špiritom ili jakim kiselinom. Ako su druge zaštitne rukavice bile korišćene istovremeno kad i gumene rukavice za električarske svrhe, preporučuje se da se nose preko ovih gumenih. Ako su zaštitne rukavice vlažne, isprljane uljem ili mašcu, potrebno ih je skinuti. Ako su rukavice isprljane, u principu ih treba oprati vodom i sapunom, na temperaturi koja ne prelazi onu koju preporučuje proizvođač, zatim brižljivo osušiti i posuti talkom. Ako izolacione mase, kao što su katran ili boja, pocnu da se lepe za rukavice, potrebno je da se lepljivi deo odmah istrlja odgovarajućim rastvorom, izbegavajući štetne rastvore, a zatim odmah opere i obradi kako je propisano. Benzin, parafin i vajt-špirit ne treba koristiti za skidanje ovih masa. Rukavice koje se ovlaže u toku upotrebe ili zbog pranja treba da se brižljivo osuše. To se mora izvesti na taj način da pri sušenju rukavica temperatura na njima ne prelazi temperaturu od 65 C. Periodična ispitivanja i ponovna električna ispitivanja: Sve rukavice: klasa 1, 2, 3 i 4, čak i one koje se čuvaju na zalihama, u principu ne treba da se koriste bez provere u periodu do najviše 12 meseci. Provera se sastoji u naduvavanju vazduhom da bi se proverilo ispuštanje vazduha, pracen vizuelnim pregledom dok je rukavica naduvana, zatim predviđenim dialektičnim komandnim ispitivanjem. Međutim, za rukavice klase 00 i 0 provera ispuštanja vazduha i vizuelni pregled smatraju se dovoljnim.

Za stavku 34 Rukavice termootporne zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**a broj: CLZO03305/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/IV. Nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Portwest IDA Industrial Park Westport Country Mayo F28 FY88, Ireland Portwest UC Portwest House IDA Industrial Park Westport, Co Mayo F28 FY88, Ireland Zaštitne rukavice koje štite od hladnoće, mehaničkih rizika i opasnosti od toplote Model: A146 Opis proizvoda: Zaštitne rukavice sa pet prstiju izrađene od poliestra gustine 13G sa nanosom od nitrilne mikro-pene crne boje. Veličine: 7-11 (S-XXL) Primenjeni standard Nivoi performance: EN 388:2016+A1:2018 4 Otpornost na abraziju 2 Otpornost na rezanje 4 Otpornost na cepanje 2 Otpornost na probijanje X Otpornost na sečenje ostrim predmetom EN 407:2020 X Ponašanje prema gorenju 2 Toplota pri kontaktu X Toplotno strujanje X Toplotno zračenje Mala prskanja rastopljenog metala Velika prskanja rastopljenog metala EN 511:2006 Prenosna (konvektivna) hladnoća 2 Provodna (konduktivna) hladnoća X Penetracija vode Primenjeni propisi: Podaci o inostranim ispravama o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije II Primenjena uredba: PPE Regulation 2016/425 Primenjeni harmonizovani standardi: EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2004, EN 511:2006 EU Type-Examination Certificate No. 2777/23125-01/E00-00 Datum izdavanja sertifikata: 06.12.2022. Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 Dublin Ireland NB 2777 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanih standarda SRPS EN 388:2019 za zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, standarda SRPS EN 407:2007 za zaštitne rukavice za zaštitu šaka od termalnih rizika (toplote i/vatre) i standarda SRPS EN 511:2010 za zaštitne rukavice koje štite od hladnoće. Važi do 06.12.2027. godine. Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno

mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA EU TIP A PROPISI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI (EU) 2016/425 Ova deklaracija o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 izjavljuje da navedena lična zaštitna oprema (LZO) A146 - ARCTIC WINTER RUKAVICE je u skladu sa odredbama Uredbe o LZO (EU) 2016/425 (Cat III) i zadovoljava osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve navedene u Aneksu II i relevantnim usklađenim standardima: EN ISO 21420: 2020 spretnost 3 EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4242X) EN 407: 2020 (X2XXXX) (2020) EN 511: 2006 (X2X) ANSI/ISEA 105: 2016 nivo prosecanja (A6) (2016) ANSI/ISEA 105: 2016 Nivo ABRAZIJE (3) (2016) Ova LZO je identična modelu koji podleže sertifikatu EU o ispitivanju tipa (Modul B) naveden u broju sertifikata 2777/23125-01/E00-00 Izdaje: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland (NB: 2777) Sertifikat o pregledu tipa dao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V, broj imenovanog tela V001 Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZO03305/24 od 12.02.2024. Važi do : 06.12.2027.

Tehnički list: A146 - Arctic Winter rukavice Kolekcija: Rukavice za termalnu zaštitu Asortiman: Zaštita ruku Materijali: Poliester, Akril, Elastično Postavljanje: Unutrašnje pakovanje: 12 Spoljašnji karton: 144 Informacija o proizvodu Dupla postava čuva toplotu. 3/4 premaz od nitrilne mikro pene pruža potpunu zaštitu prstima i poboljšanu zaštitu od tečnosti. Otvorena nadlanica za prozračnost. Zaštita od kontaktne toplote do 250°C. Fantastične rukavice za širok spektar industrija. Rukavice za termalnu zaštitu Usled izloženosti hladnoći, motoričke sposobnosti ruku mogu biti značajno umanjene, što dovodi do povećanog rizika od povreda ili nezgode. Specijalno dizajnirane termalne zaštitne rukavice su dostupne za ovakva opasna okruženja. Zaštita ruku Širok i sve veći asortiman proizvoda za zaštitu ruku je dostupan. U cilju zadovoljenja svih potreba. Najbolji materijali i metode proizvodnje su korišćene u proizvodnji Portwestovog obimnog asortimana proizvoda za zaštitu ruku. Standardi EN ISO 21420: 2020 spretnost 3 EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4242X) EN 407: 2020 (X2XXXX) EN 511: 2006 (X2X) ANSI/ISEA 105: 2016 nivo prosecanja (A2) ANSI/ISEA 105: 2016 Nivo ABRAZIJE (4) Odlike • Posebno predviđeno za upotrebu u hladnim uslovima • Dvostruka postava zadržava sloj vazduha za bolju izolaciju • Pružaju zaštitu od kontaktne toplote do 250°C do 15 sekundi • Fleksibilni premaz od nitrila boje peska • Premaz na 3/4 površine rukavice za bolju zaštitu • Izuzetna zaštita od abrazije i cepanja • Finoća tkanja 15 za izuzetnu finoću pokreta • OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikovano • Prozračna bešavna postava • CE sertifikovano • Oznaka za maloprodaju koja olakšava promociju proizvoda.

Za stavku 35 Rukavice gumene (za čistačice) zahtjevano je da se dostavi uz ponudu Deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI** Proizvođač: Semperit Technische Produkte GmbH & Co.KG Modecenterstrasse 22 1031 Wiena, Austria Uvoznik: Naziv LZO: Artikel: Namena LZO: Tip: Tehnički podaci: MATICA DOO Zemljoradnička 9 11221 Beograd Zaštitne rukavice - rukavice za jednokratnu upotrebu od lateksa SEMPERTIP latex Blue Zaštita prstiju i šake, vodonepropusne rukavice za minimalne rizike Sa pet prstiju Zaštitne rukavice sa 5 prstiju, za opštu upotrebu, kategorija I **Uputstvo za upotrebu i održavanje:** Rukavice koristiti isključivo za namenu koja je data u opisu. Nije zaštita od elektro rizika i rizika od visokih temperatura. Pre upotrebe prekontrolisati mehaničku ispravnost i ukoliko se primeći oštećenje ne upotrebljavati. Oštećene a upotrebljavane rukavice odlagati u za to posebne kontejnere. Čuvati na tamnom i suvom mestu u originalnoj ambalaži. Čuvati od vrućine, vlage i jakog svetla. Izjava o udaglašenosti

Proizvod definisan u ovom dokumentu ispunjava kriterijume Pravilnika o Ličnoj zaštitnoj opremi "Sl.Glasnik RS" br.23/2020 za I kategoriju lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 420.

TEHNIČKI LIST SEMPETIP BLUE Opis Sempertip je zaštitna rukavica od prirodnog lateksa za širok spektar primene. Dobro upija znoj i ima visok stepen udobnosti zahvaljujući pamučnoj velur postavi. Štaviše, obezbeđuje siguran hvat, čak i u vlažnom okruženju, zahvaljujući hrapavom profilu na dlanovima i prstima. Rastegljivi lateks materijal doprinosi veoma udobnom nošenju. Sempertip nudi dobru otpornost na neagresivne hemikalije, što je čini idealnom za lake poslove čišćenja. Rukavica je pogodna za kontakt sa hranom u skladu sa Direktivom 1935/2004. Na kraju, označena je kao zaštitna rukavica za jednokratnu upotrebu u skladu sa Uredbom o LZO (EU) 2016/425 kategorija I. Prednosti: - Postavljena flok-podstava - Dobar hvat u vlažnom okruženju - Veoma udobna za nošenje Specifikacije Tip: Hemijska zaštitna rukavica za višekratnu upotrebu Materijal: Prirodni kaučukov lateks (NRL) Unutrašnja završna obrada: Postava od pamučnog floka Površina rukavice: Riblje kriljušti Boja: plava Oblik rukavice: Potpuno anatomske Veličina: Ukupna dužina prema EN 420 S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10) 300 mm $\pm$ 10 mm Debljina zida: Mereno u jednom sloju u predelu dlana 0,35 mm $\pm$ 0,05 mm Označavanje i usklađenost sa standardima EN ISO 21420, ISO 2859-1 Pakovanje: Po parovima u PP-kesi 10 pari u polietilenskoj kesi 200 pari u transportnoj kutiji

Za stavku 36 Elektroizolacione rukavice klase 0 zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda, uputstvo za upotrebu.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP**A broj: CLZO03832/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač: Ovlašćeni predstavnik proizvođača: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: G.B. Industries Sdn Bhd Lot 3850-3855, Phase II Industrial Estate, Chembong, 71300 Rembau, Negeri Sembilan Darul KhusUS, Malaysia Obelis s.a. Bld General Wahis 53,1030 Brussels, Belgium MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Republika Srbija Vrsta LZO: Rad pod naponom - Rukavice od izolacionog materijala Artikli: grupa artikala pod robnim znacima NOVAX i STROM Opis proizvoda: robna marka NOVAX

Sifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Većina	Spretnost
XOG-050/S1-250	00	250	7-12	5
XOG-050/S1-350	00	350	7-12	5
XOG-110/S1-250	00 AZC	250	8-12	5
XOG-110/S1-350	00 AZC	350	8-12	5
OOG-100/S1-250	0	250	7-12	5
OOG-100/S1-350	0	350	7-12	5
OOG-100/S2-410	0	410	8-12	5
OOG-100/S2-450	0	450	8-12	5
OOG-100/S1-250	0 AZC	250	8-12	3
OOG-100/S1-350	0 AZC	350	8-12	3
OOG-100/S2-410	0 AZC	410	8-12	3
OOG-100/S2-450	0 AZC	450	8-12	3
OOG-100/S1-350	0 AZC	350	8-12	3
OOG-100/S1-250	0	250	7-12	5
OOG-100/S1-350	0	350	7-12	5
OOG-100/S2-410	0	410	8-12	5
OOG-100/S2-450	0	450	8-12	5
OOG-230-CP/S1-250	0	250	8-12	3
OOG-230-CP/S1-350	0	350	8-12	3
OOG-230-CP/S2-410	0	410	8-12	3
OOG-230-CP/S2-450	0	450	8-12	3
OOG-230-CP/S1-250	0	250	8-12	3
OOG-230-CP/S1-350	0	350	8-12	3
OOG-230-CP/S2-410	0	410	8-12	3
OOG-230-CP/S2-450	0	450	8-12	3
OOG-160-RC/S1-250	0 RC	250	8-12	3
30B-290/S1-350	3 RC	350	8-12	0
30B-290/S2-410	3 RC	410	8-12	0
30B-290/S2-450	3 RC	450	8-12	0
30B-290/B3-410	3 RC	410	8-12	0
30B-290/B3-450	3 RC	450	8-12	0
40G-350/S2-410	4 RC	410	9-12	0
40G-350/S2-450	4 RC	450	9-12	0
40B-350/S2-410	4 RC	410	9-12	0
40B-350/S2-450	4 RC	450	9-12	0

Sifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Većina	Spretnost
10G-150/S1-350	1	350	7-12	3
10G-150/S2-410	1	410	8-12	3
10G-150/S2-450	1	450	8-12	3
10G-210/S1-350	1 RC	350	8-12	1
10G-210/S2-410	1 RC	410	8-12	1
10G-210/S2-450	1 RC	450	8-12	1
10B-150/S1-350	1	350	7-12	3
10B-150/S2-410	1	410	8-12	3
10B-150/S2-450	1	450	8-12	3
18K-150/S1-350	1	350	8-11	3
18K-150/S2-410	1	410	8-11	3
18K-150/S2-450	1	450	8-11	3
18O-150/S1-350	1	350	7-12	3
18O-150/S2-410	1	410	8-12	3
18O-150/S2-450	1	450	8-12	3
20G-230/S1-350	2	350	8-11	2
20G-230/S2-410	2	410	8-11	2
20G-230/S2-450	2	450	8-11	2
20B-230/S1-350	2	350	8-11	2
20B-230/S2-410	2	410	8-11	2
20B-230/S2-450	2	450	8-11	2
20B-230/B3-350	2	350	8-11	2
20B-230/B3-410	2	410	8-11	2
20B-230/B3-450	2	450	8-11	2
20G-230-CP/S1-350	2	350	8-12	0
20G-230-CP/S2-410	2	410	8-12	0
20G-230-CP/S2-450	2	450	8-12	0
20B-230-CP/S1-350	2	350	8-12	0
20B-230-CP/S2-410	2	410	8-12	0
20B-230-CP/S2-450	2	450	8-12	0
20G-290/S1-350	2 RC	350	9-12	0
20G-290/S2-410	2 RC	410	9-12	0
20G-290/S2-450	2 RC	450	9-12	0
30G-290/S1-350	3 RC	350	8-12	0
30G-290/S2-410	3 RC	410	8-12	0
30G-290/S2-450	3 RC	450	8-12	0

robna marka STROM

Sifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Većina	Spretnost
XLO-050/S1-250	00	250	7-12	5
XLO-050/S1-350	00	350	7-12	5
XLO-110/S1-250	00 AZC	250	8-12	5
XLO-110/S1-350	00 AZC	350	8-12	5
OLO-100/S1-250	0	250	7-12	5
OLO-100/S1-350	0	350	7-12	5
OLO-100/S2-410	0	410	8-12	5
OLO-100/S2-450	0	450	8-12	5
OLO-100/S1-250	0 AZC	250	8-12	3
OLO-100/S1-350	0 AZC	350	8-12	3
OLO-100/S2-410	0 AZC	410	8-12	3
OLO-100/S2-450	0 AZC	450	8-12	3
1LO-150/S1-350	1	350	7-12	3
1LO-150/S2-410	1	410	8-12	3
1LO-150/S2-450	1	450	8-12	3

Sifra proizvoda	Klasa	Dužina(mm)	Većina	Spretnost
1LO-210/S1-350	1 RC	350	8-12	1
1LO-210/S2-410	1 RC	410	8-12	1
1LO-210/S2-450	1 RC	450	8-12	1
2LO-230/S1-350	2	350	8-11	2
2LO-230/S2-410	2	410	8-11	2
2LO-230/S2-450	2	450	8-11	2
2LO-290/S1-350	2 RC	350	9-12	0
2LO-290/S2-410	2 RC	410	9-12	0
2LO-290/S2-450	2 RC	450	9-12	0
3LO-290/S1-350	3 RC	350	8-12	0
3LO-290/S2-410	3 RC	410	8-12	0
3LO-290/S2-450	3 RC	450	8-12	0
4LO-350/S2-410	4 RC	410	9-12	0
4LO-350/S2-450	4 RC	450	9-12	0

Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjeni propis: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni harmonizovani standardi: EN 420:2003 + A1:2009 EN 60903:2003 IEC 60903:2014 EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE: PPE21162147 od 13.10.2023. (datum prvog izdanja 25.07.2022.) INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands NB 2849 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 60903:2011 - Rad pod naponom -- Rukavice od izolacionog materijala. Važi do 25.07.2027.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Uvoznik: Naziv LZO: Opis LZO: Namena LZO: Tip: G.B Industries Sdn.Bhd Lot 3850-3855,Chembong Phase II Industrial Estate 71300 Rembou, Negeri SembionDarufKhusus, Malaysia MATICA D.O.O. BEOGRAD Zemljoradnička 9 11221 Beograd Rad pod naponom - Rukavice od izolacionog materijala kategorija III Artikli: OLO-100/S1-360 klasa 0, dužina 360 mm, XLO-050/S1-360 klasa 00, dužina 360 mm, 1LO-150/S1-360 klasa 1, dužina 360 mm, 2LO-230/S1-360 klasa 2, dužina 360 mm Zaštitne rukavice od izolacionog materijala koje služe za zaštitu od visokog Zaštita od rizika i opasnosti od štetnog dejstva napona Rukavica sa pet prstiju, Rukavica od izolacionog materijala visokog kvaliteta Primenjeni standardi:EN 420:2003+A1:2009, EN 60903:2003, IEC 60903:2014, (EU) 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Rukavice koristiti kao zaštitu pri radovima gde postoji opasnost od dodira visokog napona. Pre upotrbe proveriti mehaničku ispravnost cele rukavice. Ne koristiti kao zaštitu od hemijskih štetnosti, većih temperarurnih rizika. Čistiti blagim rastvorom sapunice bez abrazivnih sredstava. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Podaci o inostranoj telu: INSPEC International B.V. Beachavenue 54, Netherlands, NB 2849 Podaci o inostranoj ispravi: EC TYPE-EXAMIKNATION CERTIFICATE PPE21162147 od 13.10.2023 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa zahtevima za zdravlje bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. Glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 60903:2011 - Rad pod naponom - Rikavice od izolacionog materijala. Sertifikat o pregledu tipa dao: Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd, Čika Ljubina 8/V Broj i datum izdavanja sertifikata: CLZ003832/24 od 06.09.2024. godine Važi do: 25.07.2027. godine.

TEHNIČKI LIST MODEL STORM IZOLACIONE RUKAVICE EN 60903:2003 EN 420:2003 + A1:2009 Kataloški broj: OLO-100/S1-360 Klasa 0 Kataloški broj: 1LO-150/S1-360 Klasa 1 Page: 1/3 PRIMENA Izolacione rukavice STORM se primenjuju u elektroindustriji isključivo kao osnovno sredstvo lične zaštite u radu sa naponom do 1 kV ili kao mera dodatne zaštite za rad sa naponom preko 1kV. SVOJSTVA STORM rukavice izrađene od izolacionog materijala imaju ergonomski oblik i napravljene su od visokokvalitetnog prirodnog lateksa na potpuno automatizovanoj proizvodnoj traci. Svaka rukavica je zasebno obeležena brojem i testirana na električnu energiju uz kompjuterski kontrolisano okruženje ispitivanja. Izveštaj ovog ispitivanja je priložen zasebno uz svaki paket rukavica. Ergonomski oblik i elastičnost rukavica ih čini udobnim i lakim za ručni rad čak i kada se unutrašnja pamučna rukavica protiv znojenja i/ili zaštitna kožna rukavica istroše. Pet klasa STORM rukavica koje su proizvedene i ispunjavaju različite zahteve pod naponom. To su sledeći naponi: 00 (2,5 kV), 0 (5 kV), 1 (10 kV), 2 (20 kV) - 3 (30 kV) STORM rukavice spadaju pod kategoriju RC rukavica u skladu sa EN 60903:2003 standardima i imaju posebna svojstva koja povećavaju njihovu otpornost na: R- kiseline, ulja i ozon. C - otpornost na ekstremno niske temperature. Kategorija R predstavlja kombinaciju sledećih osobina: - A - otpornost na kiselinu; - H - otpornost na ulje; - Z - otpornost na ozon; Proizvode se u pet različitih veličina: od 7 do 12. Ispitana su svojstva STORM rukavica protiv uticaja toplote električne energije u skladu sa zahtevima opisanim u sledećim standardima: 1/ PN-EN 61482-1-1: 2009 2/ ASTM F2675/F2575M – 13

Tip		STORM	STORM
Kataloški broj		0LO-100/S1-360	1LO-150/S1-360
Klasa/Kategorija u skladu sa EN 60903:2003 + AC2:2005		0/RC	1/RC
Oznaka maksimalnog napona	AC [V] rms	1 000	7 500
	DC [V]	1 500	11 250
AC ispitivanja	Dokaz o naponu [kV] rms	5	10
	Maksimalna jačina struje [mA] rms, (rutinski test)	12	14
	Podnošljivi napon [kV] rms	10	20
DC tests	Ispitni napon Avg [kV]	10	20
	Podnošljivi napon Avg [kV]	20	40
Dužina [mm]		360	360
Maksimalna debljina rukavica po kategoriji A, H, Z i R		1,6 mm	2,1 mm
Zatezna svojstva ne smeju biti manja od		16 MPa	16 MPa
Prekidno izduženje ne sme biti manje od		600%	600%
Veličina		8, 9, 10, 11,12	8, 9, 10, 11,12
manžetna		prava	prava

SASTAV STORM izolacione rukavice su napravljene u potpunosti od prirodnog lateksa. Boja Light Orange - svetlo narandžasta. **ZAHTEVI** 1. STORM rukavice su pozitivno sertifikovane u skladu sa postupkom ispitivanja tipa EN 60903: 2003 koji je zahtev Evropska EU Uredba 2016/425. To je potvrđeno sertifikatom, kojim je proizvođač ovlašćen da označi rukavice znakom CE. 2. Proizvođač izjavljuje da je svaka pojedinačna rukavica uvedena na tržište pozitivno električno testirana u skladu sa EN 60903: 2003 standardom. 3. STORM rukavice ispunjavaju zahteve harmonizovanog standarda EN 420: 2003 + A1: 2009 „Zaštitne rukavice. Opšti zahtevi i metode ispitivanja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I OGRANIČENJA 1. Napon upotrebe rukavica ne sme premašiti maksimalni napon upotrebe odgovarajuće klase rukavica. 2. Ne bi trebalo koristiti rukavice, osim ako nisu električno ispitane u roku od najviše 6 meseci, dok u slučaju uskladištenih novih rukavica, ako je datum poslednjeg električnog ispitivanja duži od 12 meseci. 3. Rukavice oštećene ili nepropusne ne smeju se koristiti. U slučaju bilo kakvih sumnji u stanju rukavica, neće se koristiti, već će se kontrolisati u skladu sa periodičnim pregledom i zahtevima za električno testiranje. Rukavice koje se navlaže u upotrebi ili pranjem moraju se temeljno osušiti, ali ne na način koji će dovesti do toga da temperatura rukavica pređe 65° C i biće napudrane talkom. 4. Periodično ponovno testiranje će se izvoditi u skladu sa zahtevima EN 60903: 2003 rukavice klase 00 i klase 0, proveru curenja vazduha i vizuelni pregled mogu se smatrati odgovarajućim za otkrivanje pukotina i oštećenja. Električna ispitivanja se mogu izvoditi alternativno. Međutim, rutinsko dielektrično ispitivanje biće izvedeno za rukavice klase 1, 2 i 3. Rukavice koje se intenzivno koriste preporučuju se da se testiraju u roku od 90 dana. **SKLADIŠTENJE** Rukavice treba čuvati u originalnom kontejneru ili pakovanju na temperaturi okoline između +5° C i +35 • C na tamnom i suvom mestu, ne izlažući se direktnoj sunčevoj svetlosti, veštačkoj svetlosti ili drugim izvorima ozona. Treba voditi računa da rukavice ne budu stisnute ili presavijene.

Uputstvo za upotrebu i održavanje Rukavice elektroizolacione Skladištenje: Rukavice treba da budu skladištene u svojim kontejnerima ili pakovanju. Mora se voditi računa da se

rukavice ne sabijaju, ne savijaju i ne skladište blizu parovoda, radijatora i drugih izvora veštacke toplote, da se ne izlažu direktnom dejstvu sunceve ili veštacke svetlosti ili drugim izvorima ozona. Preporučuje se skladištenje na temperaturi okoline između 10 C i 21 C. Proveravanje pre korišćenja: Pre svakog korišćenja potrebno je naduvati rukavice da bi se proverilo ispuštanje vazduha i izvršio vizuelni pregled. Za rukavice klase 2, 3 i 4 preporučuje se pregled unutrašnjosti rukavica. Ako postoji sumnja za jednu rukavicu, par ne sme da se koristi i preporučuje se da se ponovo pošalje na ispitivanje. Predostrožnosti pri korišćenju: Rukavice ne treba da budu nepotrebno izložene toploti ili svetlosti, niti da dolaze u dodir sa uljem, mašcu, terpentinskim benzinom, vajt-špiritom ili jakim kiselinom. Ako su druge zaštitne rukavice bile korišćene istovremeno kad i gumene rukavice za električarske svrhe, preporučuje se da se nose preko ovih gumenih. Ako su zaštitne rukavice vlažne, isprljane uljem ili mašcu, potrebno ih je skinuti. Ako su rukavice isprljane, u principu ih treba oprati vodom i sapunom, na temperaturi koja ne prelazi onu koju preporučuje proizvođač, zatim brižljivo osušiti i posuti talkom. Ako izolacione mase, kao što su katran ili boja, pocnu da se lepe za rukavice, potrebno je da se lepljivi deo odmah istrlja odgovarajućim rastvorom, izbegavajući štetne rastvore, a zatim odmah opere i obradi kako je propisano. Benzin, parafin i vajt-špirit ne treba koristiti za skidanje ovih masa. Rukavice koje se ovlaže u toku upotrebe ili zbog pranja treba da se brižljivo osuše. To se mora izvesti na taj način da pri sušenju rukavica temperatura na njima ne prelazi temperaturu od 65 C. Periodična ispitivanja i ponovna električna ispitivanja: Sve rukavice: klasa 1, 2, 3 i 4, čak i one koje se čuvaju na zalihama, u principu ne treba da se koriste bez provere u periodu do najviše 12 meseci. Provera se sastoji u naduvavanju vazduhom da bi se proverilo ispuštanje vazduha, pracen vizuelnim pregledom dok je rukavica naduvana, zatim predviđenim dialektičnim komandnim ispitivanjem. Međutim, za rukavice klase 00 i 0 provera ispuštanja vazduha i vizuelni pregled smatraju se dovoljnim.

Za stavku 37 Peškir zahtevano je da se dostavi uz ponudu tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI - Sa tehničkim listom Naziv artikla: Peškir Proizvođač: Zaština radionica ŽELJEZNIČAR, Subotica, Srbija Opis LZO: Peškir dimenzija 50x100 cm izrađen od pamuka. Namena LZO: Odeća za zaposlene izložene prljavštini. **Tehnički list:** Peškir dimenzija 50x100 cm izrađen od frotira 100% pamuk, površinske mase 500gr/m²±5%. Uputstvo za upotrebu i održavanje: Peškir koristiti kao zaštitu od prljavštine. Ne koristiti kod brušenja i zavarivanja kao i zaštitu od hemijskih supstanci i kao zaštitu od električne energije. Čuvati na suvom mestu dalje od direktnih izvora toplote. Pranje na 40stC, peglanje 110 st.C.

Za stavku 40 Komplet za zaštitu od pada zahtevano je da se dostavi uz ponudu Sertifikat o pregledu tipa, deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list proizvoda.

Dostavljeno uz ponudu: **SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA** broj: CLZO03600/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/IV. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Ningbo Paloma Fall Protection Equipments Co., Ltd. Block 3, No.367, Buzheng East Road Haishu, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Potpuna telesna uprega Model: 1831015 Primenjeni propisi: Opis proizvoda: Potpuna telesna uprega izrađena od poliestarskih traka širine 44 mm, sa jednim čeličnim D-prstenom na leđima, jednim čeličnim D-prstenom na grudima i dva čelična D-prstena za radno pozicioniranje na bočnim stranama pojasa. Maksimalni kapacitet: 150 kg Maksimalna dužina pojasa: 132 cm 5 cm Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije I Primenjena uredba: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni standard: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Module B EU Type-Examination Certificate No. CE-PC-230911-222-10-9A Datum izdavanja sertifikata: 13.12.2023. Datum revizije sertifikata: 13.12.2023. Test report No.: 2.23.10.48, 2.23.10.48, SPC0296578-2013 Issue 2 Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin

Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland NB 2834 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 358:2019, SRPS EN 361:2007 i SRPS EN 813:2010. Važi do 12.12.2028. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP broj: CLZO03317/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Ningbo Paloma Fall Protection Equipments Co., Ltd 3th Floor, Block 3 No.367 Buzheng East Road Haishu District Ningbo -315176 China MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Spojnice Model: Opis proizvoda: 1859004 Spojnica izrađena od kovanog čelika prečnika. Statička jačina: 25 kN Širina otvora: 52 mm Klasifikacija: Klasa A & T Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjeni propisi: Primenjena uredba: Regulation 2016/425 Primenjeni standardi: EN 362:2004 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Module B EU Type-Examination Certificate No. CE-PC-230911-222-02-9A Datum izdavanja sertifikata: 13.10.2023. Datum revizije sertifikata: 13.10.2023. Test report No.: 2.23.08.27 Podaci o notifikovanom telu: CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland NB 2834 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS". br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN 362:2008 za opremu za ličnu zaštitu protiv padova sa visine. Važi do 12.10.2028. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP broj: CLZO03318/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: Ningbo Paloma Fall Protection Equipments Co., Ltd 3th Floor, Block 3 No.367 Buzheng East Road Haishu District Ningbo -315176 China Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Spojnice Model: Opis proizvoda: 1859010 Spojnica ovalnog oblika sa zavrtnjem koja je izrađena od kovanog čelika. Statička jačina: 22 kN Širina otvora: 18 mm Klasifikacija: Klasa B Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjeni propisi: Primenjena uredba: Regulation 2016/425 Primenjeni standardi: EN 362:2004 Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Podaci o notifikovanom telu: Izjava o usaglašenosti: Module B EU Type-Examination Certificate No. CE-PC-230911-222-01-9A Datum izdavanja sertifikata: 13.10.2023. Datum revizije sertifikata: 13.10.2023. Test report No.: 2.23.08.29 CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland NB 2834 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br.23/2020 i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN 362:2008 za opremu za ličnu zaštitu protiv padova sa visine. Važi do 12.10.2028. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP broj: CLZO03311/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: Ningbo Paloma Fall Protection Equipments Co., Ltd. 3rd Floor, Block 3 No.367 Buzheng East Road Haishu District, Ningbo City Zhejiang-315176 P.R. China Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Apsorberi energije Model: Opis proizvoda: 1858013, 1858013A, 1858015 1858013 Apsorber energije koji se na jednom kraju završava kukom a na drugom kraju karabimerom sa manualnim zaključavanjem, dužina 1,8 m. 1858013A Apsorber energije koji se na oba kraja završava karabimerima sa manualnim zaključavanjem, dužina 1,8 m. 1858015 Apsorber energije sa dva užeta koja se završavaju kukama, a apsorber energije se završava karabimerom sa manualnim zaključavanjem, dužina 1,8 m. Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjeni propisi: Primenjena uredba: Primenjeni standard: Regulation (EU) 2016/425 EN 355:2002 Podaci o inostranoj ispravi o

usaglašenosti: EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE No. PPE23162637 Datum izdavanja sertifikata: 02.02.2024. Technical file reference: TF23162637 Test reports: 2.23.08.27/2.23.08.29 /2.23.09.02/2.23.09.03/SPC0229058/1442/4/ SPC0229058-4 Podaci o notifikovanom telu: INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands NB 2849 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS". br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 355:2008. Važi do 02.02.2029. godine.

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP broj: CLZO03309/24, izdat od JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V. Proizvođač i nosilac inostrane isprave: Podnosilac zahteva: Podaci o proizvodu: Ningbo Paloma Fall Protection Equipments Co., Ltd. Block 3, No.367, Buzheng East Road Haishu, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China MATICA d.o.o. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Srbija Lična zaštitna oprema za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine - Opasači i užad za radno pozicioniranje i zadržavanje Primenjeni propisi: Podaci o inostranoj ispravi o usaglašenosti: Model: Opis proizvoda: 1858009M Podesivo poliestersko uže koje se na jednom kraju završava kukom, a na drugom kraju sa karabinerom. Dužina: 1,2 m do 2.0 m Kategorija zaštite: Lična zaštitna oprema kategorije III Primenjena uredba: Regulation (EU) 2016/425 Primenjeni standard: EN 354:2010, EN 358:2018 Module B EU Type-Examination Certificate No. CE-PC-230911-222-22-9A Datum izdavanja sertifikata: 22.12.2023. Datum revizije sertifikata: 22.12.2023. Test report No.: 2.23.12.04, SPC0324211/2151 Podaci o notifikovanom telu: CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland NB 2834 Izjava o usaglašenosti: Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu je usaglašena sa Bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi "Sl. glasnik RS", br. 23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 358:2019 i SRPS EN 354:2012. Važi do 21.12.2028.

Stručna i tehnička lica naručioca potvrđuju da je nacionalni standard SRPS EN međunarodno usklađen sa standardom EN i identičan je sa istim. To potvrđuje i stručno mišljenje u koje je komisija imala uvid, koje je priloženo od strane ponuđača „CENTROSLAVIJA“, izdato od TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD, privrednog društva za kontrolu i ispitivanje tekstila i tekstilnih proizvoda dana 12.03.2025. godine, pečatirano i potpisano od strane direktora Mara Radovanović inž.tehnol. koje kaže: Nacionalni standardi (SRPS, SRPS EN, SRPR EN ISO, SRPS ISO, BAS, BAS EN, BAS EN ISO, BAN ISO, MEST, MEST EN, MEST EN ISO, MEST ISO) su ekvivalentni samo ako se pozivaju i identični su sa istim polaznim EN, ISO ili EN ISO standardima.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI NINGBO PALOMA FALL PROTECTION EQUIPMENTS CO. LTD 3th floor Block 3, No367, Buzheng East Road, Haishu District, Ningbo, China MATICA DOO Zemljoradnička 9 11221 Beograd Naziv LZO: Potpuna telesna uprega izrađena od poliestarskih traka širine 44 mm sa jednim čeličnim D prstenom na leđima, jednom čeličnim D-prstenom na grudima i dva čelična D prstena za radno pozicioniranje na bočnim stranama pojasa. Maksimalni kapacitet 150 kg. Maksimalna dužina pojasa 132 cm±5 cm Artikl: Opis LZO: model: 1831015 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Potpuna telesna uprega Namena LZO: Zaštita od pada kod visinskih radova, Lična zaštitna oprema kategorije 3 Primenjeni standardi: EN 361:2002; EN 358:2018; EN813:2008 Regulation 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: koristiti isključivo kao sredstvo opreme za zaštitu od pada. Redovno kontrolisati mehanički izgled i proveravati da li ima mehaničkih oštećenja i naprslina. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: CCQS Certification Services Limited Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland, NB 2834 Sertifikat o pregledu tipa broj: CE-PC-230911-222-10-9A od 13.12.2023 Broj izveštaja o ispitivanju : Test report 2.23.10.48 Oprema za ličnu zaštitu definisana ovim dokumentom je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi „SL Glasnik RS" br. 23/2020 za III kategoriju lične zaštitne opreme i zahtevima standarda SRPS EN358:2019, SRPS EN 361:2007 i SRPS EN 813:2010 za opremu za ličnu zaštitu protiv

padova sa visine. Serifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d, Čika Ljubina 8/V BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO03600/24 od 09.05.2024 Važi do: 12.12.2028.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Uvoznik: Naziv LZO: Artikal: Opis LZO: Namena LZO: NINGBO PALOMA FALL PROTECTION EQUIPMENTS CO. LTD 3th floor Block 3, No367, Buzheng East Road, Haishu District, Ningbo, China MATICA DOO Zemljoradnička 9 11221 Beograd Karabiner - kuka za kačenje (oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Spojnice) model: 1859004, statička jačina 25kN, širina otovra 52 mm, klasa A&T Spojnica od kovanog čelika sa automatikim zatvaranjem i ručnim sigurnosnim zavrtnjem Zaštita od pada kod visinskih radova, Lično zaštitno sredstvo kategorije 3 Primenjeni standardi: EN 362:2004; Regulation 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Karabin koristiti isključivo kao sredstvo opreme za zaštitu od pada. Redovno kontrolisati mehanički izgled i proveravati da li ima mehaničkih oštećenja i naprslina. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: CCQS Certification Services Limited Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland, NB 2834 Certifikat o pregledu tipa broj: CE-PC-230911-222-02-9A od 13.10.2023 Broj izveštaja o ispitivanju: Test report 2.23.08.27 Oprema za ličnu zaštitu definisana ovim dokumentom je usaglašena sa zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi „SL Glasnik RS“ br. 23/2020 za III kategoriju lične zaštitne opreme i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN362:2008 za opremu za ličnu zaštitu protiv padova sa visine. Serifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d, Čika Ljubina 8/V BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO03317/24 od 20.02.2024 Važi do: 12.10.2028

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Proizvođač: Uvoznik: Naziv LZO: Artikal: Opis LZO: Namena LZO: NINGBO PALOMA FALL PROTECTION EQUIPMENTS CO. LTD 3th floor Block 3, No367, Buzheng East Road, Haishu District, Ningbo, China MATICA DOO Zemljoradnička 9 11221 Beograd Karabiner (oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Spojnice) model: 1859010, statička jačina 22kN, širina otovra 18 mm, klasa B Spojnica ovalnog oblika od kovanog čelika sa automatikim zatvaranjem i ručnim sigurnosnim zavrtnjem Zaštita od pada kod visinskih radova, Lično zaštitno sredstvo kategorije 3 Primenjeni standardi: EN 362:2004; Regulation 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Karabin koristiti isključivo kao sredstvo opreme za zaštitu od pada. Redovno kontrolisati mehanički izgled i proveravati da li ima mehaničkih oštećenja i naprslina. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: CCQS Certification Services Limited Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland, NB 2834 Certifikat o pregledu tipa broj: CE-PC-230911-222-01-9A od 13.10.2023 Broj izveštaja o ispitivanju : Test report 2.23.08.29 Oprema za ličnu zaštitu definisana ovim dokumentom je usaglašena sa zahtevima za zdravlje bezbednost Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi „SL Glasnik RS“ br. 23/2020 za III kategoriju lične zaštitne opreme i zahtevima harmonizovanog standarda SRPS EN362:2008 za opremu za ličnu zaštitu protiv padova sa visine. Serifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d, Čika Ljubina 8/V BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO03318/24 od 20.02.2024 Važi do: 12.10.2028

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Ningbo Paloma Fall Protection Equipments Co., Ltd 3th Floor, Block 3 N° 367 Buzheng East Road Haishu District, Ningbo 315176 China Uvoznik: MATICA D.O.O. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Naziv LZO: Artikal: Opis LZO: Oprema za zaštitu protiv padovca sa visine - Apsorberi energije 1858013, 1858013A, 1858015 1858013 - Apsorber energije koji se na jednom kraju završava kukom a na drugom kraju karabinerom sa manualnim zaključavanjem, dužina 1,8m. 1858013A - Apsorber energije koji se na oba kraja završava karabinerima sa manualnim zaključavanjem, dužina 1,8m. 1858015 - Apsorber energije sa dva užeta koja se završavaju kukama, a apsorber energije se završava karabinerom sa manualnim zaključavanjem, dužina 1,8m. Namena LZO: Zaštita od pada kod visinskih radova Tip: Lično zaštitno oprema kategorije 3 Priimenjeni standardi: EN 355:2002; Regulation (EU) 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Apsorber se koristiti isključivo kao osiguranje od pada. Pre svake upotrebe proveriti da li ima mehaničkih oštećenja. Proveriti i spojeve sa karabinima kao i alke za kačenje. Tačka kačenja uvek treba da je iznad glave a kačiti za opasač na grudnoj ili leđnoj alki. Čuvati na suvom mestu. Pratiti striktno atestne rokove. Strogo se prodržavati uputstva

proizvođača. Ne koristiti za dizanje tereta. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands, NB 2849 Inostrana isprava o usaglašenosti: EU-type, Exzamination Certificate No PPE23162637 od 02.02.2024 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu usaglašena je zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika O ličnoj zaštitnoj opremi „Sl. Glasnik RS“ br.23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 355:2008, SRPS EN 358:2019 opreme za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine Cerifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Čika Ljubina 8/V BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO03311/24 od 19.02.2024. godine Važi do: 02.02.2029. godine

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI Ningbo Paloma Fall Protection Equipments Co., Ltd 3th Floor, Block 3 N° 367 Buzheng East Road Haishu District, Ningbo 315176 China Uvoznik: MATICA D.O.O. Zemljoradnička 9 11221 Beograd Naziv LZO: Artikal: Opis LZO: Lična zaštitna oprema za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine Opasači i užad za radno pozicioniranje i zadržavanje 1858009M 1858009M-Podesivo uže izrađeno od poliestera koje se na jednom kraju završava kukom a na drugom kraju sa karabinerom. Dužine 1,2m-2,0m. Namena LZO: Zaštita od pada kod visinskih radova Tip: Lično zaštitno oprema kategorije 3 Priimenjeni standardi: EN 354:2010; EN 358:1999; Regulation (EU) 2016/425 Uputstvo za upotrebu i održavanje: Užad koristiti isključivo kao osiguranje od pada. Pre svake upotrebe proveriti da li ima mehaničkih oštećenja. Proveriti i spojeve sa karabinima kao i alke za kačenje. Tačka kačenja uvek treba da je iznad glave a kačiti za opasač na grudnoj ili leđnoj alki. Čuvati na suvom mestu. Pratiti striktno atestne rokove. Strogo se prodržavati uputstva proizvođača. Ne koristiti za dizanje tereta. Ispitivanje izvršilo i ispravu o usaglašenosti izdalo telo za ocenjivanje usaglašenosti: CCQS Certification Services Limited Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Ireland, NB 2834 Inostrana isprava o usaglašenosti: EU-type Exzamination Certificate No CE-PC-230911-222-22-9A Od 22.12.2023, test report No.2.23.12.04, SPC0324211/2151 Oprema za ličnu zaštitu definisana u ovom dokumentu usaglašena je zahtevima za zdravlje i bezbednost Pravilnika O ličnoj zaštitnoj opremi „Sl. Glasnik RS“ br.23/2020 i zahtevima standarda SRPS EN 354:2012, SRPS EN 358:2019 opreme za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine Cerifikat o pregledu tipa izdao: Jugoinspekt Beograd a.d Čika Ljubina 8/V BEOGRAD Broj i datum sertifikata: CLZO03309/24 od 19.02.2024. godine Važi do: 21.12.2028. godine.

TEHNIČKI LIST Model 1831015 – Potpuna telesna uprega Kolekcija: Pojasevi za celo telo Asortiman: Oprema za zaštitu od pada Materijali: Poliester, čelik Poliester trake širine 44 mm Dužina pojasa 132cm ±5cm Kapacitet max: 150kg Informacija o proizvodu Ergonomski, pojas sa leđnim D prstenom. U karakteristike spadaju prozračni oblikovani leđni deo i D-prsten na grudima i nogama pruža odlično pristajanje i udobnost korisniku. Pojasevi za celo telo su neophodni da bi se obezbedila zaštita pri radu na visini. Naš asortiman pojaseva za celo telo nudi različite priključne tačke koje se mogu koristiti u različitim poslovima kao što su zaustavljanje pada, radno pozicioniranje, suspenzija i spasavanje. Oprema za zaštitu od pada Oprema za zaštitu od pada ima za cilj da spreči rizike koji su povezani sa padom sa visine, ublaži silu udara, ograniči sudar sa preprekama/zemljom i ograniči pristup korisnicima mestima gde postoji opasnost od pada. Portwest u ponudi ima potpun asortiman proizvoda za zaštitu od pada za rad na visini. Standardi EN 358 EN 361. **TEHNIČKI LIST** Model: 1859004 – Oprema za LZO protiv padova sa visine spojnice - karabin Kolekcija: Dodatna oprema za zaštitu od pada Asortiman: Oprema za zaštitu od pada Materijali: kovani čelik Informacija o proizvodu Čelični karabin za skele. Dužina: 220mm, širina otvora: 52mm. Prekidno opterećenje: 25kN. Dodatna oprema za zaštitu od pada Asortiman dodatne opreme za zaštitu od pada koja se koristi sa našom drugom opremom za zaštitu od pada Oprema za zaštitu od pada Oprema za zaštitu od pada ima za cilj da spreči rizike koji su povezani sa padom sa visine, ublaži silu udara, ograniči sudar sa preprekama/zemljom i ograniči pristup korisnicima mestima

gde postoji opasnost od pada. Portwest u ponudi ima potpun asortiman proizvoda za zaštitu od pada za rad na visini. Standard: EN 362. TEHNIČKI LIST model: 1859010 – Spojnice Karabin sa sigurnosnim zavrtnjem Kolekcija: Dodatna oprema za zaštitu od pada Asortiman: Oprema za zaštitu od pada Materijali: Čelik Informacija o proizvodu Čelični ovalni karabin sa zavrtnjem, dužina: 106mm, otvor širine: 18mm. Prekidno opterećenje: 22kN. Dodatna oprema za zaštitu od pada Asortiman dodatne opreme za zaštitu od pada koja se koristi sa našom drugom opremom za zaštitu od pada Oprema za zaštitu od pada Oprema za zaštitu od pada ima za cilj da spreči rizike koji su povezani sa padom sa visine, ublaži silu udara, ograniči sudar sa preprekama/zemljom i ograniči pristup korisnicima mestima gde postoji opasnost od pada. Portwest u ponudi ima potpun asortiman proizvoda za zaštitu od pada za rad na visini. Standardi EN 362. TEHNIČKI LIST Model 1858015 - Dvostruko uže sa šok apsorberom Kolekcija: Užad Asortiman: Oprema za zaštitu od pada Materijali: uže, čelik, PVC Dužina: 1,8m. Informacija o proizvodu Ovo dvostruko uže sa šok apsorberom sadrži kljunasti karabin i karabin. Dugačko je 180 cm. Užad namenjeno je za sisteme za ograničavanje, pozicioniranje i zaustavljanje pada. Dostupna u različitim dužinama i od različitih tipova materijala uključujući kanape, gurtne i elastične gurtne za vrhunski izbor korisnika. Oprema za zaštitu od pada Oprema za zaštitu od pada ima za cilj da spreči rizike koji su povezani sa padom sa visine, ublaži silu udara, ograniči sudar sa preprekama/zemljom i ograniči pristup korisnicima mestima gde postoji opasnost od pada. Portwest u ponudi ima potpun asortiman proizvoda za zaštitu od pada za rad na visini. Standardi EN 355:2002.

MODEL: 1858009M - Uže za pozicioniranje Kolekcija: Užad Asortiman: Oprema za zaštitu od pada Materijali: uže, čelik Dužina: 1,2m do 2,0 m Informacija o proizvodu Proizvedeno da pruži optimalnu snagu, izdržljivost i fleksibilnost. Ovo podesivo uže je dugo do dva metra i idealno za pozicioniranje tokom rada. Kljunasti karabin i karabin za podešavanje omogućavaju brzo i jednostavno podešavanje prilikom rada na visini. Užad kolekcija užadi namenjena je za sisteme za ograničavanje, pozicioniranje i zaustavljanje pada. Dostupna u različitim dužinama i od različitih tipova materijala uključujući kanape, gurtne i elastične gurtne za vrhunski izbor korisnika. Oprema za zaštitu od pada Oprema za zaštitu od pada ima za cilj da spreči rizike koji su povezani sa padom sa visine, ublaži silu udara, ograniči sudar sa preprekama/zemljom i ograniči pristup korisnicima mestima gde postoji opasnost od pada. Portwest u ponudi ima potpun asortiman proizvoda za zaštitu od pada za rad na visini. Standardi EN 358, EN 354

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifikaciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmetne nabavke jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu

- uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
 3. Naručilac je tenderskom dokumentacijom u tački 5 OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE predvidjeo da će se Privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
 - 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
 - 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona.
 4. Naručilac je tenderskom dokumentacijom propisao sledeće, Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke: isključiće se privredni subjekta iz postupka javne nabavke, koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.
 5. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.
 6. Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorcima koji su predmet nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je dužan da prilikom provjere izjave privrednog subjekta dostavi uzorke za sve zahtjevane proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom (od kojih plombiran uzorak za Zimsku jaknu antistatik).

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA:

1. Naručilac se u skladu sa ZJN član 135a stav 1 tačka 3 obratio Ministarstvu pravde Crne Gore dana 28.04.2026. godine putem Pošte Crne Gore, da dostavi dokaze o nekažnjavanju. Ministarstvo pravde je putem Pošte Crne Gore uputilo dokaze, koji su zaprimljeni na arhivu Naručioca 08.05.2026. godine u originalu:
 - Uvjerenje od Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-7678/26 od 05.05.2026. godine da za pravno lice VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ne postoje podaci o osuđivanju pravnog lica.
 - Uvjerenje od Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj 0804-7678/26-1 od 05.05.2026. godine da za izvršnog direktora, Tijana Mugoša, ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Komisija za sprovođenje postupka je ocjenila dokaze kao ispravne, te ispunjavaju propisani obavezni uslov i u skladu sa Izjavom privrednog subjekta.

2. Naručilac se u skladu sa ZJN član 135a stav 1 tačka 3 obratio Poreskoj upravi dana 28.04.2026. godine putem CEJN-a da dostavi dokaze o izmirenju poreza i doprinosa. Poreska uprava je dostavila putem CEJN-a dokaz 12.05.2026. godine putem CEJN-a: Akt Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza, broj 15/01-2-430/2026-85243/2 od 11.05.2026. godine, kao dokaz da je poreski obveznik VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA na dan 28.04.2026. godine na osnovu evidencija Poreske uprave podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 03/2026 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 03/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka je ocjenila dokaze kao ispravne, te ispunjavaju propisani obavezni uslov i u skladu sa Izjavom privrednog subjekta.

3. Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN vršila provjeru izjave privrednog subjekta i to putem Izjave Naručioca o sprečavanju korupcije i nepostojanju sukoba interesa, dokument broj 02/1-6629/18 od 28.04.2026. godine u kojoj su se sledeća lica: Nemanja Laković, Nikola Obrenić, Milan Dragašević, i Tanja vučetić izjasnila da nije bilo neprimjerenog uticaja.

Komisija je ocjenila da ne postoji osnov za obavezno isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Takođe, ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 i 42 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 i 2 ZJN vršila provjeru izjave privrednog subjekta i to putem Izjave Naručioca o sprečavanju korupcije i nepostojanju sukoba interesa, dokument broj 02/1-6629/18 od 28.04.2026. godine, u kojoj su se sledeća lica: Nemanja Laković, Nikola Obrenić, Milan Dragašević, i Tanja vučetić izjasnila da Ponuđač nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca, ne postoje porodične ili srodničke veze sa ponuđačem, kao i da Ponuđač, njegova ovlašćena i stručna lica nijesu učestvovali u izradi tehničke dokumentacije niti su vršili reviziju tehničke specifikacije koja je korišćena za izradu tenderske dokumentacije ili dokumentacije po kojoj će se realizovati ugovor o javnoj nabavci.

Takođe, Komisija je ostvarila uvid u Strukturu akcionara za emitenta Rudnik Uglja AD na dan 15.08.2025. godine kod Centralnog klirinško depozitarnog društva, kao i u Montenegroberzu AD Podgorica na dan 07.05.2026. godine, pri čemu konstatuje da je Rudnik Uglja AD 100% u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.

Komisija je ocjenila da nema osnova za isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 2 ZJN.

Dokazima je potvrđena ispunjenost uslova iz Izjave privrednog subjekta.

4. Komisija je kako bi provjerila Posebni osnov za isključenje iz postupka javne nabavke i to da će se isključiti privredni subjekta iz postupka javne nabavke, koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog

obezbjedenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 vršila provjeru izjave privrednog subjekta i to uvidom u evidenciju raskinutih ugovora koju vodi Direktor za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavke na dan 28.04.2026. godine.

Komisija je ocjenila da nema osnova za isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 110 stav 1 tačka 4 ZJN.

Dokazima je potvrđena ispunjenost uslova iz Izjave privrednog subjekta.

5. Komisija za sprovođenje postupka je izvršila provjeru CRPS kroz elektronsku provjeru, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 ZJN na dan 28.04.2026. godine i utvrdila da privredni subjekat VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA ispunjava traženi uslov. Dokument o registraciji, registarski broj 5-0071912/015, sa navođenjem Tijane Mugoše za izvršnog direktora. Dokaz je u skladu sa Izjavom privrednog subjekta i ispravan je.

6. Naručilac se u skladu sa ZJN član 135a stav 4 obratio ponuđaču dana 28.04.2026. godine putem CEJN-a da dostavi dokaze, uzorke za sve zahtjevane proizvode u skladu sa tehničkom specifikacijom (od kojih plombiran uzorak za Zimsku jaknu antistatik).

Ponuđač je dana 30.04.2026. godine, zavedeno pod brojem 02/1-6865/1 na arhivu naručioca dostavio sve zahtjevane uzorke za sve stavke specifikacije. Uz sve uzorke je dostavljen polombirani uzorak za Zimsku jaknu antistatic i izvještaj o ispitivanju broj 844-4/25 u originalu, koji zadovoljavaju u cjelosti ispunjenost postavljenih zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji.

Dokazima je potvrđena ispunjenost uslova iz Izjave privrednog subjekta.

Za ponuđač VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je³:

Nema osnova za isključenje privrednog subjekta prema članu 108 stav 1 tačka 3 i 4 Zakona o javnim nabavkama.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE CIJENE:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA, sjedište Podgorica	104.565,00 EUR

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoje osnovi za neispravnost ponuda u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 3, 4, i 5 Zakona o javnim nabavkama. Ponuđene cijene su u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, realne i bez računске greške.

³ Ako se provjerom izjave privrednog subjekta utvrdi da postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka ili se ponuđač isključi iz postupka u skladu sa članom 135a stav 6 ZJN, naručilac će izvršiti provjeru izjave privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda sljedeće rangirana, a ako takve ponude nema poništiće postupak javne nabavke

PONUĐAČI SU PONUDILI SLJEDEĆE ROKOVE ISPORUKE:

	Ponudáč (naziv i sjedište)	Kvalitet – rok isporuke
1.	VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA, sjedište Podgorica	20 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice sa specifikacijom veličina.

RANG LISTA PO OPADAJUĆEM REDOSLEDU:

r.b.	Ponudáč (naziv i sjedište)	Parametar 1 Cijena	Parametar 2 ⁴ Kvalitet – rok isporuke	Ukupan broj bodova
1.	VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA, sjedište Podgorica	90,00	10,00	100

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi**VATROOPREMA D.O.O. PODGORICA, sjedište Podgorica.**Adresa sjedišta i prijema pošte: BRACANA BRACANOVIĆA br. 72, 81000 Podgorica.
PIB 02116251**Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a: 104.565,00 EUR****10. Uputstvo o pravnoj zaštiti**

Kandidat/ponudáč može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA,**
Nemanja Laković, Izvršni direktor

⁴ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

⁵ Ukoliko naručilac koristi sertifikovani elektronski potpis, pečat nije potreban